

# *BOSANGANI EZANGI*

## *KOMONANA YA MWASI*

### *NA LIBALA YA KLISTO*

 Nakataki mobembo ya bokila, mpo nákóba na liyangani mpo na Nkolo. Boye, ezali... Tozali na esengo ya kozala awa. Nabanzi, mbala ya nsuka oyo nazalaki awa, nayebisaki bino: mbala nyonso toyaka, ezali na moto moko azali kozanga. Mpe soki tokoya lisusu awa na mobu ekoya, mpe soki Nkolo aumeli, ekozala na moto moko oyo akozala te.

<sup>2</sup> Ezali na moto moko oyo azalaki mpenza, mpenza mpembeni na ngai, na motema mpe na molimo; ezalaki Ndeko Lyle. Nazaláki ntango nyonso na boyei bolamu, ntango nakotaka, wana nazalaki kozela kuna na nsima mpe koyoka, na biró ya Ndeko Jack, bandeko minei wana koyembáká. Bazoyemba na Nkembo, na mpokwa oyo. Ee, moko na mingongo yango esili kokómá Kuna, ekozeláká baoyo misato mosusu. Nabanzi nakotikáláká koyoka yango lisusu awa na mokili te. Kasi na ntembe te nazali kotalela koyoka yango lisusu, Ndeko mobali mpe Ndeko mwasi Moore awa, na Mboka wana, epai wapi bako... ekotikáláká kosila te.

<sup>3</sup> Ndeko Palmer azalaki mosali monene ya Klisto. Nazoyeba lisusu, Ndeko Jack koyebisa ngai ndenge abu—abulisaki bomoi na ye epai na Nzambe. Bazalaki ba-menusier, elongo. Mpe alobaki azalaki kolia bilei na—na ye ya midi, asimbi sandwich na loboko, azoliáká sandwich, mpe azotángáká Biblia na ye. Bomoni? Asalaki makambo minene mpenza, ye Ndeko Palmer. Azali menusier ya malamu, tata malamu mpo na bana na ye, libota kitoko. Abokolaki bango nyonso kosalela Nkolo. Na ndenge nayebi, bango nyonso babikisámá mpe batondisámi na Molimo Mosanto. Mpe yango ezali lisungi monene mpo na moto nyonso na mikolo oyo, bana mibali ná bana basi. Kasi, bomoni, makambo nyonso oyo asalaki elingaki kozala na litómba moko te kino ásalela Nzambe, soki ásálelaka Nzambe te. Mpe na mpokwa oyo, makambo oyo asalaki awa na mokili, misala na ye ya malamu, akei epai libonza na ye ezali, mpo na kozala elongo ná yango. Nzambe ápemisa elimo ya ndeko na biso.

<sup>4</sup> Nayebi ete na ntango nyonso oyo tabernacle ekozala awa, na—nayebi ete ako... mongongo na ye ekozala ntango nyonso awa. Bokoki koyoka yango. Ndeko mwasi Anna Jeanne ná—ná ndeko na ye ya mwasi, ntango bazalaki kobeta orgue ná piano,

bazalaki na ntina ya kozela te. Ndeko Palmer azalaki kotelema awa mpe azalaki kotinda loyembo mbala moko, mpe kokende liboso. Bango bakolanda se yango. Mpe ngai, natikálá te... Nazalaki kosepela koyoka ye kokamba banzembo.

<sup>5</sup> Na bana na ye; na mwasi na ye; mpe na Ndeko Jack, moninga na ye ya motema, bazalaki baninga mibu nyonso oyo; mpe Ndeko mobali Brown ná Ndeko mwasi Brown, mpe bino nyonso na tabernacle oyo: Nzambe ápambola bino. Nazali kozanga ye, mpe. Nzambe ápemisa molimo na ye ya motuya, kino tokokutana na ye na kimia.

### Tógumba mitó.

<sup>6</sup> Tata na Likoló oyo atondi na ngolu, bobele kolobela mosali monene oyo, nazangi ye, na mpokwa oyo, ye kopesáká ngai mbote ya loboko, mpe mwa komunga oyo azalaki na yango ntango nyonso, ntango azalaki koloba: "Nzambe ápambola yo, Ndeko Branham," ntango tozalaki kokótá na ekuke. Nayebi ete asili komata na Ndako na Yo, na mpokwa oyo. Na bongo, Nzambe molingami, nabondeli ete Ósala ete bambuma, misala na ye, oyo ezali kolanda ye, ézala ya nkembo, ékoba kolanda bana na ye mpe mwasi na ye. Tobondeli ete Opambola mwasi na ye, Nkolo. Olobaki ete Okozala mobali mpo na "bakúféli-mibali oyo bakúfélá mibali mpenza." Nabondeli mpo na Ndeko na biso ya mwasi, Palmer, ná bana nyonso. Nayebi lolenge ya kokabola mawa ná bango, na ngámbo nyonso mibale, kobunga molóngani, ná kobungisa mpe papa na ngai.

<sup>7</sup> Boye, Tata, wana tozali awa, na mpokwa oyo, tobondeli ete Óbongisa mitema na biso, mpe, mpo na ngonga wana. Toyebi te. Ekoki koya na mbálakáká lokola oyo ya ye. Toyebi te ntango nini ekoya, kasi toyebi ete esengeli koya. Boye tobondeli, e Nzambe, ete Ótala malamu mitema nyonso oyo ezali awa, na mpokwa oyo. E Nzambe, kotika oyo ya ngai mpembeni te. Tala mpe oyo ya ngai malamu, mpe meká ngai. Nkolo, soki mabe moko ezali kati na biso, longola yango. Tolungi kosalela Yo. Yango nde ntina nyonso oyo tozali kolandela, ezali kosalela Yo.

<sup>8</sup> Sopá Molimo na Yo likoló na biso, na mpokwa oyo, mpe oyo etikali na mpósó oyo. Pambola tanernacle oyo, ebengami na nkomo ya Life Tabernacle. Tika ete ézua mapamboli nyonso ya nkombo wana, mpe étondisama na Bomoi ya Nzambe, na mpósó oyo, mpo na kobikisa molimo nyonso oyo ebúngi, mpo na kotondisa mondimi nyonso na Molimo Mosanto, mpe kozongisa sika lisusu bilikia oyo ezali kati na biso, Nkolo. Tobondeli ete Óbikisa mpe babeli ná bato ya mawa nyonso oyo bakoya katikati na biso. Tika ete Molimo Mosanto na Yo ya nkembo ézala awa, Nkolo, mpe ébikisa... mpe épakola moko na moko mpo bándima. Kokisa makambo yango, Tata.

<sup>9</sup> E Nzambe, sunga ngai sikawa. Soki ekomi, soki esili kokómángala na ngai ya koteya Nsango. Nabondeli, e Nzambe, ete Ósala

ete bomoto etiáma mpembeni. Tika ete Molimo Mosanto ékota mpe ésala likolo na biso, Nkolo. Tika ete Molimo Mosanto ézua liyangani oyo, Nkolo. Toyebi ete tozali na makoki te. Tokokaki kosala yango te, moko te kati na biso. Tobeti tólo te ete tozali na makoki ya kosala yango. Kasi, Nkolo, toyebi ete Yo nde Okoki. Boye, tozali kotalela Yo, Nkolo. Sálá, Molimo na Nzambe, mpe kitá lisusu likolo na biso. Tosengi yango na Nkombo na Yesu. Amen.

<sup>10</sup> Sikawa nalingi kopesa mbote na balosambo oyo bazali kolanda biso na nzela ya singá sikawa, na bituka ndenge na ndenge. Bazali kolanda biso na nzela ya telephone, ezali mwa système moko ya malamu, oyo touti kozua, na nzela na Ndeko na biso Pearry Green, ya Beaumont, na Texas. Balosambo nyonso oyo bazali kolanda Nsango, na États-Unis mobimba, bazali kolanda biso na mpokwa oyo. Totindi mbote na ngambo ya likoló mpe ya nsé na Côte Ouest, kobanda na Vancouver kino na Tijuana, na Mexique, koleka na San Jose, na Los Angeles. Bitónga nyonso oyo ezali kuna, topesi bino mbote uta na Shreveport. Mpe lisusu, kuna na Prescott, na Arizona, na lisanga oyo ezali kuna kozeláká Nkolo, totindeli bino mbote, na Tucson, mpe na Sierra Vista. Kuna na New York, na likoló mpe na nsé, na ekólo mobimba, Nkolo ápambola bino, moko na moko. Elingaki kozala malamu ete bázala awa, na mpokwa oyo, na etuká kitoko ya kala oyo ya Louisiane, oyo ezelaka lokola engumba na ngai ya mibale. Ngai...

<sup>11</sup> Boyebi, bino bato ya New York, boyebi, nasesaka ngai mwa moke, na ndenge bino bino bolobaka. Na mpokwa oyo, nazali mpenza epai na ngai. Iyo. Bato nyonso awa, boyebi, balobaka: "Mbote kuna, Ndeko Branham. Yo memá Ndeko mwasi Branham ná bana nyonso, bóya kotala biso." Oh, la la! Esepelisaka ngai. Mpo na ngai, yango nde Anglais ya solosolo. Ezali te mpo na kozanga limemia epai na bino bato ya ésti ná ya nórði, mpe na bisika ndenge na ndenge. Kasi, boyebi, nabanzi ete nabótámá bongo, moto ya Súdi, mpe nasengeli kotikala bongo. Ngai moko mpe na-nasepelaka na yango. Yango nde Anglais ya solosolo.

<sup>12</sup> Kala mingi te awa, nazalaki na petit-déjeuner ya ba-Hommes d'Affaires, balobaki: "Sikawa, tokotelema mpo tokoyemba hymne national." Natelemaki mpe nalobaki: "Mpo na etuká na ngai ya Kentucky, kuna mosika." Ee, mpo na ngai, yango nde hymne national. Yango nde nyonso oyo nayebaki na ntina na yango. Boye, totindeli bino mbote. Mpe sikawa mpo na...

<sup>13</sup> Nabanzi ete bakoluka kolekisa mpe petit-déjeuner yango na nzela ya radio, petit-déjeuner ya ba-Hommes d'Affaires, mokolo ya Mpóso na ntongo. Ndeko Green akoyebisa bino yango, lokola azali kuna, mpembeni na ba-micró, sikawa. Boye, akoyebisa bino ntango oyo petit-déjeuner yango ekobanda, mpe ntango oyo,

mpokwa nyonso, bokoki kolanda yango na radio. Totondi bino mingi mpenza. Bóbondela mpo na biso.

<sup>14</sup> Sikawa, mpo na eyanganelo oyo, mpe tabernacle ya Ndeko Jack, nakosenga bino eloko moko, na mpokwa oyo. Lokola nalingaki koteya Liteya na ngai ya bozongisi matondi na—na ekólo mobimba, na mpokwa ya lelo, na ba-losambo na biso ya bisika ndenge na ndenge, epai bazali kolanda Liteya oyo. Mpo na yango, na—nakoki koumela mwa moke. Na bongo, lisusu, nakoki koteya mwa Malakisi. Boye, soki esalemi bongo, mpe yo ondimaka na yo Yango te . . .

<sup>15</sup> Kaka ndenge nalobaka ntango nyonso, na oyo etali kolia tarte aux cerises: “Soki míno na ngai etafuni ndiká na yango, nakobwaka tarte yango te, nakobwaka kaka ndiká yango, mpe nakokoba kolia tarte.”

<sup>16</sup> Boye, soki esalemi ete náloba likambo moko na mpokwa oyo, ngai . . . ee, ngai . . . ezali moko na bantina oyo nandimaki mbela oyo, na mpokwa oyo, ya koya awa, mpo na koteya Liteya na ngai ya bozongisi matondi, na bitonga oyo basangani na ekólo mobimba, ezalaki mpo Ndeko Jack, na bonsomi nyonso, afungolelaka ngai ntango nyonso ekuke na ye mpe alobaka: “Teya oyo ezali na motema na yo.” Boye namiyokaka mpenza ete nazali epai na ngai.

<sup>17</sup> Boye ekoki kosalema ete awa, na losambo oyo mpenza, elongo ná Ndeko Jack, ekoki kozala na batei ná baike na bato oyo bakondima Malakisi yango te. Na momesano, nalingaka te kolobela malakisi na eteyelo ya moto oyo abengisi ngai koteya epai na ye. Boye, nsima na mpokwa oyo, nabanzi nakobondela kaka mpo na babeli mpe nakosala kaka liyangani bo momesano. Kasi namilobelaki ete náyebisa bino yango liboso, ete soki nalobi likambo moko oyo yo ondimaka yango te, ee, ótia yango kaka na ngámbo ya boínga na ngai, nabanzi, ná kozanga koyeba malamu. Mpe bónbela mpo na ngai.

<sup>18</sup> Na bongo, sikawa tózua mokapo moko awa, na Liloba. Nakolina kotánga bisika mingi na mpokwa oyo, mpo nazali na Makomi ebele ná mwa makambo oyo nakomaki awa, na carnet moko.

<sup>19</sup> Nazali koyeba lisusu mbala ya liboso oyo namataki na etumbelo ya Life Tabernacle, eleki mibu ntuku mibale. Na—nazalaki na ntina ya kokoma Makomi to biteni oyo nakotánga te. Na ntango wana Nazalaki na mibu longola mibu ntuku mibale oyo nakómi na yango. Kasi sikawa, nasili koleka mibu ntuku mibale na mitano, boye, ngai . . . mbala ya mibale. Boye, naza na . . . nakoki lisusu komikanisela makambo yango te, lokola namesanáká. Nasengeli kokoma biteni na ngai ya Makomi, mpe mbala na mbala, kokoma na mokuse, likambo moko to mosusu, oyo nalingi kolobela.

<sup>20</sup> Sikawa, Nkolo ápambola, wana tozali kotánga Liloba na Nzambe, na Buku ya Baroma, mokapo ya 7. Sikawa, nalingi koteya oyo lokola malakisi ya eteyelo ya Lomingo.

<sup>21</sup> Nayebi ezali na bato batelemi. Na tabernacle, na momesano, na Jeffersonville, tolingi mpe kopesa bino nyonso mbote, na mpokwa oyo, toyebi ete bozali kolanda na nzela ya telephone, kuna na tabernacle. Ezali komonana lokola tozali na tabernacle, na mpokwa oyo, soki bozalaki awa, bolingaki komona ndenge bato batelemi zingazinga na bitutú, mpe batondi meke. Sikawa, nabanzi ete ezali mpe bongo mpo na bato nyonso oyo bazali na ngambo wana ya ekolo, oyo bayei koyoka Liteya yango.

<sup>22</sup> Sikawa tokoteya yango lokola lilakisi ya eteyelo ya Lomingo. Mpe yango ezali te mpo na likambo moko boye, bato moko boye, to eloko moko boye; ezali kaka mpo na Lingomba, Nzoto ya Klisto, oyo tozali komeka komema na makanisi ya bozindo koleka mpe na bantína ya likoló koleka, kondimáká ete Boyei na Nkolo Yesu ekómi pene. Tondimi bongo. Ekómi lisusu pene mingi, na mibu ntuku mibale koleka mbala ya liboso oyo nayaki na Shreveport. Oh, makambo mingi esalemi kobanda ntango wana! Sikawa tozali kozela Boyei ya Nkolo na ekeke na biso. Nazoluka kolamuka na ekeke na biso te. Nazozela Boyei ya Nkolo, na ekeke na biso.

<sup>23</sup> Sikawa, na Baroma 7, nandimi ete bofungoli ba-Biblia na bino, na bisika nyonso sikawa, na ekólo mobimba, Sikawa tolingi kotánga na bokebi. Sikawa, oyo, yango... Nsango oyo awa, ezali lokola ezali kolobela libala mpe koboma libala, kasi ezali mpenza bongo te. Mpo na ngai, ezali lisakoli mpo na Lingomba, na mikolo ya nsuka. Tótanga:

*Bandeko, boyebi te ete, (mpamba te nazali koloba na baoyo bayebi mobeko,) ete mobeko ezali na bokonji likoló na moto na ntango azali na bomoi?*

*Mpo mwasi oyo azali na mobali akangami na ye na mobeko ntango mobali yango azali na bomoi; kasi soki mobali akufi, akangolami na mobeko ya mobali na ye.*

*Yango wana, wana mobali na ye azali na bomoi, soki akómi mwasi ya mobali mosusu, akotángama mwasi na ekóbo: kasi soki mobali na ye akufi, akokangolama na mobeko yango; soki mpe akobalana na mobali mosusu, akozala mwasi na ekóbo te.*

*Na bongo, bandeko na ngai, bino mpe bosili kokufa na mobeko kati na nzoto na Klisto; ete mosusu ásangama to ábalana na mosusu, ye oyo asekwaki kati na bakufi, ete tóbóta mbuma mpo na Nzambe.*

*Ezalaki bino na bomoi na nzoto mpenza,... mposa ya lisumu, oyo elamwisamaki na mobeko, ezalaki kosala mosala na binama na biso mpo tóbóta mbuma ya kufa.*

*Kasi sikawa tolongwe na mibeko, awa esili biso kokufa na eloko oyo ekangaki biso; mpo tókoka kosala na molimo ya sika, kasi na mibeko oyo ekomami te, oyo ya kala.*

<sup>24</sup> Sikawa tóbondela.

<sup>25</sup> Nzambe molingami, touti kotánga oyo biso tondimi ete ezali Liloba ya búlee ya Nzambe. Mpe yango nde oyo biso tozali kondima, ete ata litóno moko to mokolótó moko te ekolongwa na Yango, kino nyonso ékokisama. Mpe tondimi ete Nkolo na biso ayebisaki biso, na Emoniseli mokapo ya 22, ete “Moto moko oyo akolongola Liloba moko na Yango to akobakisa liloba moko na Yango, ndenge moko mpe, eteni na ye, ekolongolama na Buku na Bomoi.”

<sup>26</sup> Mpe tozali komona ete kobongola Liloba oyo, ndenge Satana abongolaki Yango epai ya Eva, esalaki ete átia ntembe na Liloba moko, ebwakaki libota mobimba ya bato kati na mobulu ya kokweisama. Kaka Liloba moko!

<sup>27</sup> Bongo tomoni na katikati ya Buku, ete Nkolo mpe Mobikisi na biso ayaki, mpe Apesaki biso eteni oyo etali Yango, ete: “Moto akobika bobele na lípa te, kasi na Liloba nyonso oyo ekobimaka na monoko na Nzambe.”

<sup>28</sup> Na nsima likebisi monene na Buku ya nsuka, ya Emoniseli ya Yesu Klisto ete: “Moto nyonso oyo akobakisa liloba moko to akolongola Liloba moko, eteni na ye ekolongolama na Buku na Bomoi.”

<sup>29</sup> E Nzambe, koyeba, komona ndenge tozali na botaú, koyeba ete tozali kotambola likoló<sup>4</sup> na basinga ya bomoi oyo ekoki kokátana, ya bomoi ya kufa oyo, (wana toyebi te ntango nini tokobengama kosamba na Likoló), tika ete, E Nkolo, tótia mpembeni nyonso oyo ezali na mitema na biso, nyonso oyo ezali na makanisi na biso, mpe tótala mpenza Liloba na Yo, na mpokwa oyo, mpo na Yo koya mpe kolimbola Yango ná maloba mosantu ya bomoi. Kokisa yango.

<sup>30</sup> Tika ete Molimo na Yo ékita likoló na biso mpe épakola Liloba na mitema na biso, mpo tókoka kolongwa awa, na mpokwa oyo, bato ya malamu koleka ndenge tozali sikawa, ete tókoka koyeba Yesu Klisto malamu koleka. Kokisa yango, Nkolo, mpo tósosola mokolo oyo tozali kobika kati na yango, ná makambo oyo Nzambe abongisi mpo na bato na Ye na ngonga oyo, eleko monene oyo, ya molili mpe motuya monene, oyo tozali kobika kati na yango. E Nzambe, pakólá biso, bobele molobi te, kasi moyoki mpe. Mpe sala ete mitema na biso éléngá liboso na Liloba na Yo. “Mpamba te kobanga Nzambe ezali ebandeli ya bwanya.” Pesa biso makambo yango, Tata, mpo tosengi yango na Nkombo na Yesu. Amen.

<sup>31</sup> Nakolina kobenga mwa makambo oyo nakánaki koloba awa, ná Makomi mosusu oyo nakolina kolanda na bokebi,

soki Nkolo alingi, mpo—mpo na Liteya ya bozongisi matondi, kozanga komonana ya, *Bosangani Ezangi Komonana Ya Mwasi Na libala Ya Klisto. Bosangani Ezangi Komonana Ya Mwasi Na Libala Ya Klisto.* Ezali koyokana lokola Liteya ya bozóngisi matondi te. Atako, Likomi nyonso, tozongisi matondi mpo na nyonso na Yango.

<sup>32</sup> Nazali kozongisa matondi na Nzambe, ndenge nazali kobika na ntango ya makambo na nsuka ya histoire ya mokili oyo. Nayebi te. Soki názalaka na likambo ya koloba, liboso na kozalisama ya mokili, mpe soki Nzambe áfungoláka mwango mobimba liboso na ngai, mpe Alobáka na ngai: “Na—Nalingi ete ótéya. Sikawa, okolina kokende koteya na mokili na eleko nini?” Nalingaki kopona eleko oyo, mpo nakanisi oyo ezali eleko ya wólo.

<sup>33</sup> Na ntembe te, nalingaki kosepela kozala awa na eleko ya botali na Ye awa na mabele. Kasi, ata bongo, nakanisi ete eleko oyo nde ezali nkembo koleka, mpamba te ezali eleko oyo Azali koya kozua bato oyo Ye asikolaki, ezali pene na lisekwa, ntango basíkolami banso bakosekwa. Oyo mpenza libakú ya nkembo tozali na yango, ya koloba na libota oyo ezali kokufa, eleko monene mpenza! Tozali kosepela mpenza na ntina na yango.

<sup>34</sup> Mpe toyebi ete histoire ezali kokómá na nsuka. Histoire ya mokili oyo ekosila kala mingi te, na nsima tokokótá na mokolo ya sika, na Millenium monene. Mpo, lokola mondimi moko, nandimelaka likambo ya... Millenium, bokonzi ya Millenium elongo ná Klisto, mibu nkótó na mokili; bozongi na nzoto ya Nkolo Yesu, mpo na kozua bato na nzoto, bakémbisami, na nzela na Makila na Ye oyo epetolaka.

<sup>35</sup> Awa, na Likomi na biso, Polo azali kotalisa polele, mobeko ná ngolu, mpe kotalisa yango polele lokola libala mpe koboma libala. Eteni oyo eteyamaka mingi mpenza te, mpo ezali, lokola ndenge moko, kolobela, tóloba, libala mpe koboma libala. Kasi ezali mpe kolobela eteni moko ya monene koleka, likambo ya libala mpe koboma libala, ndenge azali koluka kotia na molongo awa ete biso, lokola—lokola Lingomba, tokoki lisusu te kobalana na mokili mpe na Klisto, na ntango moko, bongo—bongo tótósa mpe tólongobana na mobeko, ndenge moko mpe mwasi akoki kobika ná mobali mosusu te, wana azali na mobali oyo azali na bomoi. Nazali na makanisi na ngai mpenza mpo na yango, mpe nandimi ete oyo Biblia elobi ezali Solo.

<sup>36</sup> Sikawa, kasi nandimi mpe, kokokana na kondima na ngai, ete ezali kofungola moko na mabombami ya minene ya lisakoli. Mpe nazolika ete Nkolo akosunga biso, na mpokwa oyo, wana tokotalisa yango na bato oyo bazali kotalela biso na ekólo mobimba.

<sup>37</sup> Elobámáká, ntango moko (Nazalaki kotángá yango, ntango nazalaki kokoma na ntina na oyo, na—nakokaki mpenza

komikanisela te buku oyo bakomá likambo yango, kasi na—nandimisami ete ezali solo), ete (moko na babúku oyo natángá na ntina na M. Moody, Dwight Moody, na Chicago; tozali na losambo moko ya monene na Chicago, bazali mpe koyoka biso, na mpokwa oyo), ete nsima na M. Moody kotanga Baroma 7, akimaki mbangu na balabala, mpe moto ya liboso oyo akutanaki na ye, atunaki ye: “Oyebi ngolu?”

Moto yango ayanolaki: “Grâce nani?”

M. Moody alobaki: “Ngolu ya Nzambe.”

<sup>38</sup> Boye, esepelisaki ye makasi mpenza, ntango amonaki ndenge ngolu ekangolaki biso na mobeko, mpe mosala oyo ngolu esalaki. Ee, sikawa, nyonso oyo nalingi kosala, ezali ntango... Nayebisaka bato ntango nyonso ete ntango nakokatisa ndelo, na ngámbo mosusu, nakosepela kotelema mpo na koyembá:

Ngolu ya kokamwa! Kimia na matoi,  
Oyo ebikisaki moto ya mawa lokola ngai!

Ngolu, ngolu ya motuya!  
Koyeba ngolu malamu koleka!

<sup>39</sup> “Mpamba te tobikisami na ngolu; na oyo biso tokoki kosala te.” Oyo tokoki kosala, nyonso oyo tosalaka, etángamelaka biso te. Ngolu nde ebikisi biso. “Bobikisami na ngolu, na nzela na kondima.”

<sup>40</sup> Tika nábakisa likambo na ntina na Mwasi oyo, Ngolu, tika mpe náitalisa esika na Ye na Biblia, esika abengami Mwasi moponami, Moseka Ngolu oyo nalingi kolobela. Boyebi, Biblia etatoli, elobi: “Epai na Mwasi moponami.” Soki botali malamu, “moponami” euti na liloba oyo “Mwasi oyo aponami.” Mwasi moko, kati na basi mosusu nyonso, nde aponamaki.

<sup>41</sup> Ndakisa, mongondo oyo asengelaki kobota nzoto ya Nzambe, na mokili. Azalaki mwasi oyo aponamaki. Nzambe aponaki Maria.

<sup>42</sup> Lisisu, Nzambe asili kopona Mwasi oyo aponami, oyo azali Mwasi na Ye ya libala. Asili koponama. Nazolikia ete tozali biteni na yango, na mpokwa oyo, na mokili mobimba, kútú, na ekólo mobimba.

<sup>43</sup> Etaliseli oyo ezali kolakisa boyokani ya Mwasi na libala epai na Klisto, Mwasi moponami: mpe lolenge oyo Mwasi asengelaki komemama epai na Ye; esika nini Akouta; mpe lolenge nini Akomemama epai na Ye. Lingomba awa, na etalisami oyo tozali komona, etalisami na mwasi. Elingi koloba, mwasi azalaka ntango nyonso élílíngí ya Lingomba, mpo Lingomba ezuamaka lokola Mwasi na libala. Mwasi na libala, Azali Mwasi na libala ya Nkolo Yesu, Mwana na Nzambe.

<sup>44</sup> Ntango nyonso, soki bokotála malamu, bótala lolenge mpe etamboli ya basi, bokomona esika nini lingomba ekómi.

<sup>45</sup> Sikawa, likambo oyo, makambo mosusu kati na yango, bato mosusu bakoki komona yango ndenge mosusu, kasi ezali kobakisama na Nsango oyo nazui kouta na Nkolo, oyo nalukaka kopesa na bato. Bomoni? Bótala malamu makambo nyonso na mokili, ndenge esalemaka, bozalisi, mpe bótala yango malamu. Etambolaka solo kokokana na makambo ya molimo, mpe.

<sup>46</sup> Sikawa, soki bomoni etamboli ya basi na mokili lelo, bokomona etamboli ya lingomba ya mokili lelo. Bótala malamu. Sikawa, na ntembe te, ezali mpe na etamboli ya Mwasi na libala ya molimo, Lingomba. Bomoni? Bótala Yango malamu mpe. [Maloba mazangi na bande—Mok.] Mpamba te, oyo ya mokili, ya maloba, amibengaka mpe Mwasi na libala.

<sup>47</sup> Sikawa, bolimbisi tika náloba yango lisusu na eyanganelo oyo awa. Bózua yango mabe te, sikawa. Nazali—nazali koloba na bato nyonso, na ekólo mobimba, na baoyo nakanisi ete bazali Mwasi moponami. Boye, soki esalemi ete motei moko azali awa, oyo andimaka yango te, ee, tikálá naino kimia mpo na mwa ntango. Bomoni? Bótala. Bóyoka naino.

<sup>48</sup> Bótala ezaleli oyo. Soki bomoni basi oyo batombokaka, baoyo basalaka nyonso oyo balingi, bótala malamu, lingomba mpe esalaka ndenge moko. Bótala.

<sup>49</sup> Kasi bótala, ntango Mwasi na libala ya molimo, ntango Akobanda kozua kolamuka, ntango Akobanda kozonga mpe komitia na molongo ná Liloba na Nzambe. Na bongo, bótala lisusu Makomi malamu, bomoni, na ntango yango, ekozala na Nsango moko ekopalanganisama mpo na kosimba Mwasi na libala yango, kosimba Mwasi yango, Moponami.

<sup>50</sup> Mpamba te, ndenge mokili, Satana, mozímbisi oyo azímbisaki mwasi na libala ya liboso, mpo ásúmuka kotelemela Nzambe, na kotiáká ntembe na Liloba na Ye...

<sup>51</sup> Sikawa, lelo, tozali komona ndenge lingomba ya mokili, na nzela ya nsango-malamu na bino ya mayele ya bongó, ezali kotangwa se kotangwa mosika na Liloba, na nzela ya nsango-malamu ya bomengo; tozali komona ete basi ya mokili, na ba-balabála, bandimi na yango, bazali kobika kaka na kati ya loyengé yango moko. Bokoki koloba na bango yango te. Basili kobungisa bososoli nyonso ya bomoto, bato nde. Bomoni? Lolenge wana nde lingomba ekómi. Mpe bokoki komona yango kokende sémba na lisanga ya mangomba, na ndenge ya solosolo mpenza, mbala moko kino na Roma, na lombangu nyonso mpenza, bomoni, mpo yango esilá kosakolama. Mpe tala ye wana. Oyo wana nde ezaleli na ye.

<sup>52</sup> Kasi, na nsima, bótala lisusu Lingomba ya molimo, lisanga wana ya bato, oyo babéngámá kobima, Baponami, na nzela ya kolamuka moko moko. Na ntango ya Martin Luther, esalemaki ndenge moko na ntango ya Reforme. Likambo moko esalemaki na ntango ya John Wesley. Likambo moko esalemaki na

ntango ba-Pantekotiste babandaki na ebandeli. Bazongisaki basi yango semba na molongo ya Liloba, na nsima, babandi lisusu kotangwa. Tala ye wana azongi mbala moko kati na potopoto. Kasi na nsima, ntango bato babelemi mpo na komitia na molongo, Nsango moko eyei, mpe bamitie na molongo ná Yango.

<sup>53</sup> Luther azalaki motindami ya eleko moko, ya kolongisama, mpe Lingomba ekotaki mbala moko na molongo yango, bamoko na bango. Bamosusu bakóbaki na bango. Wesley ayaki ná kobulisama, Lingomba ekotaki mbala moko na molongo yango. Ba-Pantekotiste bayaki ná bozongi ya makabo, Lingomba ekotaki mbala moko na molongo yango, Baponami ya eleko wana; na nsima, babandaki kolemba, bazongaki mbala moko na mimesano ya denomination, mpe bakendaki libanda ná bamosusu nyonso, esalemaki bongo na baoyo nyonso oyo elandanaki.

<sup>54</sup> Sikawa, kasi bótala malamu, ntango bato babandi koluka kozala na molongo ná Liloba, Nsango moko ya sika kouta na Liloba na Nzambe, eyaka mbala moko epai na bato. Bayambaka Nsango yango mpe bakotaka na molongo, ntango nyonso. Na Nzambe, esalemaka bongo... Yango nde esalemaka.

<sup>55</sup> Tozali na mabota. Libota nyonso oyo ezali awa emesani na likambo yango. Mbala mosusu, makambo nyonso ekotambola malamu mpo na yo, mpo na mibu. Na nsima, na mbala moko, bokoleka na ntango moko oyo, ndenge biso, awa na Súdi, tolobaka mbala mingi ete: “Soki mbula ebeti, ebetaka makasi,” mpe makambo nyonso ékokende mabe. Ozokatisa ntango ya butu. Na nsima, ntongo ebandi kotána, na nsima, butu eyindi. Nyonso etambolaka na bokóbi.

<sup>56</sup> Mosakoli, Polo, azali koloba awa ete mwasi akoki kobala lisusu te, soki mobali na ye ya liboso akufi te. Akoki kobala te, na ntango nyonso oyo mobali na ye ya liboso azali na bomoi; ye akoki ata moke te, ata ndenge nini. Asengeli kotikala ye moko ntango nyonso oyo mobali na ye ya liboso azali na bomoi. Mpe soki asali lisumu ya ndenge wana, “akobengama mwasi ya ekóbo.” Nazolobelá ndenge ya nzoto sikawa, mpo na kokokanisa yango ná ya molimo. Soki mwasi yango asali lisumu ya ndenge wana, na bongo, akotiamá elembo ya “mwasi na ekóbo,” soki azali na mibali mibale oyo bazali na bomoi, na ntango moko. Na yango, na kosálaká likambo oyo, abungisi makoki na ye epai na Nzambe mpe na Likoló, na kosálaká bongo. Na ntembe te. Abwakami libanda na nkita ya Nzambe, kokokana na Makomi oyo nauti kotánga.

<sup>57</sup> Ezali mpe bongo mpo na lingomba, ntango ezali koluka kosangisa bindimeli mpe denomination ná Liloba na Nzambe. Akoki kobálana na denomination te, bongo ázala Mwasi na libala ya Klísto na mbala moko. Asengeli kozala ya kokufa epai

na moko to mosusu. Mobeko nde elobi bongo, awa. Mibeko ezali mingi kati na Liloba na Nzambe. Mpe oyo wana ezali mobeko na Ye, Polo azali koloba ndenge moko awa. Akoki kobálana na lingomba ya bindimeli ya mokili te, mpe ázala Mwasi na libala ya Klísto, mpamba te ye... moko ezali kotelemela mosusu. Sikawa, bóbósana yango te.

Bokoloba: “Ee, biso tondimaka *oyo*, kasi tondimaka *oyo Wana* te.”

<sup>58</sup> Soki obálani na Klísto, Klísto azali Liloba na Nzambe. Na Santu Yoane, mokapo ya 1, elobami: “Na ebandeli Liloba azalaki, mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba azalaki Nzambe. Mpe yango moko ekómaki mosuni mpe efandaki katikati na biso.” Klísto azalaki Liloba na bomoi. Azalaki ntango nyonso Liloba. Azali Liloba kino lelo. Akozala ntango nyonso Liloba. Azalaki kaka kotalisama ya makoki ya Nzambe, mpamba te Azalaki Mwana na Nzambe.

<sup>59</sup> Mpe mwana nyonso azalaka eteni ya makoki ya tata na ye, kaka ndenge yo ozalaki na kati na mbóto ya tata na yo, na nzoto ya tata na yo, ntango azalaki elenge mobali, yo ozalaki kati na ye. Kasi, akokaki kosolola na yo te, mpo ayebaki yo te. Kasi, na nsima, na nzela ya mabelé malamu ya mama, obótamaki na mokili, mpe osalemaki na elílíngí ya tata na yo, na nsima, akokaki kosolola ná yo.

<sup>60</sup> Ndenge moko mpe, bino bozalaki bana mibali ya Nzambe mpe bana basi ya Nzambe, liboso kutu sánza, minzóto to molécule moko ézala. Bozalaki bana mibali mpe bana basi ya Nzambe, mpamba te bozali bobele kotalisama na nzoto ya makoki oyo ezalaki kati na Nzambe na ebandeli. Mpamba te, lolenge ya Bomoi na Seko ezali kaka moko, mpe ezalaki bino, liboso. Boyebi eloko moko te na yango te. Ndenge moko mpe, oyebaki yango te, ntango ozalaki na kati ya tata na yo ya mokili, kasi otalisami na...na elílíngí na ye. Bosálémá na elílíngí ya Nzambe, mpe botalisamaki mpo na nkembo na Nzambe mpe boyokani ná Nzambe.

<sup>61</sup> Mpe, yango wana, kaka ndenge mbóto na yo esengelaki kozala kati na tata na yo, liboso obótama na nzoto ya mosuni, mbóto na yo ya molimo esengelaki kozala kati na Nzambe, mpamba te ozali kotalisama ya makoki ya makanisi na Ye, liboso na kozalisama ya mokili. Ya solo. Okoki kozunguluka yango te. Ezali solo. Sikawa, sikawa boye tomoni ete Bomoi wana ezalaki kati na yo, Bomoi ya Nzambe ezalaki kati na yo, uta kozalisama ya mokili.

<sup>62</sup> Sikawa, sikawa, bokoki kosangisa bindimeli ya denomination ná Liloba te, mpo yango mibale etelemelanaka mpenza, moko na mosusu.

<sup>63</sup> Yango mpenza nde eloko oyo Satana amekaki kosala, na mayele na ye ya bongó, epai na Eva. Alobaki...andimaki

ete Nzambe alobáki bongo, kasi alobaki: "Na bosolo mpenza, bokokuifa te." Bomoni? Mpe bango bandimaki yango.

<sup>64</sup> Mpe yango nde oyo bindimeli esili kosala, na mpokwa oyo. Denomination esili kokabola bato ná Liloba na Nzambe. Ntango Yesu ayaki, Alobaki te ete: "Bino, na mimesano na bino, bosali ete Mibeko ya Nzambe ézanga nguya likoló na bato"? Mpe na bindimeli na biso, tokabwani na boyokani ya Molimo Mosanto mpo na kopakola Liloba na Nzambe oyo epésámáki mpo na ekeke oyo. Tosili kokabola mpenza bato bongo, na nzela na denomination, na lolenge ete bakoki kozua libakú ya komona Yango te.

<sup>65</sup> Sikawa, Nzambe, Ye, na ekeke nyonso, Abakisaka eteni ya sika ya Buku na Ye. Yango nyonso etambolaka elongo.

<sup>66</sup> Ndenge nzoto na ngai etongámá. Bayebisaki ngai ete ebandaki na mokesa, kasi ezalaki nyonso mokesa te. Ebandaki na yango kino na mipanzí, kobanda na...mimpúlulú, kino na maboko, mpe maboko, ná makolo, mpe bongo na bongo, mpe ekobaki tééé na kokómá moto oyo ngai nazali.

<sup>67</sup> Nzambe mpe atalisamaki bongo na ebandeli. Suka-suka Amonanaki lokola Jéhovah, Nzambe Tata. Na nsima, Amonanaki lokola Nzambe Mwana, kati na Yesu Klisto. Sikawa Amonani lokola Nzambe Molimo Mosanto. Nzambe yango moko, ntango nyonso wana, kotalisama misato ya—ya Nzambe yango moko.

<sup>68</sup> Sikawa, na yango, tomoni ete na ekeke moko na moko, Nzambe apesaka eteni ya Liloba na Ye, uta ebandeli.

<sup>69</sup> Kaka ndenge évolution esalemaki. Kaka ndenge eloko ya liboso Nzambe akelaki, ntango mosusu, ezalaki...Tóloba Akelaki liboso bomoi ya banzete. Na nsima, Akelaki bomoi ya banyama. Bongo, Akelaki bomoi ya bato, na nsima. Ezali lokola évolution, komata na bomoi ya likoló koleka.

<sup>70</sup> Ezalaki mpe bongo Nzambe ná Lingomba na Ye. Kolongisama na ntango ya Luther. Kobulis...Azali kobimisa Mwasi na Ye ya libala, sikawa. Azali kokela Mwasi na Ye ya libala. Kolongisama na ntango ya Luther; kobulisama na ntango ya Wesley; mpe bongo na bongo, bomoni. Ye, évolution ya Molimo, ezali kobakisama moke moke, mpamba te Nzoto ezali kotongama, komata kino na Motó, oyo ezali Klisto, Nzoto ya Klisto.

<sup>71</sup> Sikawa, Ye, lokola mwasi, soki Abálani na Klisto Liloba, Akoki kobálana na lingomba ya denomination te, na ntango moko, mpo Akangami na yango. Ako...Akoki kobika ná mibali mibale na mbala moko te. Bazali kotelemelana, moko na mosusu. Moko atindami na Nzambe, mosusu esalemi na bato, boye, bazali kotelemelana. Alobaki: "Tika ete liloba nyonso ya moto ézala lokuta; oyo ya Ngai ézala Solo." Nzambe alobaki yango.

<sup>72</sup> Kotelemelana mpenza moko na mosusu, ndenge mobeko ezalaki na ngolu, ndenge Polo alobi awa. Moko asengeli kokufa, mpo na kozala na oyo mosusu. “Mpe soki ameki kosangisa bango, akobengama mwasi na ekóbo.” Oh! Bókanisa naino. New York, Arizona, na ekólo mobimba, bókanisa naino. Nzambe alobaki: “Soki ameki kobálana na mibali mibale na mbala moko, akobengama mwasi na ekóbo.” Mwasi na ekóbo nini akoki kokótá na Lola? Nzambe akobala nde mwasi na ekóbo? Ata moke te. Asengaki na biso kosala yango te. “Akobengama mwasi na ekóbo.”

<sup>73</sup> Na bongo, bana na ye, soki azali mwasi na ekóbo, bana na ye bazali bana ya makángó. Bana ya makángó! Bana ya makángó na nini? Na lingomba te, kasi na Liloba. Ye azali mwana ya makángó. Oyo ezali mpenza elílíngí ya Emoniseli 3, ya eleko ya lingomba ya Laodikia, ya ntango ya nsuka! Oyo mpenza lisanga ya bana ya makángó! Oyo mpenza sangísá-sangísá ya denomination! Móto te mpio te, bisálélá mpe bamibengaka Baklisto, mpe bawánganaka Liloba na Nzambe: “Bazali na lolenge ya kosambela, kasi bazali kowángana nguya na yango,” ndenge mosakoli alobaki ete bakozala.

<sup>74</sup> Libala ezali liyangeli ya kala koleka na mokili. Libala esalemaki liboso, mpe eyangelamaki, na elanga ya Edene.

<sup>75</sup> Mwasi apésámélámí bizaleli moko boye, oyo asengeli kobebisa te. Mwasi apésámélámí yango. Ezali na ekelamu moko te na mokili lokola mwasi. Ezali na mbwa ya mwasi moko te, ezali na nyama ya mwasi moko te ya lolenge nini, oyo epésámélámá ezaleli oyo mwasi azali.

<sup>76</sup> Mwasi azalaki ata na—na ebandeli ya bozalisi te, mpo Nzambe ayebaki ete akokweya. Banyama mosusu nyonso ya basi bakokaki kosala ekóbo te. Kaka ye moko nde akoki kosala ekóbo. Soki ásálemaka lokola oyo ya ebandeli, elingaki kotelemela bwanya monene ya Nzambe. Bomoni? Asalemaki lokola eloko oyo euti na mobali.

<sup>77</sup> Kasi lokola abwakamaki na ngámbo wana, apesamaki mpe mokumba moko ya búlee uta na Nzambe, mpo na lisíko. Azali na bizaleli oyo asengeli kobebisa te.

<sup>78</sup> Soki abebisi yango, abebisami mpo na bomoi na ye mobimba. Ata alimbisami ndenge nini, akoki kolongisama te. Nakolobelá yango nsima na ngonga moke. Nazali na Likomi moko mpo na yango, nsima na mwa minítí. Akoki kolimbisama mpo na mbindo na ye, kasi akoki kolongisama te na bomoi oyo. Ekozala ntango nyonso ná ye elongo. Bótala sikawa. Apésámélamaki likambo oyo. Akoki kolimbisama, kasi kolongisama te.

<sup>79</sup> Nzoto na ye epésáméli ye, lokola ebóbmbelo ya búlee úta na Nzambe. Mbwa ya mwasi moko te, ndeke moko te, nyama mosusu te, ekelamu mosusu te ezali lolenge wana. Te. Ezali kaka ye mwasi. Na yango, azali... Ntina oyo yango ezali mpenza ya

búlee, ezali mpo ye moto asengeli komema bomoi na mokili. Nzoto na ye ezali mabelé malamu mpo na bomoi, na yango, nde ntina oyo apésámélámá ebómbelo ya búlee yango.

<sup>80</sup> Sikawa, awa nde ntango mosusu mingi kati na bino, batheologien, bokondima likambo oyo te. Yango nde eloko oyo ebébisáki libota mobimba ya bato, ekóbo wana na ebandeli. Mabelé malamu na ye ebébisamaki. Abótaki mapásá wana, Kaína ná Abéle. Bokútani moko, bana mibale. Bólukaluka na Makomi. Ah-ah.

<sup>81</sup> Bótala sikawa. Tomoni ete nzoto na ye ezali mabelé ya kolona, na bongo ezali ebómbelo ya búlee, ezali te kobebisa yango. Sikawa, oyo nazali koloba sikawa, nazali kopesa yango lokola elílíngí, kotalisa bino epai wapi Lingomba ekómi. Bino basi, nazali kolobela bino te. Oyo nyonso bozali, etali bino ná Nzambe, to bino mibali. Kasi nazali kolobela Lingomba ná Klísto.

<sup>82</sup> Sikawa, likambo oyo epésámélámi ye mwasi, mpo na komema bomoi, oyo bobele Nzambe Ye moko nde akoki kopesa. Mobali na ye akoki kozala mokumbi mombóto, kasi Nzambe asengeli kopesa bomoi. Ya solo. Esengeli kouta, bomoi nyonso esengeli kouta na Nzambe. Bomoi nyonso, esengeli kouta na Nzambe. Ebebisami, mpe yango nde esali ete ékóma ya lisumu, kasi bomoi esengeli kouta na Nzambe. Ye azali Mibandisi ya bomoi. Sikawa mwasi azali na ból-...moko...

<sup>83</sup> Nalingi kotánga makambo misato awa, oyo asengeli kokabwana na yango te. Sikawa, nazoloba, bóbósana te ete ezali lingomba, ntango nazoloba likambo oyo na mwasi na nzoto ya mosuni, ndenge Polo azali koloba awa, na mokapo ya 7 ya Baroma.

<sup>84</sup> Azali na libongí ya ebómbelo ya búlee, epesameli ye na Nkolo na ye, libongí moko boye. Eloko mosusu ezelaka na yango te kaka mwasi. Ya solo. Yango epésámeli ye na Nzambe. Asengeli kobebisa libongí yango te.

<sup>85</sup> Soki asali ata likambo moko ya mabe, asengeli koyámbola yango na mobali na ye, mpe kobongisa yango, liboso ázua ye. Ezali mpe bongo mpo na lingomba oyo ebálánaki na mobeko, esengeli mpe koya liboso na Klísto, liboso na libala ya mibale. Asengeli koyámbola yango. Soki asali yango te, mpe abiki ná mobali na ye mibu zomi, mpe na nsima, ayámboli yango, mobali azali na ndingisa ya kolongola ye na libala mpe kobala mwasi mosusu. Wana ezali Likomi. Pité ezali kobika bomoi ya mbindo.

<sup>86</sup> “Yosefe, kobanga te kozua Maria mwasi na yo, mpo zemi oyo azui euti na Molimo Mosanto.” Azalaki na makanisi ya kolongola ye na libala na ndenge ya nkukú, bomoni, nsima na ye kobandana ná ye. Soki obandani ná mwasi, mpo na Nzambe, osili kobalana ná ye.

<sup>87</sup> Bótala sikawa. Mwasi azali na libongí ya búlee, oyo esili kopesama na ye, epésámelami ye epai na Nkolo na ye. Nzambe nde apésá ye libongí wana. Kaka ndenge esalemaki na elanga ya Edene, ye akoki koloba “iyo” to “te.” Azali na ebómbelo ya búlee, ya bomwasi oyo epésámélá ye, oyo asengeli kobuka te. Bomwasi oyo nazali kolobela awa, ezali etamboli na ye, ezaleli na ye liboso na mibali. Ezali te kotika mobali nyonso... .

<sup>88</sup> Batálaka ba-filme oyo mpe bamónaka ba-vedette ya cinema wana bapwepwaka, bayambaka bango, mpe babalukaka ná basi oyo. Mwasi oyo asalaka bongo, azali na ezaleli ya mabe. Akoki kozala bizaleli malamu, na ndenge mosusu. Kasi, bomoni, na motema na ye... Ntango oyo, ba-glande wana, ba-glande ya mposa na nzoto, ezalaka na bibebú. Mobali oyo apwepwí mwasi, asili mpenza kosala ekóbo, na lolenge moko boye. Ba-glande ya mposa na nzoto ezalaka na bibebú ya mwasi ná bibebú ya mobali. Akoki kopwepwa mwasi na loboko, ba-glande ya mposa na nzoto na bango ekokutana te. Kasi ba-glande ya mposa na nzoto ezalaka na bibebú. Mpe komona boléma nyonso wana ya—ya Hollywood lelo, ya potopoto nyonso oyo ya bondúmbá mpe bilingalinga ná basi, mpe bongo na bongo, mpe bana mike ya basi bazotaláká nyonso wana. Kokamwa te ete bomoto na biso epolí, ebebi, mpe ekómi na mbindo, bomoni, mpo ezali kotiama liboso na bana. Ezali solo. Esengeli kozala bongo na ntango ya nsuka.

<sup>89</sup> Sikawa bóbósana te, ezali kolobela lingomba. Ezali kopwepwa, kabaluka-baluka mpe kosangana na makambo mosusu nyonso, zángá na Liloba, komipesa na zabolo, na mayele ya kelasi, na boluki-luki ya science, mpe bongo na bongo.

<sup>90</sup> Na ntango wana, science, mayele ya kelasi mpe nyonso wana, ezali mpenza kotelemela Nzambe. Systeme nyonso ya civilisation oyo tozali na yango sikawa ezali mpenza kotelemela-Klisto. Systeme ya mayele ya kelasi ezali kotelemela-Klisto. Civilisation ezali kotelemela-Klisto. Ezali kotelemela Nzambe. Bokoloba: “Etelemeli civilisation?” Moko na mikolo oyo, Nzambe akozala na civilization moko, oyo liwa moko te ekozala kati na yango. Civilisation oyo ya mikolo oyo euti na Satana. Nakatalisa bino yango polele, soki Nkolo alingi, na mpokwa ya lelo, uta na Biblia. Makambo nyonso wana ezali ya Satana. Civilisation na biso ya sika ekozala na moko te ya likambo oyo kati na yango.

Mwasi azali na bomwasi ya búlee.

<sup>91</sup> Kokamwa te ete mibali bazali na bizaleli ya ndenge wana zingazinga ya basi, ezali mpo basi bazali na bizaleli ya ndenge wana zingazinga ya mibali. Mwasi akómi komitalisa awa polele, azali kobima ná kupé, ná bilamba ekangá nzoto, ná bilamba ya mibali, mpe nyonso wana, na balabala, mpe kodendáká. Ata alobi nini, akoki mpenza kozala bizaleli malamu mpo na mobali na ye, kasi, na miso ya Nzambe: “Azali mwasi na ekóbo.” “Moto

nyonso oyo akotalaka mwasi mpo na kolula ye, asili kosala ná ye ekóbo, na motema na ye.” Ye mwasi amitalisaki ndenge wana.

Mpe yango mpenza nde eloko oyo lingomba esili kosala ná mokili.

<sup>92</sup> Bótala. Yango nde epésáméláki ye: libongí ya búlee, bomwasi ya búlee, na nsima bomama ya búlee, kopesa lokumu na mobali na ye.

<sup>93</sup> Bótala naino lelo. Na bingumba mosusu, na bingumba ebele, basalaka ata ba-féti ya minene ya moziki, ndenge babengaka yango, ná bandimi ya mangomba, mpe. Batiaka bikoti na bango na nsé, mpe bango nyonso kolangwa, mpe bakobwaka mafungola na bango na katí. Mwasi moko moko akokende kozua fungola moko na katí ya ekoti, mpo na mobali oyo akolekisa ná ye nsuka ya mpóso yango. Ba-féti ya boye, ya ndenge na ndenge! Kasi, nazali na makambo mingi ya koloba awa, soki Nkolo alingi, nazali na ntango ya kokóta na bozindo na yango te. Mbendo mpenza!

<sup>94</sup> Lingomba mpe ekómi mabe ndenge wana, ya solo, kosaláká ekóbo ná makambo ya ndenge na ndenge, na ntango oyo asengeli mpenza kokota na makambo yango te. Asengelaki kokangama na Liloba.

<sup>95</sup> Kotonga bandako minene ezali mabe te. Ba-lopitálo ezali mabe te. Makambo mosusu nyonso oyo ezali mabe te. Manaka ya kelasi, ezali mabe te. Tosengeli kobika awa, tosengeli kotángá, kokoma. Oyo wana ezali moko na bankita yango.

<sup>96</sup> Ndkisa, tozalaki na ntina ya kolata bilamba te, na ebandeli. Nakoteya na ntina na yango, nsima, na mpóso oyo, soki Nkolo alingi. Kasi tosengeli kolata bilamba, mpo Nzambe apésáki biso bilamba. Kasi, na ebandeli, tozalaki na ntina na yango te. Tozalaki ya kozipama.

<sup>97</sup> Sikawa ye mwasi azipami na komona lisumu na ye. Ayebi ata te ete azali kosala lisumu, bomoni, ndenge azalaki na eleko wana. Na nzela na... Sikawa, asili kozipama na zabolo; na eleko wana, azipamaki nde na Nzambe. Yango nde bokeseni.

<sup>98</sup> Sikawa tomoni ete ye mwasi apésámélámi ebóbelo ya búlee oyo, oyo asengeli kobevisa te: ya bomwasi, kosala makambo, kozala na ezaleli ya mwasi, kobókolo bana na ye, kopesa lokumu na mobali na ye.

<sup>99</sup> Lelo, bakipaka yango lisusu ata moke te, lokola ete ezali eloko moko te. Bosengelaki kozala na biró na ngai, ntango moko, mpo bómóna ndenge mibali bamemaka basi na bango, ntango balukaka kobongisa bomoi na bango ná Nzambe, mpe koyámbola na ntina na mibali nyonso oyo batámbólá na bango, ná makambo mosusu ya ndenge na ndenge, uta ntango babálánáki. “Oh,” bokoloba, “oyo wana ezali...” Te. Ezali ba-Pantekotiste. Ah-ah. Bamosusu bakoya te. Boye, ezali...

<sup>100</sup> Nazali kolobela ndenge ekoki kotangwa mosika, na ntango bobandi kosangana ná mokili, lingomba, ná ba-móde mpe makambo nyonso oyo tokómi na yango. Tozali lisusu ndenge ba-Panntekotiste ya ebandeli bazalaki te, ndenge moi ekesani ná butu. Topengolami esika moko boye, kino kati na mobulungano ya molílì esika moko boye, mpe tobungi.

<sup>101</sup> Oyo mpenza ebómbelo ya búlee! Oyo mpenza mokumba monene mpo na mwasi! Sikawa bomoni ntina nini azali elílíngí ya Lingomba, oyo ezali na mokumba yango moko. Ndenge mwasi azali na mokumba ya búlee mpo na bomama na ye, mpo na mabongí na ye, mpo na mobali na ye, Lingomba ezali na mokumba ya búlee mpo na libondeli, ná Liloba mpe na Klisto, kaka ndenge moko mwasi azali na yango.

<sup>102</sup> Ezali ndenge moko ná mwasi oyo akwei ná mobali mosusu; soki lingomba ekwei mosika na miángó miyangelami, na miángó ya kotonga bandako mpe biteyelo, ná nyonso wana. Nazali kotelemela yango te. Ezali na yango mabe te. Ezali kokokisa ntina na yango. Kasi ezali te...

<sup>103</sup> Yesu atikálá koloba te: "Bókende kotonga biteyelo." Alobaki: "Bóteya Liloba."

<sup>104</sup> Wana nde esika bakipe likambo Yango te. Ezali te likambo ya kotonga bayangeli, ba-lopitalo, mpe bongo na bongo. Oyo wana ezali mabe te, kasi yango ezali mokumba ya Lingomba te. Mokumba na Yango ezali ya koteya Nsango-malamu, kasi tosali makambo mosusu nyonso, longola bobele yango. Mpe topengolami, kaka lokola Satana asalaki, mpe tosangisi-sangisi yango ná mwa Nsango-malamu, eloko mosusu, ná eloko mosusu, kino ekómi libóke moko ezángá ntina. Libebi, ekei kutu na mobimba na biso, na mokili mobimba! Bótala lolenge mokili ekómi kotambola.

<sup>105</sup> Nazalaki kotángá zulunále *Reader's Digest*, awa, eleki ntango molai te, epai elobami ete bilenge basi bakómi koleka na menopause, mpe mibali, bakómi kobungisa makasi ya kobótisa, katikati na mibu ntuku mibale mpe ntuku mibale na mitano. Bakómi koleka mibu na bango ya bokóli. Libebi (Mpo na nini?) mpo na boluki-luki ya science na bilei ná biloko mosusu, oyo ezali kobebisa biloko ya bozalisi oyo tosengelaki kokotisa na nzoto na biso. Tokomi bobele libóké moko ya libebi oyo ezali kokufa.

<sup>106</sup> Sikawa, wana nde oyo lingomba ezali, mpe. Ezali na lolenge yango moko.

<sup>107</sup> Azali elílíngí. Azali na mabongí ya motuya moko wana, na nzela na Molimo, oyo epésámi na Ye, mpo na kobatela Molimo mpe Liloba, mpo ásala ata moke te ekóbo ná eloko moko ya mokili, to eloko nini. Kotikala mongondo mpo na Liloba, ndenge mwasi asengeli kozala bizaleli malamu mpo na mobali na ye. Ezali ebómbelo ya búlee, mpo na kopesa lokumu na Liloba ya

Nkolo na Ye likoló na bindimeli, bwanya mpe denomination nyonso ya bato. Lingomba epésámélámi ebómbelo yango.

<sup>108</sup> Soki balobi: “Ee, lingomba na biso...” Oyo lingomba na bino endimaka etali ngai te. Soki ekeseni na Liloba na Nzambe, zalá mosika na yango.

<sup>109</sup> Biblia elobi: “Yesu Klisto azali motindo moko lobi, lelo mpe libela.” Malako 16 elobi: “Bilembo oyo ekobila baoyo bakondima.” Soki lingomba moko eteyi kokesene na Yango, bón dima yango te. Bókufá na eloko yango. Bóbótama mbala ya mibale, na kati ya Liloba na Nzambe. “Bókende na mokili mobimba koteya Nsango-malamu na bikelamu nyonso.” Esengeli kokóma mosika ndenge wana. “Bilembo oyo ekobila baoyo bakondima, na mokili mobimba, mpe na bikelamu nyonso oyo ekondima.” Bomoni ndenge totangví mosika na Yango? Ya solo. Kasi Ye azali na mokumba na Yango.

<sup>110</sup> Kasi sikawa, bótala likambo, Hollywood esili kobótola bizaleli malamu ya basi na biso.

<sup>111</sup> Nazali awa nákotaláká molingami mobange mwasi moko, Ndeko mwasi Schrader, mingi na basi oyo bazali awa, mpe kuna na nsima, ná Ndeko mwasi Moore oyo azali awa, basi oyo bakoli, oyo bazali komikanisela mwa mibu oyo eleki. Soki mama na bango, to ata bango moko, soki babimaki na balabala ndenge basi mosusu bakómi kobima lelo, bandimi ya lingomba, balingaki kokanga mwasi yango na ndako ya bato ya libómá. “Abosani kolata jupe na ye.” Ee, soki ezalaki libómá na eleko wana, ezali mpe libómá lelo.

<sup>112</sup> Ee, bótala, mokili mobimba ezali kotalisa polele ete ebeli libómá. Bótala koboma bato ná makambo oyo ekómi kosalema lelo na mokili. Bomoni? Boléma!

<sup>113</sup> Makambo nyonso ezali koya kokokisa Bimoniseli. Tokoki kolobela yango na mpóso oyo. Epai oyo, biloko ya nsómo wana, ezali makambo ya nzoto te. Ezali makambo ya molimo, oyo esalake ete bato bánganga ete mabanga minene ná bangómba, mpe biloko mosusu ékwuya likoló na bango.

<sup>114</sup> Mokili oyo ekokóta mpenza na libómá na mobimba, na mbala moko, elingi mpenza kokóma sikawa. Ee, bobandi komona bilembo na yango. Tala yango wana. E—ezali kokoma mpenza awa na balabala, kino na bakítí ya losámbo, boléma na mobimba mpenza, bakómi kosala makambo oyo moto oyo akokaki kokanisa kosala mpe kozala civilizé.

<sup>115</sup> Bótala ndenge Hollywood esili kokómisa mwasi. Bótala ndenge ekómi. Elongoli mwasi mabongí na ye ya búlee. Tokoki kokoba se kokoba. Bomoni?

<sup>116</sup> Nyonso wana, mwasi abungisi yango. Asalaki yango ndenge nini? Mpo ezalaki na esalelo moko ya mayele mabe, na nkombo ya lingomba, lokola oyo ezaláká na elanga ya Edene. Moto ya

mayele mabe, zabolo, akotaki na lingomba, kaka ndenge asaláká na elanga ya Edene, mpe apengwisaki mwasi ná yango. Asíli kopéngwisama. Mwasiakanisaka... alingaka mpenza kozala na libunga te.

<sup>117</sup> Eva alingaki kozala na libunga te. Asalaki yango na nkó te. Kasi ye... Biblia elobi, na Timote ya Mibale, Timote ya Liboso 3 ete: "Apéngwisamaki." Mpe *kopéngwisama* ezali te ntango osali yango na nkó. Ezali ntango opéngwisami na kosala yango.

<sup>118</sup> Mpe yango mpenza nde esalemi lelo. Apéngwisami na télévision, na ba-zulunále, na bato oyo, oyo, na makambo ya kitoko nyonso oyo bazali kosala, libanda na balabala. Bilenge basi ya mikolo oyo, batálaka ba-zulunále mpe batálaka batató. Bazotálaka na balabala. Bazomonaka bilamba na bamagazini. Ndenge Satana, esalelo monene ya—ya lífelo, asili kokita katikati na bato mpe azali kopéngwisa bango mpe kosalisa bango makambo yango! Mpe mwasiakanisaka ete azali na ye kosala mabe te. Nde asili kokufa kasi ayebi yango te. Azali mosika na Nzambe. Bomoni ndenge abungisaki nyonso wana, mpe ndenge esalemaki na mayele mabe?

<sup>119</sup> Lelo, nalingi ete bótala malamu. Yesu alobelaki yango. Lisusu, soki bolingi kotánga yango, Yesu alobaki ete likambo yango ekosalema (Boyebaki yango?) na bangonga na Ye ya nsuka, liboso ya kobákama na Ye na ekulusu. Tótanga yango, na Luka, na—na mokapo ya 23, mwa moke, lokola malakisi ya eteyelo ya Lomingo. Kobanda na molongo ya 27, nabanzi ete nakomaki yango awa. Yesu azali kokende na Kalvári. Bóyoka, wana nazali kotánga yango. Malamu. Luka 23:27, nabanzi, kuna nde tokomona yango. Ezali bongo na makambo oyo nakomaki. Iyo. Tala yango oyo.

*Ebele monene na bato bajalaki kobila ye, ná... basi  
baoyo bajalaki komibeta ntólo mpe kolela ye.*

*Nde Yesu abalukaki epai na bango mpe alobaki ete:  
Bana basi na Yelusaleme, bólela ngai te, kasi bólela mpo  
na bino moko mpo na bana na bino.*

*Mpo tala, mokolo—mikolo ezali koya,... oyo bato  
bakoloba ete, Esengo na bikomba, ná libumu oyo ebótá  
te ná mabéle oyo emelisá te.*

<sup>120</sup> Bókanisa, lelo, kobota mwana ekómi likambo ya nsóni mpo mwasi. Bomoni?

*Bongo bakobanda koloba na bangómbá ete, Bókwéya  
likoló na biso; mpe ngo... mpe na bangómbá mike ete,  
Bózipa biso.*

*Mpo soki bazali kosala makambo oyo na nzete mobesu,  
bakosala nini na oyo ekauki?*

<sup>121</sup> Azali kolobela eleko oyo basi bakolinga lisusu kobota bana te. Balingi mbwa to niáwu, to eloko moko ya ndenge wana,

kasi alingi lisusu bana te. Mpo na nini? Akokóma “Mobange Ebakátá ya Mama” soki aboti mwana. Bomoni? Alingi na ye te. Ezali—ezali elobelí ya Hollywood. Alingi te ete mwasi na ye ákoma “Mobange Ebakátá ya Mama.” Boye, mwasi ako, mobali akosalisa lipasó, to mwasi, moko na bango, oyo ekosala ete ábota bana te. Balingi kobota bana te.

<sup>122</sup> Yesu alobelaki yango. Mpe likambo nini Ye alobaki? “Na ntango yango, bakobanda kobélela ete mabanga minene ná bangombá ‘Ekwéya likoló na biso.’”

<sup>123</sup> Mwasi akokanga mabóta, mpo ákoka kokende na ba-féti. Akolinga te ete bebé oyo amelaka mabéle ázala kotungisa ye. “Ekobebisa lolenge ya nzoto na ye. Soki akumbi zemi, ekobebisa lolenge ya nzoto na ye. Akomonana lisusu ndenge azalaki te.” Mpe mobali na ye azali mpenza moíngá na lolenge ete akotika ye ásala ndenge alingi. Akobotela ye mwana te.

<sup>124</sup> Yesu alobelaki yango. Mpe Alobaki ete—ete ntango bakosala bongo, na ntango yango nde bakobanda kobélela ete mabanga minene ékwéya likoló na bango. Ezali Boyei ya Nkolo.

<sup>125</sup> Bafutaka mbongo ebele mpo na kozua baniáwu, bambwá, ya kobémbelisa. Ya solo. Asengeli kobémbelisa eloko moko, mpo ezali lolenge oyo Nzambe asili kopésá ye.

<sup>126</sup> Namonaka yango. Nakendeke bokila ya banyama ya minene. Mobange ya ngombolo, na eleko ya automne, ntango akutanaki ná ngombolo ya mobali, na ntango wana, asili kobóta bana. Na ntango yango bana yango bakómaka mwa minene, bakómí na bozito ya kilo ntuku minei na mitano, to koleka. Akobengana bango mpo bákende kolala bango moko, mpongi ya hiver mobimba, mpo akobota bana mosusu. Babótamaka na sanza ya Mibale. Ngombolo ayebi likambo yango ata moke te.

<sup>127</sup> Babótamaka na kati ya ba-sáki ya mike. Nzambe asalaka ete báfungola mwa ba-sáki yango bango moko, mwa... lokola mwa ba-sáki ya plastique. Balukaka nzela bango moko. Mama na bango alálaka mpongi makasi. Alie eloko moko te uta sánzá ya Zomi, kino na sánzá ya Mibale. Bayaka mpembeni na ye mpo na komela mabéle na ye kino na kati-kati ya sanza ya Mitano.

<sup>128</sup> Na nsima, amonaka bana na ye ntango bakómaka mwa minene, ntango moko na moko akómaka na bozito ya kilo nsambo, mitano to nsambo. Bautaki komela mabéle na ye. Mílikí yango eutaka wapi, oyo wana ezali likanisi ya Nzambe. Ye moko azali na bomoi, mpe azali kopesa mílikí mpo na bana na ye.

<sup>129</sup> Na bongo soki akúmbi zemi te, mpe abóti bana mosusu te, akokende koluka bana oyo abótaki na mobu wana...na mobu eleki, mpe akobémbelisa bango na eleko mobimba ya moi-makasi, mpo ezali mayele oyo Nzambe apésá ye. Asengeli kobémbelisa eloko moko.

<sup>130</sup> Mpe soki mwasi aboi kobótela mobali na ye mwana, akozua mbwa to niáwu, to eloko moko boye. Asengeli kobémbelisa eloko moko lokola mama. Asálema lolenge wana. Kasi na oyo etali kobótela mobali na ye mwana, mpe kobókola ye mpo ásalela Nzambe, oyo wana etali ye ata moke te. Asengelaki... Oh, ako—oh, akoyoka nsóni mingi, soki asali bongo, na miso ya moziki ya basi ya 1965 oyo balingakaka masumu.

<sup>131</sup> Oyo ezali mpenza etaliseli ya solo ya lingomba ya mikolo oyo lelo! Lingomba ya mikolo oyo mpe elingaka bango ata moke te, bana ya Misala 2:38, baoyo babélelaka, bagángaka, balobaka minoko na sika, zingzinga na yango. Iyo. Iyo. Bomoni? Iyo. Elingaka bango te, baoyo babélelaka, balelaka, mpe bagángaka: “Amen! Aleluya!” Ee, ná mwana ya ndenge wana, akobengana ye mbala moko na denomination na ye. Soki bazalaki na moko ya ndenge wana na moko na mangomba na bango, ee, balingaki kobengana ye na mbala moko.

“Mpo na nini bozali kopesa nzela na makambo ya boye ésalema?”

<sup>132</sup> Boye, bomoni, asili kokumba zemi na eloko moko, mpamba te azali ntango nyonso kobóta bandimi ya lingomba. Kasi alingi moko te na baoyo babélelaka, bagángaka, balobaka makambo ndenge na ndenge, Misala 2:38, bikelamu ya mawa, ndenge akanisaka ete bango bazali. Na ntembe te, likambo yango ekoyokisa ye nsóni. Ekobebisa lolenge na ye ná ya bato ya lingomba na ye ya science, baoyo batángá mpe balandaka mibeko ya bomoto, esika oyo ye asambelaka. Bakobwaka ye libanda, na likita oyo ekolanda. Akoki kondima yango te. Boye, alingi kokumba zemi ya Liloba te, mpamba te yango nde lolenge oyo Liloba ekoki kobota.

<sup>133</sup> Oyo ebótámi na Molimo ya Nzambe, ezali na Molimo ya Nzambe kati na yango. Ezali te likambo ya kokota na lingomba na mayele ya bongó, mpe kotambola na bindimeli, kokata suki, kopakola-pakola elongi; likambo ya ndenge wana ezalaka kati na Yango te. Okomona oyo wana na kati ya Liloba na Nzambe te. Okomona nde mwana ya lolenge ya kala, abúlisámi, atóndísámi na Molimo Mosanto, abótámi na Molimo ya Nzambe, abélelaka, agángaka, agángaka makasi, akumisaka Nzambe.

<sup>134</sup> Yango nyonso wana ezali libanda ya makoki na ye. Azali na mposa na Yango te. Oh, te, misie! Ata moke te. Ná bongo asalaka nini? Boye, aboti lolenge mibale ya bana, etonga ya Yezabele moko, elongi bapakola-pakola, kolátáká bilamba ya mikuse, bana ya “niáwu” ya makango, ndenge babengaka bango, nakanisi. Bomoni? Nakanisi ete babengaka bango ba-niáwu. Bomoni? “Bótala niáwu oyo azali koleka kuna,” balobaka bongo, to eloko moko ya ndenge wana, boyebi.

<sup>135</sup> Abótamaki, to abálaki, asangánaki na mobali na ye ya liboso, Adama ya liboso, na nzela na mwasi ya ekóbo, Eva, mwasi

ya liboso ya Adama. Bokoloba: "Mwasi ya ekóbo?" Na ntembe te, azalaki bongo. Kasi, oh, mwasi yango alobaka ete Adama oyo, Adama oyo ya liboso, akúfá. "Oh, na ntembe te, akúfá kala. Nabótámá mbala ya mibale," alobaki, "mpe nabálá mpenza Adama ya Mibale, Klisto, Liloba."

<sup>136</sup> Ndenge nini? Bótala eloko oyo mwasi yango alingaka. Bótala likángó na ye, soki bolungi komona mobali oyo ye alingaka. Liloba elobi *Boye*, kasi ye alobi: "Lingomba na biso elobaka boye." Na bongo alingá nde nani? Nani nde mobali na ye? Mbuma na ye moko ezali kotalisa polele oyo ye azali. Ya solo mpenza, ezali kotalisa oyo ye azali. Bótala. Liboso, abótamaki na Adama, mpo yango nde mbótámá na ye na mokili. Bomoní? Mpe akatikálá kokabwana na yango te. Alingá mpenza nde mokili. Alobaka ete abótámá mbala ya mibale, na Klisto. Kasi likángó na ye, bótala malamu, ezali naino Adama, mpo alingaka mokili.

<sup>137</sup> Mpe eloko—eloko mosusu, bótala lolenge ya bana azali kobóta. Yango ezali kotalisa oyo papa na bango azali, soki ezali Adama ya liboso to Adama ya Mibale. Soki Lingomba ebóti mwana na Adama ya Mibale, akozala kosala makambo na lolenge ya kosala ya Adama ya Mibale, ndenge basalaki na Mokolo ya Pantekote. Wana nde bana ya solosolo ya Adama ya Mibale. Bomoní? Ya solo. Bazali na lolenge ya tata mpe mama na bango. Iyo, misie. Bana na ye ya basi bapakolaka-pakolaka, bakátaka suki, balátaka bilamba ya mibali, ba-pantalon. Biblia elobi ete mwasi "ásala yango te." Azali kokata suki na ye. "Ezali nsóni mpo na mwasi."

Bokoloba: "Kangá monoko, na likambo yango."

<sup>138</sup> Yango nde oyo Liloba elobi. Nazali kaka kotalisa lolenge yango. Yango nde oyo ye asalaka.

<sup>139</sup> Bana na ye ya mibali, bana na ye ya mibali, oyo abótá, batalelaka mayele ya kelasi, koyekola na kelasi, kelasi ya Biblia, ndenge babengaka yango, université moko boye ya lokumu ya kala, nde ezobotáká bango lokola maki, na kati ya masíni moko boye, ya kopasola máki. Baluki-luki ya denomination, basámbeli minene lokola Kaína, bana ya makángó mpenza, na oyo etali Liloba, lokola Kaína; ya solo, bana ya makángó mpenza lokola Kaína, na ntembe te, baluki-luki ya denomination. Bosósoli oyo yango ezali?

<sup>140</sup> Nzambe atikálá kobongísá denomination moko te. Atelemelaka yango ntango nyonso. Liloba na Ye etelemelaka yango.

<sup>141</sup> Kasi bango bakangamaka na yango, na bongo, bomoni eloko nini bazali kobóta. Yango etalisaka nani azali papa mpe mama na bango. Ya solo mpenza. Ya solo mpenza. Bana ya makángó mpenza, lokola Kaína. Nde lolenge ya mwana oyo abotaki na nzela na Eva. Batángwaki na Liloba, na nsima, bomoni oyo ye

abótaki. Yango mpenza nde eloko oyo lingomba esili kobóta, ndenge moko.

<sup>142</sup> Nakoki kotalisa bino yango polele, na nzela ya Liloba, ete ezali esika wana nde mayele ya kelasi ná civilisation eútá, na nzela ya Kaína. Ezali mpenza ya solo. Mpamba te, balobaka... Kasi ba—bamibengaka bana na Nzambe, kasi babótámá na denomination, batángá na kelasi ya denomination, ná nyonso mosusu wana. Ya solo mpenza. Mayele mabe, mayele mingi! Oh, la la! Nyoka mpe azalaki bongo, tata na bango. Ya solo. Batei ya mayele mabe ná ya science, lokola Kaína. Bomoni? Ezali mpenza eloko yango moko.

Bokoloba: “Ndeko Branham, ezali ya solo?”

<sup>143</sup> Bózua Genese 4:16 mpe bokomona. Bózonga mwa moke awa, na Genese 4:16, bokomona ndenge esalemaki.

*Na nsima, Kaína... alongwaki liboso n miso na Yawe, mpe afandaki na mokili na Noda, na ésti ya Edene.*

*Mpe Kaína ayebaki mwasi na ye; mpe ajuaki zemi mpe abotaki Enoka: mpe ye atongaki engumba moko, mpe apesaki engumba nkombo, pelamoko... mwana na ye, Enoka.*

<sup>144</sup> Mpe kokóba bongo kino na Tubale, kokoba bongo, mpo babandaki, bakómaki kosala bisalelo, ya mizíki, mpe bongo na bongo. Civilisation eyelá na nzela na Kaína, ya solo, kotonga bingumba, kosala bisalelo. Bato ya science bayelá na Kaína, momboto na nyoka. Sikawa, bótala molongo ya 25:

*Mpe Adama ayebaki mwasi na ye lisusu;*

<sup>145</sup> Sikawa, ayebaki ye mbala moko mpe mwasi abotaki bana mibale. Bóluka-luka na Makomi. Abotaki Kaína ná Abele. Bokútani moko, mpe bana mibale. Bokoloba...

<sup>146</sup> Bayebisaki ngai, eleki ntango molai te, ete ekokaki kozala te, kosalema te. Likambo moko ya bongo esalemi na Hollywood. Hollywood? Kosamba moko ezali na tribinále sika-sikawa, na Tucson. Mwasi moko abotaki mwana ya moindo ná mwana ya mondélé, na mbala moko. Balobi akoki kosala yango te. Akoki mpe kozala na máki mibale oyo ekutani na mimboto ya mibali. Bamemi likambo yango na tribinále sikawa. Nayebi ete esalemaka na bambwá. Esalemaka ná banyama. Mpe akomaki na esika yango, mobali ya mondélé alobaki: “Ngai nakotala bobele likambo ya mwana na ngai, kasi oyo ya te.”

<sup>147</sup> Mpe mwasi yango ayámbolaki. Abikaki ná mobali na ye na ntongo wana, mpe ná mobali ya moindo nsima ya nzángá wana. “Soki esalemi na,” monganga moto alobi bongo, “na ntáká ya ngonga ntuku mibale na minei, ekosalema, soki liki mosusu, oyo ekomélí, ezali kuna.” Mpe wana nde oyo mwasi yango asalaki.

<sup>148</sup> Mpe yango mpenza nde likambo esalemaki awa. Kaína na... Satana, na ntongo wana, kati na nyoka; mpe Adama, na nsima ya

nzanga wana. Nzokande mwasi . . . Mpe akumbaki zemi ya bana mibale.

Sikawa, *Adama ayebaki mwasi na ye lisusu* (mbala ya mibale); *mpe ye abotaki mwana mobali*, . . .

<sup>149</sup> Bómikanisela, esika na esika moko te na Biblia oyo elobi ete Kaína azalaki mwana ya Adama. Elobi ete: “Autaki na oyo mabe,” Adama te, “zabolo.”

. . . *ayebaki ye* (na mbala ya mibale), *mpe ayebaki* . . .  
*mpe abotaki mwana mobali*, *mpe apesaki ye nkombo Sete: Mpamba te, mwasi alobaki ete, Nzambe asili kopesa* . . . (Ezalaki Momboto ya solosolo te.) . . . *asili kopesa ngai mwana mosusu na esika ya Adama, oyo Kaína abomaki*. Boye . . .

*Sete mpe abotaki mwana mobali; mpe apesaki ye nkombo Enosa: na ntango yango bato babandaki kobiangwa nkombo na Yawe.*

<sup>150</sup> Ezali na molongo ya bankoko ya Kaína te, kasi na molongo ya bankoko ya Sete.

Boye, “Kaína azali ya oyo mabe.” Nyoka ye wana.

<sup>151</sup> Sikawa bótala. Biblia elobi polele awa, ete “Mobali na ye ya liboso asengeli kokufa,” kaka koboya ye te. Asengeli nde kokufa.

<sup>152</sup> Nauti koteya likoló na *Libala Mpe Koboma Libala*, bino nyonso boyebi yango. Sikawa nazali koloba kaka na eyanganelo oyo ezali awa te, kasi na ekólo mobimba. Malamu. Sikawa, bomoni oyo esalemaki kuna, na liteya ya *Libala Mpe Koboma Libala*. Ntango e . . . ? . . . Bilembo Nsambo efungwamaki, yango etalisaki mpenza Bosolo na yango.

<sup>153</sup> Boye, mpo na kobálana na Adama ya Mibale, Klisto, Liloba, bosengeli kokabwana na nzela ya kufa, na mobali na yo ya liboso, oyo ya denomination, mpamba te ezali na moko na yango te oyo ekoki koyamba Liloba nyonso ya Nzambe. Bólakisa ngai epai oyo moko wana ezali. “Oh,” bokoloba, “oyo ya ngai.” Moto mosusu mpe akoloba, oyo ya ye. Soki botii bango esika moko, bokomona ete bango nyonso mibale bazali na libunga, kaka ntango bokómi denomination. Bótánga Emoniseli 17. Boye, bomoni, osengeli kokufa na eloko yango.

<sup>154</sup> Sikawa, nazali koloba na losambo oyo ezali awa te. Nazali koloba na ekólo mobimba. Osengeli kokufa na mobali na yo ya liboso. Soki osangani na Klisto kasi ozali naino na libala ná denomination moko, ozali mwasi ya ekóbo. Ozali Laodikia.

<sup>155</sup> Biso Lingomba na ekólo mobimba, tozali kolanda Yesu Klisto, Liloba. Mpo na kozala kati na Mwasi na libala, osengeli kobalana lisusu ná Liloba na Nzambe, oyo ezali Klisto. “Na ebandeli Liloba ezalaki; Liloba ezalaki elongo na Nzambe, mpe Liloba ezalaki Nzambe. Mpe Liloba ekómaki mosuni mpe efandaki elongo na biso.”

<sup>156</sup> Na ntango nyonso oyo okangami na mimesano ya ba-denomination ya bato, na Liloba na Nzambe, obengami “mwasi na ekóbo.” Na ntango nyonso oyo ozali koluka-luka bindimeli ya denomination, mpe ozali moto ya lingombá ya denomination oyo eboyaka Liloba, ozali “mwasi na ekóbo,” yango nde Biblia elobi.

<sup>157</sup> Yesu alobaki: “Okoki kosalela banzambe mibale na mbala moko te. To okosalela Nzambe, to okosalela misolo.” *Misolo* ezali “mokili.” “Ye oyo alingi mokili, to biloko ya mokili, bolingo ya Nzambe ezali ata na kati na ye te.” Momboto ya Nzambe ekoki kozala na kati na ye te, na ntango moko oyo (bolingo ya Nzambe) bolingo ya mokili ezali kuna na kati. Na ntango oyo Momboto ya Nzambe ezali kosala na kati na yo, yango nde Liloba na Nzambe. Bolingo ya mokili ekoki kozala kuna te na ntango yango moko. Sikawa suki bakátá, bakupé, ná bilongi bapakólá-pakolá ezali wapi? Sikawa ezali wapi?

<sup>158</sup> Okoki te kozala sembo mpo na Klisto, Liloba na Nzambe, mpe kosálela na mbala moko, denomination basali na bato,. Ekeseni na Liloba. Polo moto alobaki yango awa. “Na esika nini?” Baroma 7.

<sup>159</sup> Okoki mpe kobota bana na Nzambe te, ya Liloba na Ye, na etóngá oyo ya bana makángó ya denomination. Bokoki kosala yango te. Na kati ya masíni na bino ya kopasolaka máki, bokoki kobóta mwana na Nzambe te, oyo ya Liloba. Nazali koloba na lingombá. Kasi ata bongo, bolobaka ete bozali basambeli mpenza. Kaína mpe azalaki bongo, mwana ya Eva, mwasi ya ndumba, mosambeli monene, atongaki bitumbelo, apesaki mbeka, afutaki moko na zomi na ye, mpe asalaki makambo nyonso oyo mosambeli mosusu nyonso akokaki kosala. Kasi azángaki kotósá Liloba. Azángaki kozala na emoniseli.

<sup>160</sup> Mpe emoniseli nde eloko yango bobele moko, emoniseli ya Liloba. Emoniseli ezali e... Ezali nini? Yesu alobaki: “Likoló na libanga oyo, Nakotonga Lingombá na Ngai, mpe bikuke ya ewélo ekoki kolóngá Yango te.” Kondima ezali emoniseli; mpamba te Kondima esili komonisamela yo.

<sup>161</sup> “Abele, na kondima, apesaki, na emoniseli (kondima), apesaki na Nzambe mbeka ya malamu koleka oyo ya Kaína.”

<sup>162</sup> Kaína akanisaki ete baliáká mbuma ya pomme. Bato bazali kaka na likanisi yango, kasi ezalaki yango te. Ezalaki ekóbo, momboto ya nyoka. Mpe kuna, ntango Bilembo Nsambo efungwamaki, elobamaki mpe etalisamaki polele. Buku na ngai, oyo euti kobima, elobelí yango. Nakanisi ete tozali na yango nkótó moko awa, sikawa. Bómoni? Bótala. Elóngobani na Makomi, longwa na Genese kino na Emoniseli.

<sup>163</sup> Na ntango ya nsuka, banzete nyonso mibale ekómi na ntango ya kobota mbuma, mpe ezali komitalisa polele. Tokómi wana, lelo oyo, Laodikia ná Mwasi na libala, ezali mpenza polele mpe na ndenje nyonso kati na Makomi, mpe liboso na miso na bino

mpenza. "Okoki kosalela Nzambe ná Mosolo te." Okoki kozala te Moklisto malamu oyo andimaka mpenza Biblia, mpe komikótisa na makambo ya ba-denomination. Okoki kosala yango na ntango moko te. Moko asengeli kokufa, mpe kotika mosusu na bomoi.

<sup>164</sup> Okoki mpe kobota mwana ya Liloba na Nzambe te. Lingomba mpe ekoki kobota te. Balingaka na bango te bana oyo babélelaka, oyo bagángaka, mpe balobaka minoko na sika, ná makambo nyonso wana. Bango, okoki kosala likambo wana te na lingomba ya denomination. Bakotika yo te. Bango babótaka bango bongo te. Babéngaka bango na liboso, mpe bapesaka bango mbote ya loboko mpe balobaka: "Soki ondimi, ozui Yango. Na ntango oyo okomisi nkombo na yo na buku, yango nde nyonso oyo osengeli kosala." Bomon? Ezali—ezali nde bana ya makángo na Liloba, ata bongo, bazali komibenga basambeli.

<sup>165</sup> Boye, bakumbi zemi ya bwanya mpe boyebi ya Satana, lingomba ekómi bongo! Bazali kotinda bato na bango na kelasi mpo báyekola lolenge ya koloba "amen" malamu mpenza. Balakisaka bango lolenge ya koloba nyonso wana, mpe kozala na mayele mingi. Ezali nini? Ezali kokumba zemi ya zabolo. Satana akumbisaki Eva zemi na eloko nini? Na kozanga kondima Liloba, mpo na mayele ya kelasi, mayele ya bongó, mpe yango ebebisaki bozalisi mobimba. Yango nde mpenza eloko oyo esili kosala na kati ya Liloba lelo, lingomba. Emikúmbisi zemi na bakelási ná ba-universite ya Biblia, ná makambo ya ndenge wana, kotánga, kokoma, arithmétiqe, mpe bayebi mpenza Nzambe te, ndenge Hottentot ayebi na ye butú ya Ezipito te. Bayebi bindimeli na bango nyonso, babúku na bango ya mabondeli, ná biloko mosusu nyonso, kasi bayebi Nzambe ata moke te.

<sup>166</sup> Bayebi yango, na ntango Liloba etatolami, nzokande Nzambe asílá koloba, kuna kala, mpe asílá kobongisa Liloba na Ye mpo na ekeke moko na moko, ndenge elandanaka. Nowa ayaki, mpe ateyaki ekeke wana.

<sup>167</sup> Sikawa, bongo soki Mose áyáka koloba: "Tótonga masuwa"? Alingaki mpenza kozala libanda na molongo. Kasi azalaki mosakoli. Azalaki na emoniseli ya Nzambe.

<sup>168</sup> Nzambe atátolaki ete ezelaki Solo. Akumbaki bana yango, abimisaki Yisraele, Atalisaki Likonzi na Móto liboso na bango, mpe Atatolaki mosakoli; mpe alobaki mpenza makambo oyo Ákosala, mpe Asalaki yango.

<sup>169</sup> Balobaki: "Tika Nzambe áloba te. Tika Mose áloba, mpo tókufa te."

<sup>170</sup> Alobaki: "Nakoloba na bango lisusu ndenge wana te, kasi Nakotelemisa basakoli mpo na bango, bango nde bakoloba."

<sup>171</sup> Yisaya azalaki wana, alobaki: "Mongondo akokumba zemi." Moto lokola ye, na eleko oyo... Ndenge nini mongondo akoki kokumba zemi? "Mwana-mobali abotameli biso: Mwana abotami, Mwana mobali apesami. Bakopesa Ye Nkombo:

'Mopesi-tolí, Nkolo na Kimia, Nzambe na Nguya, Tata na Seko.' Na ngwende ya tata na Ye, Dawidi, nde Akokonza. Bokonzi na Ye ekozala na nsuka te." Ekosalema ndenge nini? Ayebaki te. Ye alobaki kaka makambo oyo Nzambe alobaki. Elekelaka makanisi ya bato ná mayele ya bongó. Elekelaka boluki-luki nyonso ya science. Ezali Liloba na Nzambe.

<sup>172</sup> Sikawa tokómi kotángisa bana na biso ya kelasi ya líkindo na théologie ya Biblia ya ndenge na ndenge ná makambo ya ndenge wana, théologie oyo esalemi na bato, mpe ekómisi mangomba mingi lokola Laodikia mpenza, ndenge Nzambe alobaki ete ekozala. Oh, la la! Ntango natalaka yango, esalaka ngai nzoto malili. Bakúmbi zemi ya makanisi ya mayele ya bongó! Osengeli kosilisa école secondaire, liboso ókoka ata kokota kuna. Osengeli kozala na... osengeli kokende epai ya psychiatre, liboso bábulisa yo mpo na mosala.

<sup>173</sup> Bokoki kakanisa ete Petelo, Yakobo ná Yoane bákende epai ya psychiatre moko? Bóbosana te ete bato mokámá na ntuku mibale likoló kuna na ndako, bayebaki ata kokoma nkombo na bango moko te? Bákende kotelema liboso na psychiatre moko, mpo átala soki bango... soki mobimba na yango... soki bongó na bango ezalaki kosala malamu, mpe bongo na bongo? Bongó na bango ezalaki kosala malamu, kasi ezalaki makanisi ya mayele ya bongó to boluki-luki ya science te. Ezalaki kouta na Nguya na Nzambe. Ntango Ekitelaki bango, bayebaki eloko mosusu ya kosala te, kaka kosala oyo Molimo Mosanto alobaki básala. Balandelaki mayele ya bongó ata moke te, makambo oyo lingomba ezalaki koloba, mpe oyo banganganzambe balobaki, oyo *songolo* alobaki, *pakala* alobaki. Batambolaki na Molimo; bato bazangá nsómo.

<sup>174</sup> Na Yoane ya Liboso 2:15, Alobaki: "Soki olingi mokili, to biloko ya mokili, bolingo ya Nzambe ezali ata kati na yo te." Bomoni? Boye, ndenge nini okoki kokumba zemi ya Liloba na Nzambe, oyo ezali kokweisa mokili, kokweisa Hollywood, kokweisa mimesano na yango nyonso, kokweisa ba-féti nyonso oyo ná bisálélá na yango, mpe nyonso oyo basalaka na nkombo ya religion? Ezali kokweisa yango. Ndenge nini Liloba ekoki kopesa moto zemi: ndenge nini, mwasi oyo akátá suki, apakólá-pakólá elongi, mpe alátaka kupé?

<sup>175</sup> Ndenge nini motei, oyo akei awa na líkindo, atali Misala 2:38 mpe amoni ete ata moto moko te na Biblia asilá kozua libatisi na bibiangelo wana, bongo ákoba koloba ete akúmbá zemi ya Liloba na Nzambe? Azali kokósá bino! Ateká makoki na ye ya bokulutu. Asili kosala ekóbo mpe atelemeli mpenza Likambo oyo alobaki. Asili kolongolama na libala.

Nzambe akozua Lingomba moko ya bizaleli malamu, ya solo mpenza, Mwasi na libala.

<sup>176</sup> Biblia elobi: “Liloba ezali kati na bino te.” Boye, bana ya ndenge nini bozali kobota? Ba-denomination ekumbá zemi. Kufa ezalaki te, mpo na kokabola yo ná likango na yo ya liboso.

<sup>177</sup> “Ba-Jones bakokanisa nini soki nabandi koganga mpe koloba minoko ya sika? Bakokanisa nini soki nabatisami lisusu?” Ezali mpenza bolémá! Obáláná nde na ba-Jones? To, obáláná na lingomba? To, obáláná na Klisto, Liloba?

<sup>178</sup> Sikawa, yango wana azali kokóba kobóta bana na ye. Azali na bana ya ndenge nini? Tálá ba-nkombo mosusu oyo babéngaka bango lelo: ba-niáwu, beatles, bilímá, ba-Ricky, ba-Ricketta. Baniáwu, beatles, oyo wana ezali bandimi ya lingomba. Na ntembe te. Bango nyonso bazali bana na ye, bana ya Kaína, elingi koloba bana ya nyama ya mayele mabe, bayebi mpenza koloba malamu.

<sup>179</sup> Sikawa, na miso na yo moko ya molimo, tálá malamu mwa moke elimo na yo. Tálá malamu zinga-zinga na yo. Nazali koloba na ekólo mobimba sikawa. Bótala naino malamu mwa moke, bino kuna na Branham Tabernacle, bino kuna na ba-tabernacle oyo ezali na Côte Ouest, mpe na Arizona, ná bisika nyonso oyo bozali. Bómitala malamu mwa moke. Bokoloba: “Ndeko Branham, Nsango oyo ozali koteya, ezali lokuta.” Bómitala naino malamu mwa moke. Tika Molimo Mosanto áluka-luka na makanisi na yo, na nzela na Liloba, okondima Nsango yango. Tika ete Klisto, Liloba lipakólámí, áluka-luka na lisosoli na yo. Tika ete Ákota kati na yo, tálá soki Ezali solo to te. Mpe wana eza kaka likambo moko to mibale nde nalobelí, na ntango ezali na makambo nkama na nkama.

<sup>180</sup> Biblia endimaka ete mwasi ákata suki na ye? [Losambo balobi: “Te.”—Mok.] Biblia endimaka, endimaka misato yango, mabátisi na nkombo ya “Tata, Mwana mpe Molimo Mosanto”? [“Te.”] Likambo ya ndenge wana te. Biblia endimaka ete mwasi áláta bilamba ya mobali? [“Te.”] Ee, zua kaka makambo misato wana, nzokande ezali na makambo nkama na nkama ya koleka. Luka-luka yango na Pole ya Liloba na Nzambe.

<sup>181</sup> Okoloba: “Nazali mondimi ya lingomba.” Kaína mpe azalaki bongo. Eva mpe azalaki bongo. Biblia elobaki liboso, ete na mikolo ya nsuka, Laodikia mpe ekozala ndenge moko.

<sup>182</sup> Tika ete Molimo Mosanto éluka-luka na lisosoli na yo, mpe okondimana ná Daniele 5:12, ntango mokonzi-mwasi ayaki liboso na Beletesasala, alobaki ete asósólaki ete mosakoli moko azalaki, Daniele, azalaki katikati na bango, mpe azalaki kosiila ntembe. Tika Molimo Mosanto, Ye azali Mosakoli ya lelo, Tika Ákota na motema na yo sika-sikawa mpe Áluka-luka, na nzela na Liloba na Nzambe, mpe ntembe nyonso na ntina na Nsango oyo, ekonyangwana. Anyangwisaka ntembe nyonso. Okosósola ete elóngobani mpenza na Liloba mpo na eleko oyo.

<sup>183</sup> Okoki te koteya nsango ya Luther lelo. Ezali na kati na Yango, kasi ezali makolo. Ah. Ah. Okoki koteya nsango ya Wesley

te. Okoki kote ya nsango ya Ba-pantekotiste te. Tokómi mosika koleka yango. Bango basili kokóma denomination mpe bakufi. Bango bazali mobimbí.

<sup>184</sup> Mobimbí ebimaki, ná mwa lokasa, yango nde lolenge ya liboso ya lingomba. Sikawa, yango emonanaka te lkola na mbuma ya liboso ya blé, oyo ekweyaki na mabelé.

<sup>185</sup> Eloko ya mibale oyo ebimaki, ezali putulú. Yango ezomonana naino te lokola na mbuma te. Ebandi nde kozua kokóma lokola yango. Ebandi kokokana moke-moke na mbuma ya solo. Kasi, na ntembe te, mwa nkasa wana ezomonana te lokola mbuma oyo ekotaki kati na mabelé. Ezali ememi ya bomoi oyo ezalaki kati na mbuma. Kasi esalaki nini? Ekómaki denomination, kaka lokola biloko mosusu nyonso ya mokili. Ekufaki.

<sup>186</sup> Bongo na nsima nini? Bomoi emataki kino na felele. Ezali na ebele ya mwa—mwa bambuma, oyo ekangami na yango, ezali lokola mwa—mwa mbuma kati na yango. Ezali komonana lokola mbuma ya solo, kasi ezali yango te.

<sup>187</sup> Na nsima, eleki kino na mposo. Mpe yango eboti nini? Mposo.

<sup>188</sup> Sikawa, soki ozui mbuma ya blé, ntango blé yango ebandi kobima. Mpe Yesu alobaki: “Mbuma ya blé...” Zua blé yango mpe fungola yango. Pikólá yango na mobimbí. Tálá yango. Okoloba: “Tozali na mbuma ya blé.” Keba. Ezali mpenza lokola mbuma, kasi ezali ata na mbuma moke kati na yango te. Ezali mposo.

<sup>189</sup> Wana ezali ba-Pantekotiste: “Mingi mpenza,” ndenge Matai 24:24 elobaki, ete “ekoki kopengwisa Baponami, na mikolo ya nsuka, soki ekokaki kosalema.” Kasi, soki obendi lokasa moko nsima na mosusu, mbuma moko te. Mbuma ezali na nsé mpenza, na nsima na yango. Bomoni?

<sup>190</sup> Na nsima, Bomoi ebimi na denomination yango, mpe ekoti na mbuma. Na nsima eloko nini ekosalema? Ntango mbuma ebandi kokóla, mpe kokóma monene, na lolenge ete Ekoki kozipa eloko moko, denomination ekokabwana na Yango. Mpo na nini denomination moko te ebimi na Oyo? Ekotikáláká kosalema te. Ezali mbuma. Ekoki lisusu kokóla koleka te. Tokómi na ntango ya nsuka. Boye, Esengeli sikawa kosala nini? Kotikala Liboso na Mwana, mpo ékomela, ya solo mpenza, Liloba esengeli kokomela na kati ya motema na yo, mpo na kobota mpe kobikela oyo tozali kolobelá. Iyo, mesie.

<sup>191</sup> Na bongo, okozala lisusu na ntembe te, soki otiki Molimo Mosanto ámonisa yo Yango, ndenge mwasi-mokonzi alobaki na ntina na Daniele.

<sup>192</sup> Okoki koloba: “Nyonso wana etali bozóngisi matondi na nini? Ndeko Branham, ozali kolobelá nini? Ngonga ekoki, etikali miníti zomi na mitano liboso na ngonga ya libwa. Olobi eloko

moko te mpo na bozóngisi matondi.” Mpo na ngai, ezali mpenza Liteya oyo ebongi mpo na libakú oyo! Iyo, solo mpenza.

<sup>193</sup> Batata baleki-nzela bazongisaki matondi mingi mpo na lolenge ya sika ya bomoi na bango. Lokola bautaki kokabwana na bibongiseli mpe bindimeli ya kala, ya ba-Anglais, bakokaki sikawa kobalana na Lilob ya sika lipakólámí, mpo na eleko na bango; ezali solo, Liloba ya sika lipakólámí ya eleko na bango, mpo na mokolo na bango.

<sup>194</sup> Biso mpe ndenge moko, tokoki kozongisa matondi, lokola baleki-nzela, lokola Abraham, tokabwani na makambo ya mokili, ná baninga na biso nyonso. Abraham azalaki moleki-nzela. Nzambe akabolaki biso na ba-religion nyonso oyo ekúfá. Nazali koloba na ekólo mobimba sikawa, na bindimeli nyonso oyo ekúfá. Mpo na nini? Ye akaboli biso, mpe akotisi biso na mboka ya sika, na Nsango ya sika, mpo na mokolo oyo.

<sup>195</sup> Ba-Pantekotiste bakauki mpe bakufi, lokola Luther, Wesley ná baoyo batikali. Etikali bobele libóké ya mangomba esangani elongo. Bato malamu bazali naino kuna, baoyo basengeli kobima kuna.

<sup>196</sup> Eloko nini Asalaki? Afungolaki Bilembo Nsambo ya Nsango ya nsuka. Bomoni yango? Bilembo Nsambo, elingi koloba, mabombami nyonso ya bileko nsambo ya lingomba ekangamaki ná Bilembo Nsambo. Ba-réformateur bazalaki na ntango te ya kosala yango na mikolo na bango. Babikaki mpenza ntango molai te. Kasi emoniseli epambolami oyo ya Bilembo Nsambo, efungwameli biso na mikolo oyo ya suka, longwa na lisakoli oyo ekokisamaki na Arizona.

<sup>197</sup> Mokolo moko, natunaki Nzambe: “Ozali kosala nini ná ngai awa na elíkí oyo?”

<sup>198</sup> Boyebaki ete Mose moto akomaki Kondimana na Sika... to Kondimana na Kala? Asalaki yango mpenza. Ba-bíku minei ya liboso epesi mibeko mpo na makambo nyonso: Genese, Esode, Lewitiko mpe Dutelonome. Akomaki Kondimana na Kala. Mpo na kosala yango, asengelaki kotika baninga mpe balingami na ye nyonso, mpe kokende na elíkí.

<sup>199</sup> Polo akomaki Kondimana na Sika. Ezali solo. Ye moto akomaki Baroma, Baroma ná Mikanda mosusu nyonso, kuna, Baebele, ná Timote, mpe bongo na bongo. Mpo na kosala yango, asengelaki kokabwana, mpe kokende na Arabia, na elíkí, mpo na mibu misato, kozua emoniseli ya Nzambe.

<sup>200</sup> “Oh,” bokoloba, “bongo Matai, Málako, Lúka ná Yoane?” Bango bazalaki bakomeli oyo bakomaki bobele makambo oyo Yesu asalaki.

<sup>201</sup> Polo akabwanaki mpo na kosangisa Liloba. Ezali solo. Ee, na bongo, bótala, soki esengelaki kosala bongo, mpe kokende na elíkí moko, mosika na balingami na bango... .

<sup>202</sup> Bómikanisela *Mesie*, *Tokómi Ntango Nini?* Bato boni batikálá koyoka yango? Bóloba: “Amen.” [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Ezalaki mpenza bongo? [“Amen.”] Boye tozui emoniseli na mikolo oyo ya nsuka, mpo Nsango ya Nkolo Nzambe ésangisa Mwasi na Ye ya libala. Elakamaki na eleko mosusu te. Elakamaki na eleko oyo: Malaki 4, Luka 17:30, Yoane 14:12, Yowele 2:38. Bilaka yango ezali mpenza ndenge Yoane Mobatisi amikokanisaki ye moko kati na Makomi.

<sup>203</sup> Yesu amikokanisaki Ye moko. Bato balobaki nini? “Moto ya boye álongwa na mokili!” “Yoane azali moto ya zamba.” Lingomba ezalaki na makoki ya koyamba yango te. Yango nde ndakisa. Lelo mpe lingomba ekoyamba yango te.

<sup>204</sup> Kasi, mpo na Baponami, Nzambe azali kobenga Baponami. Bayebi yango: Azali kobenga Mwasi na libala ya ezaleli malamu, Liloba, Lingomba ya ntango ya suka, Mwasi moponami ya Nkolo na biso Yesu Klisto, Liloba. Soki... Yesu azali Liloba. Bato boni bandimi yango? [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Malamu. Na bongo, Mwasi na libala azalaka ntango nyonso eteni ya Mobali na libala, boye, Mwasi na libala akozala denomination te. Asengeli kozala Liloba litalisami polele, mpo na kozala Mwasi na libala ya Klisto. Alakaki kosala yango. Alobaki ndenge Asalaki yango. Azangaka ata moke te... kosalela ndakisa na Ye te. Asalaki yango ntango nyonso kokokana na ndakisa. Asalaki yango, mbala nyonso, kokokana na ndakisa. Azali kosala yango lisusu, na ntango ya nsuka, azali kobenga Mwasi na Ye ya libala kobima, Rebeka, mwasi kitoko, azali kozela Yisaka na Ye. Ezali mpenza ntango moko malamu!

<sup>205</sup> Awa, ezali kotalisa polele, ba-búku mibale oyo ekozala mabombami mpo na bino, ntango bokotángá búku ya *Bileko Nsambo Ya Lingomba*. Ba-búku mibale: Buku ya Bomoi, elobamaki, moko elobi ete soki bakoki kokoma nkombo na yo kuna, bakotikala kolongola yango te; mosusu elobi ete bakoki kolongola nkombo na yo na Buku ya Bomoi. Yango elobelí yango polele be mpenza, kaka awa. Nakotelema mwa moke, ntango mosusu, na mwa makambo oyo nakomaki awa, mpe kolobela yango liboso tósilisa.

<sup>206</sup> Bomoi ezali eloko moko ya búlee, mpo na Nzambe, mpe ekomámá kati na buku. Nzambe azali Mobandisi ya bomoi. Bondimi yango?

<sup>207</sup> Bomoi na biso ya mokili oyo, oyo tozali na yango, ezali bobele libebi. Esengelaki mpenza kozala bomoi ya solosolo, mpo na kobanda, kasi ebebísamaki na mbótámá ya mokili oyo. Na bomoi ya liboso, to bosanganí na yo ya liboso, okotaki yango ntango ya mbotama, na mokili, na nzela na koyebana nzoto. Bato ya mokili oyo, basanganaki, mobali ná mwasi elongo, basanganaki elongo, na koyebana nzoto, yango nde epesaki bomoi na yo ya liboso,

awa, mpe yango esanganaki ná lisumu mpe liwa. Ndenge nini bokoki kozanga komona momboto na nyoka?

<sup>208</sup> Ntango bomoni mwasi, oyo aútí na mosusu; ezali na mwasi mosusu te lokola ye; asálémá bongo na ntina wana, mpo ákoka kopengwisama. Nzambe ayebaki. Soki Ayebaki nsuka uta na ebandeli te, na bongo, Azalaki Nzambe te. Soki Azali te oyo azangi nsuka, soki Azali bongo te, soki... Ye akoki te kozanga nsuka, kozanga kozala koyeba nyonso, kozala bisika nyonso, koyeba makambo nyonso, ya Seko. Boye, Ayebaki makambo nyonso, mpe Asengelaki kosala mwasi yango.

<sup>209</sup> Mobali azalaki na mwasi te. Mwasi ná mobali bazalaki eloko moko. Mobali azalaki na molimo ya mwasi ná ya mobali kati na ye moko.

<sup>210</sup> Asengelaki kokabola, kozua eloko oyo euti na oyo mosusu, nsima na bozalisi nyonso kosalema. Nyama moko te ya mwasi oyo Nzambe akelá, na kokela ya ebandeli, ekoki kosala likambo moko ya ndenge wana. Mwasi asálémá bongo, mpo ásala yango. Ayebaki ete ye mwasi akosala yango. Soki Ayebaki te, Azalaki Nzambe te.

<sup>211</sup> Kasi, bomoni, makoki oyo ezali kati na Nzambe esengelaki kotalisama. A—Asengelaki kozala Mobikisi. Mpo na kosalaka makambo nyonso na kobonga be, lolenge Asalaki yango, boye eloko moko ekokaki kobunga te. Oh, bázala bana mike te. Bázala mibali mpe basi. Tokómi na nsuka ya nzela. Bótala.

<sup>212</sup> Sikawa, ezalaki lolenge oyo esanganaki ná liwa. Mobali na yo ya liboso, oyo azalaki kokonza yo, ezalaki lolenge na yo, na nzela ya mbótámá ya mokili. Na lolenge wana, olingaka mokili mpo ozali mokili, mpe ozali eteni ya mokili. Boye te? Ba-mposa na yo, na ndenge osálémá, ezalaki ete ólíngá mokili, oyo ozali eteni na yango. Ozali eteni ya bozalisi. Bondimi yango? Mpe yango nde lolenge oyo osálémá.

<sup>213</sup> Yango wana osengeli kobotama mbala ya mibale. Bosengeli kokabwana; osengeli kokufa na mobali oyo ya liboso. Okoki kobika elongo na ye te. Okoki kaka te koloba: “Ee, nakokabwana na ye, mpe kotika ye bongo kino libakú mosusu.” Te, mesie. Ezali likambo ya kokoma mokanda ya koboma libala te! Ákúfa nde. Lolenge ya mokili esengeli kokufa. Makambo nyonso mike-mike ya ye esengeli kokufa. Bosengeli kobalana lisusu, ná Lolenge mosusu.

<sup>214</sup> Nkombo na yo na lolenge na yo ya liboso, ebotamaki, mpe etiamaki na buku ya bomoi. Misala na yo nyonso mpe ekomamaki na kati na yango. Nyonso oyo osalaki, ntango ozalaki na lolenge wana, etiamaki na buku moko, ebengami buku ya bomoi.

<sup>215</sup> Bótala, na Daniele, ntango akómaki epai ya “Mokóló na Mikolo, oyo suki na Ye ezalaki mpembe lokola nkunza. Bato nkiasi na nkiasi bayáki elongo na Ye, mpo na kosalela Ye;

mwa—Mwasi na libala. Na nsima, ba-búku efungwamaki.” “Mpe Buku mosusu efungwamaki, yango ezalaki Buku ya Bomoi.” Bomoni? Basantu mosusu basílá kokóma kuna, Lingomba, Mwasi na libala. “Buku mosusu efungwamaki, oyo ezalaki Buku ya Bomoi.”

<sup>216</sup> Sikawa, yo, kasi ntango bokabwanaki na bosangani wana, na nzela ya liwa ya molimo: Mposa na yo ya bomoto ezali kokáta suki na yo. Mposa na yo ya bomoto ezali koláta kupé, kopakola-pakola elongi na yo. Mposa na yo ya bomoto ezali kozala na mayele ya kelasi, mayele mingi, koyéba likambo moko malamu koleka moninga. Yango nde oyo Eva alingaki. Yango mpenza nde eloko oyo ye alingaki.

<sup>217</sup> “Eh, tálá! Yo motei ya mpambala mpambala, azángá ntina, okolakisa ngai nini? Ngai nazali Docteur na Filozoffí, Docteur na Droit.” Oyo wana ezali na yango kaka komema yo mosika na Nzambe, mbala nyonso oyo obakisaka diplóme moko. Bomoni? Bomoni? Ezali ya solo. Ezali solo. Bomoni?

<sup>218</sup> Yango nde Eva aponaki. Wna nde lolenge ya zemi oyo ye akumbaki. Nde oyo lingomba ezali lelo, na nzela ya biteyelo ya Biblia ná mayele ya bongó. Mpe, bótala, moko na moko azoyokanaka te na mosusu, mobulungano moko monene mpenza, kaka mpenza oyo Biblia elobaki: “Babilone.”

<sup>219</sup> Mwasi na libala ayebi esika Atelemi. Azali na bato moke mpenza. Baoyo bakobikisama bakozala mingi te; kaka bato moke, moke, moke mpenza. Okoloba: “Ee, kuna, balobi: ‘bato nkótó na nkótó.’” Iyo. Kasi bauti mpe na mibu nkótó mibale, na eleko moko na moko, epai Azalaki abimelaki. Moko na moko....

<sup>220</sup> Eleko ya Luther ná etóngá wana; bakufaki bamoko nsima na bamosusu, nsima na yango, bakomaki denomination; na nsima, Wesley; na nsima, ba-Pantekotiste bayaki, mpe bongo na bongo. Mpe bitápe nyonso ya mike-mike, ya ba-Batiste, ba-Presbiterien, ba-Metodiste, ba-Nazaréen, ba-Pèlerin de la Sainteté, mpe bongo na bongo, bomoni, bitápe nyonso wana eutaki kuna, lokola lokasa.

<sup>221</sup> Kasi, bómikanisela, ntango yango ekauki, mpe mbuma ebandi kokomela, bokomona ete, liboso mbuma yango ékomela, biloko nyonso oyo ezalaki na kati ya mobímbi wana esengeli kokufa. Aleluya! Bokoki komona esika nini tokómi te? Bomoi ezali lisusu kati na mbuma. Ezali nini? Kaka mpenza ndenge moko lokola mbuma oyo etiamaki na mabelé, Yesu yango moko na lolenge ya Mwasi na libala, nguya yango moko, Lingomba yango moko, ndenge moko, Liloba yango moko. Liloba yango moko, oyo elekaki kuna mpe ekómaki kino awa, ekómi kino na motó, awa. Mpe Bomoi nyonso wana, oyo elekaki awa, ezalaki kozua bato na yango. Sikawa, ezali kosalema na kati ya motó, mpo na Konétolama. Nakolobela yango lobi na mpokwa, to na mpokwa ekolanda, na moko na yango, soki Nkolo alingi.

<sup>222</sup> Boye, okabwanaki, longwa na bosangani na yo ya liboso, na nzela na liwa ya molimo. Sikawa obotami mbala ya mibale, to obalani lisusu, na bosangani ya sika ya molimo; na bomoi na yo ya mokili oyo te, ya makambo ya mokili, kasi na Bomoi na Seko. Mombóto oyo ezalaki kati na yo na ebandeli, ekutani na yo.

<sup>223</sup> Sikawa, buku na yo ya kala ekei, elongo ná bosangani na yo ya kala. Sikawa, nkombo na yo, na oyo ya kala, kati na... etiami epai mosusu. Sikawa, okoloba: “Olingi koloba na ngai ete buku na ngai ya kala...” Nzambe abwaki yango na Mbu na Ye ya Kobosana. Okomi ya kobonga be, liboso na Nzambe.

<sup>224</sup> Sikawa, nkombo na yo ekómi sikawa na Buku ya sika; na buku ya bomoi te, kasi na Buku ya Bomoi ya Mwana-mpate, baoyo Mwana-mpate asikolaki. Ezali buku ya kala te, ya bosangani na yo ya mokili, kasi oyo ya libala na yo ya sika, Mwasi na libala. Aleluya! Bomoi na yo ya sika ezali na kati na Buku ya Bomoi ya Mwana-mpate, mokanda na yo ya libala, aleluya, wana mombóto na yo ya solosolo, ya Seko, uta ebandeli, etelemi ngwi. Sikawa olimbisami kaka te, kasi olongisami. Nkembo! “Olongisami,” ndenge Baroma 5:1 elobi. Iyo. Baroma 5:1 elobi: “Na bongo, esili biso kolóngisama na nzela na kondima.”

<sup>225</sup> Bóluka ndimbola ya liloba yango. Liloba yango elingi koloba te ete “olimbisami.” Liloba yango elingi koloba “olongisami.” Elingi koloba te ete olimbisami.

<sup>226</sup> Ndafrica, oyokaki ete nalangwaki mpe—mpe nasalaki makambo moko ya mabe, mpe nyonso wana. Na bongo oyei epai na ngai, koyebisa ngai yango. Sukasuka omoni ete nasalaki na ngai yango te, bongo oyei epai na ngai, olobi: “Ndeko Branham, nalimbisi yo.” Olimbisi ngai? Nasalaki yango te, mpo na kobanda. Bomoní?

<sup>227</sup> Sikawa, soki nasalaki yango, nakweisami. Kasi okoki kolimbisa ngai, mpe nakokweisama lisusu te. Kasi ata bongo nalongisami te, mpo nasalaki yango mpenza.

<sup>228</sup> Kasi liloba oyo, *kolóngisama*, ezali lokola otikálá kosála yango te. Amen. Etángami ata te, ata moke te. Esalemi ndenge nini? Na Buku ya Nzambe ya Mbu ya Kobosana, buku ná libala na yo ya kala esilá kokabwana mpe ekúfá, mpe ezali ata lisusu na makanisi ya Nzambe te. Amen. Osili kolóngisama. “Yango wana, esili yo kolóngisama.” Bafúndaki yango. Bafúndaki yo. Mpo na kobanda, otikálá kosala yango te. Bosangani ya kala ezali na kati ya Mbu ya Kobosana ya Nzambe. Mpo na kobanda, bobálánáká na yango te. Ye, Mobali na libala, amemaki nsoni na yo, Ye moko, mpo na yo, na esika na yo. Azuaki esika na yo, mpo obongísámáká liboso mpo na Ye, mpo na kozala kati na Mwasi na Ye ya libala, liboso na kozalisama ya mokili. Biblia nde elobi bongo. Ozali Mombóto oyo ebongisámá liboso.

<sup>229</sup> Ndenge nini esalemaki ete ósála likambo oyo? Opengwisamaki na yango, na nzela na libala na yo ya liboso,

na mobótí na yo ya ekóbo, Eva. Ezali fótí na yo moko te. Na mbótámá na yo ya mokili oyo, oyaki na nzela na Eva, oyo asáláká ekóbo. Yango wana obótámá moto na ekóbo. Mpo na kobanda, ozali mosumuki. Ezali solo. Opengwisamaki kati na yango. Ozángaki na yo... Te, yo, ezali fótí na yo te.

<sup>230</sup> Otikálá kosala yango te. Mpamba te, mwa mombótó oyo ezaláká kati na yo, esengelaki kozala yo, liboso na kozalisama na mokili. Nzambe atiáká nkombo na yo na Buku na Bomoi ya Mwana-mpate.

<sup>231</sup> Lokola lisolo na ngai ya mwana-mpongo, oyo bino nyonso bosilá koyoka. Nsósó moko... Mokolo moko, mobange mobókoli bibwele moko atiaki má—máki na nsé ya soso. Boye, azalaki na bansósó... na máki mingi te ya kotia na nsé ya nsósó. Na bongo, alokotaki líki ya mpongo, mpe atiaki yango na nsé na ye. Ntango impongo yango ebotamaki, ezalaki nsósó ya ndenge mosusu mpenza, oyo bansósó wana botikálá komona te, mpe mwa mwana-mpongo yango ezalaki kolanda. Mpe nsósó yango ezalaki kosala: "Kla, kla, kla, kla."

<sup>232</sup> Mwana-mpongo azalaki komilobela: "Nayebi te soki elingi koloba nini, kasi nálanda kaka."

<sup>233</sup> Bakendeki na lopango ya bansósó mpe babandaki kopanza matiti. Mpe mama yango azalaki kosala: "Kla, kla, kla. Oyo ezali kitoko. Oyo ezali kitoko. Yaka epai na biso. Mpe oyo nde..."

<sup>234</sup> Mwana-mpongo yango azalaki kokoka kolia biloko yango te. Bomoni? Azalaki kaka—azalaki kaka kolanda bana nsósó, mpo ayebaki te. Ayebaki te eloko nini kosala. Na nsima mama yango akendeki kuna, mpe akozua eloko *oyo* to *oyo kuna*. Mpe mwana-mpongo yango... asengelaki na ye kaka kokósá yango na libumu, kasi a—ayebaki ndenge ya kosala yango te. Kasi autaki komona ndenge bana-nsósó nyonso bazalaki kosala yango, kasi ezalaki na eloko moko ya ndenge mosusu. Ye azalaki kosepela na yango te.

<sup>235</sup> Boye mokolo moko, mama na ye ayebaki ete abótáká máki mibale. Na bongo abandaki koluka líki mosusu wana, kopumbwáká likoló, koluká-luka, ndenge Molimo Mosanto ya nkembo asalaka. Mokolo moko, alekaki likoló ya lopango yango, ya denomination yango. Abwakaki miso na nsé, mpe amonaki mwana na ye. Abelelaki. Ezalaki Mongongo ya eloko moko oyo eyokanaki na kati na ye. [Maloba mazangi na bande—Mok.] Oh, Yango eyokani malamu! Oh! Tika ete mombótó ya solosolo ebótámá mpe ebongísámá liboso, oyo ebongísámá liboso na Nzambe, éyoka Liloba na Nzambe, Yango ezalaka mizíki epai na ye. Akoyeba ete Ezali Solo.

<sup>236</sup> Ata bongo, asili na ye kolemba makambo wana ya ba-denomination: "Kota na lingomba na biso. Landa biso. Tozali na féti ya moziki. Tozali na eloko *boyé*. Tozali na..." Ezalaki koyokana malamu te, epai ya mwana-mpongo wana.

<sup>237</sup> Mama-mpongo alobaki: “Mwana, kútú, ozali mwana ya etóngá wana te. Ozali ya ngai. Ozali wa ngai.”

<sup>238</sup> Alobaki: “Mama, eyokani mpenza solosolo. Nakobima awa ndenge nini?”

<sup>239</sup> “Pumbwá kaka. Nakoyamba yo.” Iyo. Yango nde nyonso oyo osengeli kosala.

<sup>240</sup> Soki Liloba na Nzambe lipakólámá ezali kotatolama liboso na moto nyonso oyo abótámá mpo na kozala mwana na Nzambe, ná mombóto mobongísámá liboso na kati na ye mpo na eleko oyo, akomona Nsango ya Nzambe, na ntembe te, kaka ndenge Nzambe azali na Likoló. Martin Luther amonaki Yango mpo na eleko na ye. Wesley amonaki Yango mpo na eleko na ye. Ba-Pantekotiste bamonaki Yango mpo na eleko na bango. Sikawa, boni boni mpo na yo? Ah-ha. Bango bakotaki na denomination. Tala Liloba yango oyo, ezali kokweisa yango; koyebisáká bino oyo tosengeli kozala na yango lelo, Malaki 4 mpenza, ná bilaka mosusu nyonso mpo na ngonga oyo. Bozali komona nini? Bozali kotala nini? Amen. Tokómí wana. Bampongo ya solo, ya solosolo bazali koyoka. “Bampate na Ngai bayebi Mongongo na Ngai. Bakolanda mopaya te.”

<sup>241</sup> Mpo na nini? Ekomamaki kuna na nzela na kobongisama liboso. Obongísámáká liboso mpo na kozala mwana na Nzambe. Ozaláká kati na Nzambe liboso na kozalisama ya mokili. Omonisami bobele na mokolo oyo mpo na lokumu mpe nkembo na Ye. Ndenge nini okoki kosala yango, kozángá kopesa lokuma na Liloba na Ye mpe kokangama na Liloba na Nzambe nyonso? Iyo, misie. Elingi koloba, ozali eteni ya Liloba yango, na nzela ya kobongisama liboso. Mpamba te, tálá, Nzambe azali Liloba. Bondimi yango? [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Ee, na bongo, soki... Azalaki ntango nyonso Liloba. “Na ebandeli Liloba azalaki” Mpe soki Liloba azalaki Nzambe, na ntango wana, yo ozalaki kati na Nzambe. Liloba, eteni oyo osengeli kosala, ezalaki kati na Nzambe, liboso na kozalisama ya mokili. Amónáká yo. Ayébáká yo. Abongísáká yo liboso mpo na yango.

<sup>242</sup> Nalobi na yo, kaka ndenge mwana-mpongo wana ayebaki mongongo wana, pelamoko mo—Moklisto ya solosolo, oyo abótámá mbala ya sika, ayebaka Mongongo na Nzambe oyo elobaka na nzela na Liloba, ntango bamoni Yango epakolami mpe etatolami. Bótala. Atombolaki miso na likoló *Kuna*. Amonaki mobange mama-nsósó wana te, kosala kla-kla *awa*: “Kota na lingomba na biso mpe yaka *awa*,” mpe “kende na *oyo*,” mpe “kende na *oyo* mpe na *oyo kuna*.” Amonaki e—ezàli moko lokola oyo ye alingaki kozala, kopumbwa na mipepe, kobeleta, na bonsomi, na likoló mpenza, koleka bingondó nyonso mpe biloko nyonso ya mokili. Aleluya! Alingaki kokómá oyo wana, mpo yango nde ezalaki kati na ye.

<sup>243</sup> Mpe moto oyo abótámá na Nzambe, mwana na Nzambe, asengeli kozala na lolenge ya Nzambe. Asengeli kozala lokola Nzambe. Akumisaka Nzambe. Azali eteni ya Liloba na Nzambe. Mpe na mikolo oyo ya nsuka, oyo Mwasi na libala oyo azali kozua lolenge, nguya moko oyo Mobali azalaki na yango na ebandeli, elekaki na nzela na bibongiseli oyo, mpe bongo na bongo, mpe emonani mpo na Mwasi na libala. Ye akoki kozala eloko mosusu te, bobele yango.

<sup>244</sup> Basengelaki kosósola Yango, Bayuda wana, na mikolo na bango, ntango bamonaki Yango kotalisama polele liboso na bango mpenza, ndenge mosakoli alobáká ete Akozala. Alobaki: “Bóluka-luka kati na Makomi; bokanisi ete kati na Yango bokozua Bomoi na Seko. Mpe Yango mpenza nde ezali kotatola na ntina na Ngai. Soki Nazali kosala misala ya Tata na Ngai te, bón dima Ngai te. Kasi ata bokoki kondima Ngai te, bósala... bón dima misala oyo Nasili kosala.”

<sup>245</sup> Balobaki: “Batata na biso baliaki máná na esobe mibu ntuku minei. Toyebi esika oyo biso totelemi.”

<sup>246</sup> Alobaki: “Kasi bango nyonso bakufaki,” elingi koloba, bakabwani mpo na Seko. Moto nyonso akufaki. Kaka bato misato, mibale kati na milió, milió mibale. Elingi koloba moko kati na milió.

<sup>247</sup> Ee, na bokutani na nzoto, momboto ya mobali ná ya mwasi, na momesano, kaka líki moko nde ebotisamaka. Kaka líki moko, mombótó moko oyo ekoki kobotisama, soki bosílá komona ndenge basangisaka mimbótó ya bangombe. Bótala. *Awa* tozali na—na máki milió; *awa* tozali na mimbótó milió; mpe soki e—esopami, mpo bákútana na matrice, balekaka na trompe mpo na kokota na matrice, esika ekutanaka. Moko na yango ezali máki. Máki milió; mimbótó milió. Kaka líki moko kati na yango nde ekobotisama. Kaka mombótó moko nde ezali ya kobotisa. Yango nyonso ezali na bomoi. Okoki komona ndenge mwa bana ya ngombe yango bazali koningana na kati, litangá ya moke mpenza, oyo okoki kotia na nzete ya aliméti.

<sup>248</sup> Demos ná bandeko mosusu bazali koyoka ngai na mpokwa oyo, mpe azali komikanisela ntango tomemaki bango. Amemaki ngai kuna, alakisaki ngai ndenge yango esalemaka. Ba-tube ya test, bakotia kaka mwa moke oyo bakoki kotia na sóngé ya nzete ya aliméti. Na kati wana ezalaki mwa bana ya ngombe nkóto na nkóto ya basi ná mibali, kasi kaka moko na bango nde akoki kotikala na bomoi. Kaka moko na bango! Mpe, awa ezali na ebole monene na bango, *awa*. Mpe okomona, moko akomibenda mpo na kotika baoyo bazali *awa*, kokatisa, mombótó yango ekoya *awa*; mpe líki moko ekobima kati na máki mosusu oyo ezali *awa*, mpe ekokutana. Mpe baoyo nyonso batikali bakufi. Ata bongo, bazali na bomoi, kasi bakufi.

<sup>249</sup> Mpamba te, Eloko moko ezali, Moto moko nde asali ete oyo ébotisa, mpe abongisaki oyo mpe lokola. Ezali likambo ya kobongisama liboso, ndeko na ngai. Na ntembe te. Nzambe nde asengeli kokána soki ekozala mwana mobali to mwana mwasi, ná suki ya motane, ya moindo, to ya ndenge nini. Nzambe nde akánaka yango. Ezali libombami monene, koleka mbótámá na mongondo, mpo na ngai. Kasi, bótala, bamosusu nyonso bakufi.

<sup>250</sup> Bato milió mibale babimaki, bayembaki, bagángaki, basalaki makambo ndenge na ndenge. Balobaki minoko na... te, batikálá koloba minoko ya sika te. Kasi bagángaki, mpe—mpe bapesaki nkembo na Nzambe, mpe babinaki na libóngó ya mbu, mpe basalaki nyonso oyo baoyo mosusu basalaki, kasi kaka bato mibale nde bakotaki na mboka ya elaka. Kalebe akotaki, Kalebe ná Yoswa, kaka bato mibale. Elingi koloba moko kati na milió. Ezali moko kati na milió, na mbótámá ya nzoto. Bango nyonso bazuaki lipamboli yango moko.

Oh, bino ba-Pantekotiste, nazolikia ete bokolamuka te nsima na ntango.

<sup>251</sup> Moko kati na milió. Bótala. Bato oyo babengami Baklisto basengeli kozala pene na milió nkama mitano na mokili, lelo. Soki Yesu alingaki koya, boye elingaki kozala kaka na bato nkama mitano oyo bakokende elongo na Ye, soki statistique wana ezali ya solo. Ee, ezali na bato mingi koleka motángó wana oyo babungaka mokolo na mokolo, na mokili mobimba. Bato bayebaka eloko moko te na ntina na yango.

<sup>252</sup> “‘Nasosoli,’ elobaki bakomeli, ‘boyebi ete...’ Mpo na nini bakomeli balobaka ete—ete: ‘Eliya asengeli koya liboso?’” balobaki na Yesu.

<sup>253</sup> Alobaki: “Eliya asiláki koya, kasi boyebaki yango te.” Bomoni? Asalaki mpenza oyo Makomi elobáká ete ekokómela Ye. Bomoni? “Ndenge moko mpe Mwana na moto asengeli konyokwama. Na nsé na...” Bayebaki na bango Ye te. Nzokande, bazalaki bango nyonso kati na lingomba. Bango nyonso bazalaki koloba ete bazali na bomoi.

<sup>254</sup> Soki Moklisto ya solosolo, oyo abótámá mbala mibale, mosali na Nzambe ya solosolo, soki ayoki Liloba na Nzambe, akobima mbala moko na denomination nyonso, mpo na koya na mabelé malamu wana, na nzela ya Liloba, mabelé ya kolóna mbuma. Akosala yango mpenza. Nayebi te ndenge nini akosala yango. Nzambe asilá kobongísá ete ésalema bongo.

<sup>255</sup> Opengwisamaki, na ebandeli, na nzela ya libala na yo ya liboso. Sikawa oyebi solo. Kaka ndenge nalobaki, mwana-mpongo yango ntango ayokaki Mongongo ya Mobali na libala, akendeki kokutana na Yango, Liloba na Nzambe lipakolami mpe litatolami, mpo na ntango na nsuka.

<sup>256</sup> Nowa azalaki Liloba litatolami mpo na mokolo na ye. Bondimi yango? [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Kasi, nsango na ye, ekosimba te lelo.

<sup>257</sup> Mose azalaki Liloba litatolami ya mokolo na ye. Bondimi yango? [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Ekosimba te mpo na sikawa. Yesu azalaki . . .

<sup>258</sup> Yoane azalaki Liloba litatolami. Bondimi yango? [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Elingaki kosimba te na mikolo ya Yesu. Ata moke te. Te, mesie. “Mibeko mpe basakoli ezalaki kino na Yoane; kobanda wana, Bokonzi ya Likoló.”

<sup>259</sup> Bantómá, baoyo bakomáki Biblia. Luther ayaki, na eleko ya Réforme, maloba na ye, oyo, lingomba na ye, ekosimba te lelo. Oyo ya Wesley mpe te. Ya ba-Pantekotiste mpe te. Esimbaki na eleko na bango.

<sup>260</sup> Kasi ekómi mokolo mosusu. Oyo ezali bofungwami ya Bilembo Nsambo. Nayebi Ezali koyokana ndenge mpo na bino, kasi Nzambe asili kotatola yango mpenza malamu be. Ntembe ata—ata moke ezali te, mpo na Yango. Kaka malamu be mpenza! Nazali kobwakela yango losambo oyo te. Nazali koloba na bato oyo bazali na ekólo mobimba. Bomoni? Bósala na yango oyo bolingi.

<sup>261</sup> Sikawa, bótala, Liloba lipakólámi ya mokolo na ye, oyo yo ozali eteni na Yango, na nzela na kobongisama liboso. Ezali lokola oyebaki Yango mbala moko. Ntango oyokaki Yango, oyebaki mbala moko ete ozalaki mpongo. Yo mpe, ososolaki ete ozalaki nsoso ya denomination te, mpo na kobanda. Oyebaki ete eloko moko ezali kotambola malamu te kuna. Eloko moko ezali kotambola malamu te, ezali solo, mpamba te oyebi ete okweyaki kati na motámbo yango, na ebandeli.

<sup>262</sup> Ye, Mobali na libala, alongolaki nsóni na yo, “Mpe Abwaki yango na Mbu ya Kobosana, na nzela na kosukolama ya Mai ya Liloba, ná Makila ya Bomoi.” Yango nde eloko oyo Biblia elobaki. Mobali na yo ya liboso, oyo obálánáki na ye, mokili . . . Mobali na libala oyo apakólámi, oyo abongísáki yo liboso, asili kosukola yo na kosukolama ya Mai. Na nzela na “lingomba”? [Losambo balobi: “Te.”—Mok.] Eyokani malamu te, boye te? [“Te.”] Oyo wana bokoki komona yango na kati ya buku ya masolo ya kala, kasi kati na Biblia ya Nzambe te. “Na nzela na kosukolama na Mai na nzela ya Liloba.” Kati na Liloba! Bomoni? Na nzela na . . .

<sup>263</sup> Olongisami mpenza na mobimba, lokola ete otikálá kosála yango te, mpo na kobanda. Oyo nde Nsango na ngai na Lingomba sikawa. Wana bo . . . wana etikali moke tókata telephone. Otelemi ngwi, soki otelemi likoló na Liloba na Nzambe mpe elongo ná Liloba na Nzambe, amen nyonso, iota nyonso, mokolótó nyonso. Otelemi wapi? Nazoluka nde koyebisa bino ete bókabwana na ba-mposo wana. Mpe bójá awa, na kati ya blé, esika bokoki kokomela liboso na Mwana. Nazali koyoka ndenge

masíni ya kobuka mbuma ezali koya. Otelemi ya kolóngisama na mobimba, lokola ete otikálá kosála yango te, mpo na kobanda. Aleluya!

<sup>264</sup> Oyo mpenza bozóngisi matondi! Nazomiyoka mpenza malamu. Nazongisi matondi mingi mpo na yango, koleka nyonso oyo nayebi.

<sup>265</sup> Bozali Mwasi na libala ya peto, ya bizaleli malamu, azángá lisumu ya Mwana na Nzambe na bomoi. Mobali nyonso ná mwasi nyonso oyo abótámá na Molimo na Nzambe, oyo asukolámá na Makila na Yesu Klisto, mpe andimaka Liloba na Nzambe nyonso, azali lokola atikálá kosála lisumu te mpo na kobanda. Osili kobongá be. Makila na Yesu Klisto! Ndenge nini okoki... Soki moto...

<sup>266</sup> Soki nasengelaki kokufa lobi na ntongo, mpe moto moko azui esika na ngai, nakoki kokufa te mpo na lisumu wana. Moto moko asili kozua esika na ngai.

<sup>267</sup> Mpe Yesu, Liloba, azuaki esika na ngai. Akómaki ngai, mosumuki, mpo ngai nákóka kokómá Ye, Liloba. Amen. Tika nákangama mpenza na Yango, na lingomba te. Na Liloba! Amen.

<sup>268</sup> Oh, bosangani wana ya molimo ya Klisto ná Lingomba na Ye, sikawa, ntango nzoto ezali kokómá Liloba, mpe Liloba ezali kokómá nzoto, oyo etalisami mpe etatolami. Kaka makambo oyo Biblia elobaki ekosalema lelo oyo, ezali kosalema, mokolo na mokolo. Ee, makambo ezali koyikana mbangu-mbangu mpenza, kuna na bilíki, mpe makambo ezali kosalema na lolenge ete nazokoka ata kokenda yango te. Tokómí pene na Boyei na Yesu, mpo na kosangana ná Lingomba na Ye, na ntango Liloba ezali kokómá Liloba. Molimo Mosanto azali kobenga, koluka-luka mitema!

<sup>269</sup> Otelemi wana, na mobimba. Otikálá kosála lisumu te mpo na kobanda. Nzambe ayebi ata eloko moko te. Ezali na kati ya Mbu ya Kobosana. Otikálá kosala yango te. Ofúndamaki na likambo yango, na mofúndi. Kasi, na bosembó, uta na ebandeli, osiláká kobongisama mpo na kozala mwana mobali mpe mwana mwasi ya Nzambe. Otelemi wana, osukwami. Mpe buku ya kala ya koboma libala na yo, elongólámi, mpe ekúfi, ezali lisusu te, ata na makanisi ya Nzambe.

<sup>270</sup> Bozali Mwasi na libala ya Klisto, ya ezaleli malamu, osukolámi na Makila ya Klisto. Mwana na Nzambe ya motuya, ya ezaleli malamu, mpe azángá lisumu, atelemi elongo ná, Mwasi na libala-Liloba azángi litonó, ya peto, oyo Ye asílá kosukola na Mai ya Makila na Ye moko; oyo akómí nzoto mpe atálisami polele, mpo Ákoka kozua yo, oyo obongisamáká liboso kati na ntolo na Tata, liboso na ebandeli, motindo moko oyo Ye azalaki. Azalaki likoki monene ya Nzambe, ebengami “bolingo.”

<sup>271</sup> Ata bozali eloko nini, bozali basali na Nzambe, nyonso oyo Nzambe alingi bino bósala, ata esika na yo ezali wapi. “Nzambe

atiáki kati na Lingomba, bamosusu bantóma, basakoli, balakisi, bakengeli...” Atiáki yango na nguya na Ye Moko ya kobongisa makambo liboso. Mpe bozalaki yango, mpo na kobanda.

<sup>272</sup> Libala na bino ya liboso ebomamaki. Esalemakí bongo. Otikálá kosála yango te mpo na kobanda. Mpamba te, ezali na eloko bobele moko oyo ekokaki kosala yango, yango ezalaki ete Nzambe Ye moko ákita na nsé, mpe azuaki esika na yo, na lolenge ya Mwana na Nzambe, Yesu Klisto, mpe ásukolaki yo na Mai, kosukolama na Mai na nzela na Liloba. Liloba; denomination te! Liloba nde esukolaki yo. Kasi soki oboyi kotelema na kati ya Mai ya Liloba, ndenge nini okosukolama? Bozali naino na matóno lokola Eva.

Oh, molingami Mwana-mpate oyo akufaki,  
Makila na Yo ya motuya  
Ekobungisa nguya na Yango ata moke te,  
Kino ntango Lingomba mobimba ya Nzambe,  
      oyo esíkolami,  
Ébikisama mpo na kosumuka lisusu te.

<sup>273</sup> Lisumu ezali nini? *Lisumu* ezali “kozanga kondima.” Kozanga kondima na nini? Liloba; kozanga kondima Nzambe, oyo azali Liloba.

<sup>274</sup> Ya peto, esangísámá te; oh, aleluya; etikali moke tokokende na likoló; amen; asili komilengela. Bókanisa naino. Bilamba na bino esukolami na Mai ya Liloba oyo ezali kotangisa Makila! Liloba ekómaki Makila. Liloba etangisaki Makila mpo na yo, mpe osukolami na Liloba oyo ezotangisa Makila. Liloba, kotangisa Makila! Bomoi na Nzambe kati na Liloba, mpe Liloba etangisaki Makila mpo na yo, mpe ósukolama na mbindo ya basi ya ndumba wana, mpe ópétolama mpe óbúlisama na kosukolama na Mai ya Liloba, mpo kosala ete lisosoli mpe motema na yo ékangama makasi na Nzambe mpe Liloba na Ye.

<sup>275</sup> Sikawa, okoyeba ndenge nini ete Ezali solo? Ntango Nzambe akiti, atatoli mpe atalisi Yango polele.

<sup>276</sup> Okoloba: “Ee, ngai nandimaki Yango lolenge wana te.” Bandimaki Yango lolenge ya Yesu te, kasi Nzambe atalisaki Yango polele. Bandimaki Yango lolenge ya Nowa te. Bandimaki Yango lolenge ya Mose te. Babelemaki kondima maloba ya Balaama mpo na Yango: “Biso nyonso tozali ndenge moko, boye tósangana na biso kaka elongo.”

“Bókabwana,” Biblia elobi, “na kozanga kondima.”

<sup>277</sup> Aleluya! Sikawa bótala. Bosuki kaka wana te, kasi bozali kokende na Elámbo ya libala, na likoló. Mpe bolati lompété ya libala, ya ngolu bolóngobani na yango te, oyo ebongísámá liboso, lompété ya libala ya ngolu oyo bino moko bolóngobana na yango te. Nzambe asalaki yango, Ye moko. Ayebaki bino liboso na kozalisama ya mokili, boye Alatisaki bino lompété ya libala,

Kuna, mpe Atiaki nkombo na bino na Buku. Bozóngisi matondi nini oyo mpenza! Aleluya! Nzambe na biso ásanzolama!

<sup>278</sup> Sikawa, mpo na kositisa, nakoki koloba boye. Biso nyonso toyebi ete lingomba Pantekotiste ya mikolo oyo, na lolenge na yango ya lelo... Ba-denomination nyonso elongo, nakotia bango nyonso na liboke moko, mpo bazali kati na yango. Bómikanisela, Akokanga liboso matiti mabe na liboke, mpe kotumba yango. Akozua... Akozua liboso mibímbi nyonso ya blé mpe kotumba yango mobimba; na nsima Akozua, Akoya kozua mbuma ya blé na Ye mpe Akomema yango na ndako. Bango nyonso bazali kosangana na maboke, liboke ya ba-Metodiste, ba-Batiste, ba-Pantekotiste, bango nyonso bakokendéké na Lisanga ya Mangomba. Esili. Bango nyonso bakozika. Bomoni?

<sup>279</sup> Biso nyonso toyebi ete lingomba ya mikolo oyo, na lolenge na yango lelo mpe ezaleli na yango lelo, ezali na makoki te ya kositisa etíndá monene oyo Nzambe apésáki na Lingomba mpo na mokolo oyo. Ba-Pantekotiste boni bakoki koloba "amen" na yango? [Losambo balobi: "Amen."—Mok.] Ya solo. Bomoni? Ezali...

<sup>280</sup> Tozali ba-unitaire, ba-binitaire, ba-trinitaire, *oyo, oyo kuna, oyo mosusu* kowelana, koswana. Moko azali *oyo*, *mosusu* azali oyo *kuna*, mpe oyo *mosusu*. Mpe moko na moko na bango, abangaka kotala Liloba na miso mpo na koleka na momekano yango. Bomoni? Bayebi. Soki oyebisi bango na ntina na Yango, balobaka: "Na—nakoki kosala ndenge *mosusu* te. Nakoki kondima Yango te. Etali ngai te oyo ye asalaka. Ngai..." Bomoni? Bomoni? Bomoni? Ezali kotalisa mama ná papa nini oyo bozali na bango. "Okoki kokóma mokengeli mokonzi ya etúka mokolo moko. Okoki kozala *oyo, oyo wana*, to oyo *mosusu*." Ekozala malamu ózala mwana na Nzambe.

<sup>281</sup> Sikawa, toyebi ete lingomba ekokaki te, lingomba Pantekotiste, ata moke te, ata moke te, na lolenge na yango ya lelo, komema Nsango ya mokolo na nsuka. Ekokoka nde? [Losambo balobi: "Te."—Mok.] Ee, bakoki ata koyokana te, na moko to Maloba mibale ya Biblia. Bokosala yango ndenge nini? Ekoki kosalema te. Boye, bomoni, denomination ezali libanda. Ezali solo.

Ekozala bato oyo baponámá, baoyo baponámi mpo na yango. Bomoni?

<sup>282</sup> Sikawa, bóyeba, mpe biso nyonso toyebi likambo yango, ete mimesano nyonso ya ba-denomination, ba-Pantekotiste ná nyonso wana, esili kokúfá, ezali bongo, mpo na Moklisto ya Nsango oyo abótámi mbala mibale. Iyo. Mobali na yo ya liboso asili kokúfá. Oyebi ete asili kokúfá. Nzambe atikaki ete ákufá. Esili nye. Ba-nzela na ye nyonso ya science, ya mayele ya bongó, ya mayele ya kelasi, ya science, ya biteyelo na ye ya Biblia, ndenge babengaka yango, ná nyonso wana esili kokúfá. Esalaki

eloko nini? Ekabolaki, ba-unitaire *awa*, ba-trinitaire *awa*, ba-binitaire *awa*, mpe ngambo *oyo*, mpe ngambo *oyo*, mobúlungano mpenza, mpe bazali komibenga ba-Pantekotiste.

<sup>283</sup> Ee, nakendeki epai ya elenge mobali moko, mokolo mosusu; azali koyoka ngai sika-sikawa. Mpe elenge mwasi moko, azalaki kosambela na lingomba moko boye. Alobaki... Nalobaki... Bautaki kokabwana. Nalobaki: “Likambo nini mpenza?”

Alobaki: “Tondimaka ndenge moko te.”

Nalobaki: “Oh, limbisa ngai. Ozali mo-Katoliko?”

<sup>284</sup> Alobaki: “Te.” Ayebasaki ngai lingomba ya denomination esika azalaki kosambela, mo-Pantekotiste.

<sup>285</sup> Nalobaki: “Bongo *yo*?” Mobali yango mpe azalaki Pantekotiste, kasi ya denomination mosusu. Oh!

<sup>286</sup> Boyebi ete lingomba Katoliko ya Roma ebandaki lokola ba-Pantekotiste? Bato boni bayebi ete ezali solo? [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Ezuáki bango mibu nkótó mibale mpo ékoma esika ekómí lelo, mpe endimaka lisusu eloko mokote na Makomi. Eloko moko te. Ee, ba-Pantekotiste, na mibu ntuku mibale, kobanda sikawa, bakokómá mabe koleka ndenge bazali sikawa, soki bakóbí kokende ndenge bazali kokende sikawa. Ee, na ntembe te. Bomoni? Ezali nini? Ezali nini? Bótala nani nde papa ná mama na bango. Bakómí kotika basi na bango bákata suki. Bakoki kosala, tóluba, nyonso oyo balingi. “Lokola basámbelaka na losambo oyo, yango nde nyonso oyo esengeli.”

<sup>287</sup> Oh, bókámwa te, bókámwa te ndenge etúmbu ya Nzambe etondi meké! Nzambe atii Yango liboso na miso na yo mpenza, kasi okangi miso mpe ozangi kotala Yango. Iyo. Bozali kokanga mpenza motema, na ntango oyo bozali komona Liloba ya solo ya Nzambe mpe Bilembo Nsambo oyo ezali kokokisama mpe kotalisama polele ete ezali bongo. Mpe etatolami na likoló, na bitüká nyonso mpe bisika mosusu nyonso, na bilembo mpe bikamwa ya minene, oyo Alakaki ete Akosala, kasi bino bobóyi na bino yango, bolobi: “Na—nayebi te. Na—nakoki kosala ndenge mosusu te. Na...” Bomoni? Oh, la la! Basili kokufa, mpe bayebi yango te. Masumu mpe bikweyeli! Bosili kokufa. Oh, la la!

<sup>288</sup> Biso nyonso toyebi ete lingomba, na lolenge wana, ekokaki kosalisa eleko ya suka oyo te. Ekokaki kotalisa Malaki 4 ndenge nini? Ekokaki kosala yango ndenge nini? Bandimaka ata likambo ya ndenge wana te. Ekokaki kondima kotalisa Luka 17:30 ndenge nini? Makomi mosusu wana, oyo elakámi mpo na ntango ya nsuka oyo, ekokaki kotalisa yango ndenge nini? Ekokaki kosala yango te, mpo eboyi Yango. “Ndenge ezalaki na mikolo na Lota, ekozala mpe bongo na boyei ya Mwana na moto.”

<sup>289</sup> Bótala lolenge, Lota, Sodoma wana ekómaki, na eleko wana. Bótala lolenge ya lingomba na eleko wana. Bótala likambo oyo ekómelaki Abraham, Moponami.

<sup>290</sup> Bótala likambo oyo ekómelaki Lota ná baoyo bazalaki na Sodoma. Bótala Billy Graham ná Oral Roberts, bango bazali kuna na katikati ya ba-denomination wana. Bótala Lingomba eponami ya Abraham, oyo ebimi.

<sup>291</sup> Bótala lolenge ya elembo oyo Yesu Ye moko, Nzambe oyo alati nzoto, mpe azalaki wana, na nzoto ya moto. Okoloba: "Ezalaki Mwanje." Biblia elobi ete Ezalaki Nzambe.

<sup>292</sup> Nkolo Nzambe, Elohim, azalaki wana, kati na nzoto ya moto, kotalisáká ete Akopakola mpenza Lingomba na Ye na mikolo ya nsuka, na lolenge ete ekozala Nzambe kosálaká na kati ya nzoto ya moto lisusu. "Ndenge ezalaki na mikolo na Sodoma, ekozala mpe bongo na boyei ya Mwana na moto." Makambo ya ndenge moko. Bazomona yango mpenza wana, kati na Makomi. Bótanga... "Bóluka-luka kati na Makomi, mpo kati na Yango nde bokanisaka ete bokozua Bomoi na Seko." Mpe Yango nde Ezali kotatola na ntina na likambo Oyo. Bomoni? Bomoni?

<sup>293</sup> Boye, toyebi ete basili kokufa. Nzambe atiki ete bákúfa kati na mwángó na bango ya moyími, ya science ná mayele ya kelasi.

<sup>294</sup> Ba-Pantekotiste nyonso bazaláká koloba ete—ete bakotinda bana na bango na biteyelo ya Biblia, kalakala, ntango mobange Ndeko Loyate ná bamosusu bazalaki zingazinga awa, balingaki kobengana bino na lingomba. "Kasi, oh, sikawa, ekómi eloko ya motuya koleka. Mwana na ngai akendé kotángá na eteyelo ya Biblia." Azali nde kotímola nkunda na ye. Boye, sikawa, bokanisi ete bakoki kondima Yango lelo?

<sup>295</sup> Bokanisi ete nazali koluka kokótela boíngá? Ezali bongo te. Nazoyebisa bino ete bokeseni ezali katikati na eleko oyo ya mayele ya bongó, oyo tozali kobika kati na yango, epai wapi lingomba esili kokumba zemi ya science, ná makambo oyo ya ndenge na ndenge oyo babengaka "lisosoli" ná nyonso wana. Basósolaka Nzambe te.

<sup>296</sup> Ee, ba—ba-nganganzambe wana bamisosolelaki Nzambe na ndenge ya malamu be, bayebaki lolenge nini Masiya asengelaki koya, kasi Ayaki na lolenge oyo ekesanaki mpenza na lolenge oyo bango basosoláká yango. Ezalaki likambo ya science te. "Ndenge nini Moto oyo, oyo azali Mwana-mákango? Akendá kelasi wapi? Mayele na Ye eútá wapi? Ayékólá esika nini?"

<sup>297</sup> "Ee, Olingi koteya biso malakisi? Obótámá na pité." Bomoni? Oh, mawa mungi!

<sup>298</sup> Bozomona likambo yango moko kosalema lisusu? [Losambo balobi: "Amen."—Mok.] Bozali komona yango kosalema lisusu? Bango nyonso bakoti kati na makambo na bango ya science ya basambeli, science ya basambeli kokokana na oyo biteyelo na bango ya Biblia elobaki, lolenge wana nde balingaka ete Esalema bongo. "Esengeli kosalema lolenge wana, soki te, Ezali yango te."

<sup>299</sup> Nzambe abúlúnganisaka bango, ntango nyonso. Esalemaka ntango nyonso ndenge mosusu. Esalemaki na ntango ya Nowa; esalemaki na ntango ya Mose; esalemaki na ntango ya Klisto; esalemaki na ntango ya Yoane; esalemaki na ntango ya bayekoli; esalemaki na ntango ya Wesley; esalemaki na ntango ya Luther; esalemaki na ntango ya ba-Pantekotiste; mpe ezali kosalema lisusu bongo. Ebongolaka te lolenge na Yango. Esalemaka ntango nyonso ndenge moko. Kaka ba-réformateur nde na nzela ya nsambo...ya bileko motoba wana, kino na oyo ya nsambo. Mpe Emoniseli 10 elobaki ete, na ngonga oyo, ekobongwana. mpe ebongwanaki.

<sup>300</sup> Sikawa, tolinci kosisila, nakoloba boye. Mpo na kosisila etíndá monene yango, bakokaki kosala yango ndenge nini? Toyebi ete basili kokufa. Nzambe atiki ete bákúfa, na eleko ya science oyo, bango nyonso, mpo—mpo Ákoka (kosala nini?) kofungola libombami ya Bilembo Nsambo mpo na Mwasi na libala oyo azali libanda na ba-denomination. Ndenge nini denomonation ekoki kondima Bilembo Nsambo yango, na ntango oyo Yango ekeseni na mobimba mpenza, momboto na nyoka ná makambo mosusu nyonso wana? Mabombami nyonso, na mobimba, ekeseni mpenza na mateya oyo balakisaka bango, mpo basilaki kozua makambo ya biteyelo ya kala, kouta na biteyelo na bango ya Biblia.

<sup>301</sup> Mpe Bilembo Nsambo ya Nzambe, ntango Efungwamaki kuna, likoló na ngomba: tika ete Nzambe, te, tika ete nákúfa sika-sikawa, na eteyelo oyo, soki Yango ezali Solo te. Mpe nayebisaki bino yango liboso, mobu moko na sanza motoba liboso ésalema, makambo oyo Ayebisáki ngai: “Kende na Arizona,” ná makambo oyo ekosálema kuna na elíki. Bato mosusu bazali awa, na mpokwa oyo, baoyo batelemaki wana mpe bazalaki wana mpenza, ntango Banje nsambo bikitaki. Mpe ata zuluná-...Zulunále, zulunále *Life* ekomaki likoló na likambo Yango. Ezalaki mpenza kuna, na observatoire, ná makambo nyonso wana. Sikawa, bayebi ata te soki Ezali mpenza nini.

<sup>302</sup> Mpe makambo nyonso oyo elobamaki, oh, ata kobebisama ya Californie, oyo elingi kosalema sikawa, ná makambo mosusu nyonso oyo. Mpe nayébisáki bango na mikolo boni likambo yango ekozala, ndenge yango ekosalema, esika mabelé oyo ekoningana makasi na Alaska, mpe yango ekozala ebandeli ya elembé ya ntango, ná makambo oyo ekosalema. Mpe liloba moko moko mpenza, oyo Ellobaki, Etikálá kokweia ata mbala moko te. Botikálá komona Yango kokweya te. Mpe Ekoki kozanga kokokisama te, mpo Ezali Maloba ya Nzambe. “Likoló ná nsé ekoleka, kasi Yango ekoki kozanga kokweya te.” Ya solo.

<sup>303</sup> Nzambe asengelaki kofungola Bilembo Nsambo wana, na katí ya denomination moko te. Natelemelaka yango ntango nyonso. Kasi, libanda na denomination, mpo Akoka kozua Mwasi na libala, mwasi na libala ya denomination

te. Akoki kosala yango te. Etelemelaka Liloba na Ye moko. Afungolaki mabombami yango nsambo oyo ezalaki kuna na kati. Etalisi polele, ebimisi polele makambo oyo ebómbámáká uta kozalisama ya mokili, oyo ekokaki komonisama na mikolo ya nsuka, na bana na Nzambe. Etalisi Yango polele sikawa liboso na bato, mpo bámona Yango, kuna, yango mpenza, epai na Mwasi na libala oyo azali libanda na denomonation. Oh, la la!

<sup>304</sup> Ba-búkú na bino mibale, yango wana. Moko na yango ezali Búkú na Bomoi ya Mwana-mpate. Nkombo na yo Kuna ebongísámá liboso na kati Kuna. Ekoki kolongwa te, mpo okiki kolongola yango ata moke te, bomoni, mpo ebongísámáki liboso mpo na kozala Kuna. Kasi na búkú ya bomoi oyo mosusu, ekoki kolongolama na ntango nyonso. Bomoni? Soki obóngoli motema te, elongolami, ata bongo, mpo okoleka na Kosambisama. Mwasi na libala akoleka ata na Kosambisama te; akokende na Konétolama. Kaka ndenge . . .

<sup>305</sup> Nakoloba boye, mpo na ksilisa. Ntango epusani, na bongo . . . ekomi pene na ngonga ya libwa na ndambo. Tokobima awa na ngonga ya libwa na ndambo, soki Nkolo alingi. Bázala mpenza kaka na limemiá sikawa, býoka. Mokolo moko . . .

<sup>306</sup> Wana nazali koloba yango sikawa, ezali koyokana na ekólo mobimba. Sikawa, na New York, bakómi na ngonga ya zomi na moko na miníti ntuku mibale na mitano. Kuna na Philadelphie mpe na zinga-zinga, balingami basantu wana oyo bafandi kuna mpe bazali koyoka, na balosambo na zinga-zinga. Kuna na likoló, na nsé, zinga-zinga na Mexique, kuna na likoló, na Canada mpe na ekólo mobimba. Pene na kilometre nkama misato nyonso, na bisika nyonso na mokili ya Amerika ya Nordi awa, toloba, bato bazali kuna, bazoyokáká sika-sikawa. Bato nkótó na nkótó, bazoyoka.

<sup>307</sup> Yango nde Nsango na ngai mpo na bino, Lingomba, bino baoyo bozali na bosangani, bosangani ya molimo na nzela na Liloba, baoyo bosílí kokufa na mibali oyo ya kala. Bosili kobótámá mbala mibale. Bómeka kokundola ye te. Asilí kokufa. Soki ozali Moklisto oyo abótámá mbala mibale, momboto ya moke wana, oyo ebongísámáká liboso mpo na yo, ezali Liloba koyáká likoló na Liloba, likoló na Liloba, likoló na Liloba, likolo na Liloba, kino na epimelo mobimba ya Klisto, ezali solo, mpo Ákoka koyá kozua Mwasi na Ye ya libala. Sikawa, tozali komilengela kaka mpo na likambo moko, ezali Boyei na Nkolo.

<sup>308</sup> Yango nde nkombo na yo na Buku ya Bomoi. Buku ya Bomoi ezali Liloba na Nzambe, mpo Liloba ezali Nzambe, mpe Nzambe azali eloko bobele moko oyo ezali Bomoi. Boye nkombo na yo etalisamaki na kati ya Biblia, liboso Biblia ékoma Liloba. Mpe soki ozali awa mpo na kokokisa yango, Yango ekotatola Liloba te? Lingomba ekomitatola Yango moko te? Malachie 4, ná

makambo mosusu nyonso wana, ekomitatola mpenza be, mpenza be Yango moko mpe kotalisa ete Wana ezali oyo Yango ezali, boyete?

<sup>309</sup> Ntango Yesu ayaki, Alobaki: "Soki Nasali te misala oyo elakamaki mpo na Ngai kosala, bónđima Ngai te." Moko na masangá nini Ye akotaki? Alobaki: "Bango nyonso...Bozali bana ya tata na bino, zabolo, mpe bozali kosala misala na ye." Bomoni? Bomoni?

<sup>310</sup> Tokómi na mikolo ya nsuka, Lingomba. Yango nde Nsango na ngai ya bozóngisi matóndi mpo na bino.

<sup>311</sup> Sikawa, liboso tósilisa. Mokolo moko, nakendeki na Parc National Glacier. Toutaki koyoka, moi mobimba, ete balingaki—balngaki kokitisa...ete móto ya glacier moko ekokitisama na mpokwa wana. Boye bato bazalaki na kosala mosala, moi mobimba, kobongisáká likambo yango, mpo balingaki kosopa móto yango, na mpokwa wana. Bapelisaka móto moko boye, na mai, mpo ekita lokola glacier monene ya mai. Kasi ezali... Ezalaki komonana lokola monama, tóloba, ntango ezalaki kobima ná móto oyo ekokita uta na glacie monene wana. Totámbolaki na parc mobimba, ngai ná mwasi na ngai, ná bana, na makolo, moi mobimba. Tolingaki kotikala, mpo tómóna bolakisi ya móto yango. Na bongo, ba—ba—balakaki biso ete tokomona yango, mpe tokotala yango lisusu. Balobaki ete balakisaka yango na bileko ya moi-makasi nyonso mpe bongo na bongo. Nalobaki: "Ee, tokokoka komona yango?"

<sup>312</sup> Balobaki: "Tolakaki yango mpo na mpokwa ya lelo. Balakaki biso yango." Balobaki: "Bazali kuna na likoló, bazali kobongisa yango sikawa."

<sup>313</sup> Nsimá na wana nyonso ebongisamaki mpo na molúlú yango! Yango nde eloko oyo ezali kosalema sikawa. Nyonso ezali kobongisama mpo na molúlú, Lingomba moko ezali kobimisama mpo na Nkombo na Ye, Azali kobimisa Mwasi na Ye ya libala longwa na mokili, na ba-denomination oyo, mpe na mokili mobimba, na mbindo mpe makambo ya mokili.

<sup>314</sup> Bato nyonso; molúlú esilaki kobongisama. Bato nyonso bazalaki ya kotelema libanda. Balobaki: "Sikawa bókóba kotala, kuna, na nsongé ya ngomba."

<sup>315</sup> Lolenge wana nde Yango eyaka ntango nyonso. Lolenge wana nde Yango esengeli koya mbala oyo. Lolenge wana nde Yango eyaka ntango nyonso. Na nzela na denomination te! Nzambe atikálá kosalela denomination te, ata mbala moko te!

<sup>316</sup> Ntango réformateur ayaka, azuaka Liloba ya Nkolo. Na nsima ntango akufi, bato batongaka denomination uta na yango. Yango nde likambo oyo ba-Pantekotiste ná bamosusu nyonso basalaki. Na ntango ya bato ya makambo ya sika ná nyonso wana, ezalaka ndenge wana mpenza, lolenge wana nde eloko yango ebandaki. Liloba moko ya sika ebakisami, na

nsima, batongi lingomba uta na yango, basali denomination, bakabwani. Esengelaki kozala bongo.

<sup>317</sup> Sikawa, okoki kosala malamu koleka te—okoki kosala malamu koleka bozalisi te. Bozalisi ekendelaka ndenge moko, ntango nyonso: mobímbi, lokasa, felele mpe bongo na bongo, mposo, na nsima nde mbuma ya blé.

<sup>318</sup> Sikawa bótala. Nyonso ebongisamaki. Nyonso esilaki kopolisama mpe kobongisama. Mpe bato nyonso bazalaki ya kotelema libanda. Nazalaki kotombola motó, loboko na ngai zingazinga ya mwasi na ngai. Tozalaki kotala. Bana bazalaki wana, biso nyonso tozalaki kotala na likoló, *boye*. Oh la la! Ezalaki likambo, mpo tozalaki kozela yango. Balakaki biso yango.

<sup>319</sup> Amen! Liloba elaki Likambo oyo. “Ekosalema ete, liboso mokolo monene mpe ya nsomo na Yawe éyá, tala, Nakotindela bino Eliya mosakoli. Akozongisa mitema ya bana epai na batata, mpe mitema ya . . .” “Ekosalema ete, na mikolo na nsuka ete, Nakosopa Molimo na Ngai longwa na Likoló.” “Mbula ya liboso mpe ya nsima ekobeta elongo, na ntango na nsuka.” Bilaka nyonso oyo esilá kopésáma kati na Makomi. Tozali kotala na likoló. Bótala ndenge Mwasi na libala ya solo, na mokili mobimba, na ngonga oyo, azali kotómbola miso. Lingomba, Azali koya, moko na mikolo oyo. Kaka ndenge Ayaki mbala ya liboso, Azali koya lisusu. Bóbongisa makambo nyonso. Bókabwana na mposo. Bótikala liboso na Mwana. Bókóba kotómbola miso. Bókóba kozela.

<sup>320</sup> Na mbala moko, toyokaki eloko moko uta na nsóngé ya mwa ngomba yango, mongongo moko ekitaki uta na haut-parleur, balobaki: “Makambo nyonso ebelemi.”

<sup>321</sup> Na bongo, moto oyo, atelemaki wana mpembeni na ngai, alobaki: “Mótó ékita.” Ebandaki kokita, kosopana na ngomba yango, glacier monene ya móto ná ndémo ya móto, ezalaki mpenza kitoko mpo na kotala.

<sup>322</sup> Ndeko, tika ete tóbongisa makambo nyonso, mpo moko na mikolo oyo, Mótó ekokita. Tokomata. Sikawa tómilengela mpo na ntango oyo Mótó ekokita. Tokómí na mikolo ya nsuka, biso nyonso toyebi yango, mpe tokómí pene na Boyei ya Nkolo. Likambo ya kosala ezali ete bókabwáná na masumu nyonso. Bókabwáná na makambo nyonso ya mokili. “Kolingu mokili to makambo ya mokili te.”

<sup>323</sup> “Kotika te ete moto moko ápéngwisa yo na bindimeli na ye.” Kangáma mpenza na bilaka ya Nzambe, Liloba na Nzambe. Mpe Liloba yango, soki Ezali Liloba mpo na mokolo oyo, Nzambe akotatola Yango bongo. Soki Asali yango te, ezali Liloba mpo na lelo oyo te.

<sup>324</sup> Liloba oyo ekitaki Mokolo ya Pantekote, ekosimba te lelo oyo. Te, mesie. Oyo wana ezalaki mpo na Pantekote. Oyo ezali

mpo na Mwasi na libala, mpo Mwasi na libala ázonga na Ndako. Tozui eloko ya kokesana. Ba-Pantekotiste batalisaki yango lisusu. Biso tozali na eleko ya Mwasi na libala. Ndenge moko mpe, li—Liloba ya Nowa elingaki kosimba te na mikolo ya Mose; ndenge moko mpe, mobeko ya Mose elingaki kosimba te na ntango ya Polo, awa. Amekaki koyebisa bango: “Bosili kokufa na yango, mpe bokoki kozala na yango te.”

<sup>325</sup> Lingomba, bino baoyo nazali koloba na bino na mpokwa oyo, na ekólo mobimba, soki—soki bosili kokabwana na denomination ná mbindo nyonso ná makambo nyonso ya mokili oyo, mpe makambo nyonso oyo ekangaka bino na bindimeli ya bato, ná mimesano mpe makambo ya ndenge wana, bókabwana na yango: Bótómbola miso. Bómilengela. Mótó ekokita, moko na mikolo oyo. Nzambe akosala ete Ayá, mpe ekozala mpenza kitoko mpo na kotala. Okolina komilengela ntango Akoya? Okolina komilengela mpo na komata elongo na Ye, ntango Akoya? Konétolama ya nkukú ya Mwasi na libala ya kokamwa: “Ye akolongwa na kokuf- . . . longwa na kufa kino na kozanga-kokufa; akobongwana, na mbala moko, na kobeta ya liso. Biso baoyo tozali na bomoi mpe totikali, tokoleka liboso na baoyo balali te.”

<sup>326</sup> Mokolo mosusu, na Féti ya Armistice, nazalaki kuna na Tucson. Mwana na ngai ya móbali azalaki na mposa ya komona lífilí. Nazalaki koyekola, mpe nazalaki na ntango ya kokende kuna te. Nazalaki na mbela ya babeli mingi, ná nyonso wana. Na bongo, alobaki: “Papa, baboi komema ngai kuna.” Alobaki: “Memá ngai kuna.”

<sup>327</sup> Nalobaki: “Malamu.” Ndeko Simpson, nakanisi ete azali awa; mwana na ye ya mobali mpe azalaki na mposa ya kokende kuna. Boye, natiaki bango na motuka mpe nakendeki kuna mbangu.

<sup>328</sup> Natelemaki na matákanelo mpo na kotala. Nsimá na mwa ntango, nayokaki makeléle na mosika, ezalaki koya, “buu, buu,” makeléle ya mbonda. Nazalai ya kotelema wana. Namilobelaki: “Ee, bana mike oyo, batángaki mpenza ba-buku nyonso oyo ya mampinga. Bakosepela na yango mpenza.” Namonaki, eloko oyo eyaki liboso, ezalaki char de combat ya kala, ya Bitumba Ya Liboso na Mokili. Elekaki, ezalaki char moko ya moke mpenza ndenge wana. Oyo elandaki, nsima na yango; oyo eyaki nsima na yango ezalaki char de combat ya sika mpe ya monene, ya Bitumba Ya Mibale na Mokili, char de combat Sherman ya monene, oyo ezali na monoko ya móto likoló na yango. Na nsima, mosusu elandaki, mpe mosusu lisusu, mpe nsima na mwa ntango, Bamama ya Basodá oyo bakufaki na Etumba bayaki.

<sup>329</sup> Bongo, nsima na mwa ntango, ba-ancien combatant zomi na mibale bayaki, oyo batíkali, na etüká mobimba ya Arizona, oyo babundaki Bitumba Ya Liboso na Mokili; ba-ancien combatant

zomi na mibale. Nsima na yango, char de combat mosusu eyaki, ya sodá oyo ayebani te, ezalaki na mwa ekulusu ya mpembe. Marin moko atelemaki kuna, marine, ná sodá moko, oyo azalaki kosenzela; char de combat yango ekabwanaki na ngámbo mibale. Na ngámbo mosusu, mobange mama moko na suki ya mpembe, afandaki, batiaki monzóto moko ya wólo na elamba na ye, elenge mwasi kitoko, azalaki kolela, mobali na ye akufaki; mpe mwana mobali moko alataki bilamba epasúká, abalolaki elongi. Babomaki papa na ye. Bongo, na nsima na yango, ekobaki koleka, koleka, koleka, na nsima, mampinga ya sika eyaki. Natelemaki wana. Ezalaki mpenza kitoko na kotala, kasi mawa mingi!

<sup>330</sup> Namilobelaki: “E Nzambe, moko na mikolo oyo, nakomona likambo ya ndenge mosusu.”

<sup>331</sup> Mokolo ya lisekwa ekoya, oyo: “Baoyo ya liboso bakozala ya nsuka; baoyo ya nsuka bakozala ya liboso.” Basakoli ya kala bakobima liboso, mpe bakomona ndenge lífilí yango ekosalema, wana bato bazali komata na mipepe. “Mpe biso baoyo tozali na bomoi mpe totikali, tokoleka liboso na baoyo balali te. Mpamba te, kelelo ya Nzambe ekoyúla, bakúfi kati na Klisto bakosekwa liboso.” Tokokota na molongo elongo na bango, mpo na kokota, aleluya, bato nyonso ya eleko ya Luther, ya Wesley, ya ba-Metodiste, ya ba-Presbiterien, mpe bongo na bongo kino na eleko ya nsuka, baoyo bayambaki Liloba na eleko na bango.

Nzambe ápambola bino. Bóbongisa makambo nyonso, mpe Mótó ekokita.

<sup>332</sup> Tógumba mitó mwa moke. Nazali komituna soki, na eyanganelo oyo nazali komona, na mpokwa oyo, wana nakangi bino awa...kino na ngonga ya libwa na ndambo. Moto moko akoki kozala awa, bato koleka zomi bakoki kozala awa, bato boni bazali awa, bakoloba: “Ndeko Branham, namiyoki nsoni, mpo na bomoi oyo nabikaki. Nasaleli mingi denomination ná bato. Nayebi ete nalóngobani na Liloba na Nzambe te. Nazali kosenga bobele ete óbondela mpo na ngai, Ndeko Branham”? Tombola loboko. Nzambe ápambola yo. Nzambe ápambola yo. Bótala naino, kuna na ba-balcon, bipai nyonso. Nzambe ápambola bino. “Nayebi...” Sikawa koyoka nsoni te. Sikawa, koyoka nsoni te.

<sup>333</sup> Mpe kuna, na ekólo mobimba, uta na New York kino na Californie, uta na Canada kino na Mexique: bino baoyo boyangani na ba-losambo wana (epai wapi mwa bitónga ya bandimi oyo bandimaka Nsango oyo na motema mobimba; basili kobima, kobima na minyóko monene, kobima na ba-denomination wana; bakómi mimboto ya Bomoi) bozali koyoka etingia makasi, na mpokwa oyo, lokola mwana-mpongo wana, ete boyoki Eloko moko oyo ekeseni mwa moke na oyo bosíla koyóka, kasi, ata bongo, na mitema na bino, boyebi ete ezali

Solo? Bino, kuna, mokengeli moko azali kuna, esika moko. Bino baoyo botóboli maboko. Nakobondela mpo na bino.

<sup>334</sup> Makambo yango esalemi na nkukú te, moninga. Bómikanisela: “Ekuke ezali moke mpe nzela ezali nkaká, mpe bato oyo bakomona yango bazali moke.” Kolanda ebele ya bato oyo bazali kokende kuna te, moninga, na Eleko ya Lingomba wana ya Laodikia. Bakoki kopumbwa-pumbwa, kobina, wana bamemami na mizíki, bazali móto te mpio te. Balobaki te ete ezalaki malili makasi, sikawa, elobamaki ete ezalaki móto te mpio te, oyo wana ezali ba-Pantekotiste, kasi bayebi te ete bazali bato na mawa, na bolozi, bakúfi miso. Bakúfi miso na nini? Na Liloba, na kotalisama polele ya Liloba; mpo Eyáka ata moke te na nzela na bibongiseli na bango, bakoki koyamba Yango te.

<sup>335</sup> Mpe bino batei oyo bozali na Tucson, na mpokwa oyo, ngai nalobi te ete ezali fóti na bino. Nzambe nde alobi bongo. Nazali kuna mibu misato. Nayebisaki bino ete nakobanda losambo moko te. Nasali yango te. Ndeko Pearry Green moto abandaki yango. Nasali mibu misato kuna, kasi bobengisaki ngai na biteyelo na bino ata mbala moko te. Nafand na Tucsoni pene na mibu misato. Nzambe akomema ngai na elíkí, moko na mikolo oyo. Nsango oyo esengeli kotikala na bomoi. Nasalaki nyonso oyo nakoki mpo bójamba ngai. Na—nayebi ntina nini bosalaki bongo. Bozali koyoka? Ntina moko oyo bosalaki bongo, ezali mpo denomination na bino ekobengana bino. Mpe boyebi yango, mingi kati na bino oyo nasololaki na bino, kuna na Restaurant Furr, mpe boyebi ete ezali solo. Nsoni na bino.

<sup>336</sup> Bimá na likambo yango. Bimá kuna, ndeko. Soki Bomoi moko ezali kati na yo, okozala lokola mwana-mpongo oyo nauti kolobela, okoyoka Liloba na Nzambe. Kobosana te, moko na mikolo oyo, okoyoka Likambo oyo mpo na mbala ya nsuka. Tokómi mpenza mpembeni sikawa. Okolinga te koya, na mpokwa oyo?

<sup>337</sup> Nzambe molingami, tozali liboso na bato nyonso sikawa, mpe ezali mpenza mokolo ya bozóngisi matondi, Nkolo. Nazongisi matondi, Nkolo, kobika na mokolo oyo. Oyo ezali oyo mokolo eleki na nkembo. Ntóma Polo azalaki na mposa makasi ya komona mokolo oyo. Bato minene ya kala bazalaki na mposa makasi ya komona yango. Basakoli bazalaki na mposa makasi ya komona yango. Bazalaki kozela mokolo oyo. Abraham azalaki kozela mokolo oyo, mpo azalaki koluka Engumba moko, oyo Moyemi mpe Motongi na yango ezalaki Nzambe; na mpokwa oyo, etelemi mpenza likoló na mitó na biso. Yoane amonaki ndenge Molimo na Nzambe ezalaki kokita longwa na Likoló, atatolaki, ayebaki ete oyo wana ezalaki Mwana na Nzambe. Mpe kokanisa, sikawa, Azali kopona Mwasi na Ye ya libala.

<sup>338</sup> Nzambe molingami, na bisika nyonso kati na ekólo

mobimba, lobá na mitema na bango. Bobele Yo nde Okoki kobongola mitema na bango. Soki na ebandeli, Momboto moko etiamaki kuna te, bakomona Yango ata moke te, Nkolo. Bazali bobele... “Soki bakúfi miso bakokamba bakúfi miso. Bakokweya na libulu,” na ntembe ata moke te, mpo Liloba na Yo elobi ete bakokweya.

<sup>339</sup> Sikawa, Tata, lokola tozali komona na ekólo mobimba, na mokili mobimba, na Afrika, bato ntuku na ntuku, na Afrika ya Sudi mobimba, na Mozambique, na ekólo mobimba, balosambo ya mike ezali kozua ba-bande oyo. Pela moko mpe bande oyo ekokende na bikólo ndenge na ndenge, koleka ntuku mibale. Babandi komona Yango, mpe kokabwana, bato nkama na nkama kati na bango. Bakozala mingi te, Nkolo. Na nsima, ntango moto ya nsuka akoyambama kati na Nzoto, Klisto akoya.

<sup>340</sup> Nkolo Nzambe, nazali kosenga na Mwasi na libala na mpokwa oyo, baoyo namoni lokola basili kokabwana mpe kozeláká, tika ete bákabwana na makambo nyonso ya mokili. Basengeli kotikala Liboso na molunge ya Pole ya Mwana ya Mwana na Nzambe, kosukola na Liloba na Ye, na bolingo na Ye. Kokisa yango, Nzambe molingami.

<sup>341</sup> Tika ete bato oyo bazali awa, baoyo nazali komona, baoyo batombolaki maboko, na mpokwa oyo, bato koleka zomi kati na tabernacle monene oyo, Nabondeli, e Nzambe, ete Bomoi ya sika ékota kati na bango; yango nde libondeli na ngai, mpo na bato nyonso na ekólo mobimba, ata na mokili mobimba, na bisika oyo bande oyo ekobeta, ete bango mpe báyamba Nsango ya Bozóngisi matondi oyo, na nzela na makanisi ná makambo oyo euti kolobama, makambo oyo basengeli kosala. Yango nde libondeli, Tata. Kokisa yango. Pambola bango. Bazali wa Yo.

<sup>342</sup> Nayebi ete ekómi momesano sikawa, Tata, ya kobengisa bato na etumbelo. Mpee nabondeli, Nzambe molingami, ete na mission moko na moko, na bisika nyonso, mpe na mokili mobimba, bato báyá na etumbelo: baíndo, mindele, ya mosáká, ya shokolá, bisika nyonso oyo bazali; bato na bozui, babólá, batioli, baséngi-sengi, ézala banani.

<sup>343</sup> Bato ya denomination oyo balandaka makanisi na bango moko mpe basalaka mpo na bango moko, e Nzambe: “Bolumbu, bato na mawa, bato na bolozí, bakúfi miso, kasi bayebi ata yango te.” Olobaki ete ekozala bongo, mpe ekómi bongo.

<sup>344</sup> Boye, nabondeli, Tata, ete Óbéngá Momboto moko na moko, na mpokwa oyo. Mpe na bisika nyonso na mokili mobimba, esika Oyo ékokí kokweya, tika ete Ékanga mwana-mpongo wana, oyo ayebi Mongongo ya Nkolo na ye. Kokisa yango, Nkolo. Natiki bango na maboko na Yo, na Nkombo na Yesu. Amen.

<sup>345</sup> Sikawa, wana bogumbi mitó, awa na eyanganelo oyo ezali komonana. Moto moko akoki kozala awa, oyo abikisami naino te, oyo apésá naino ata motema na ye epai ya Nzambe te, omoni

te ete osengelaki kozongisa matondi mpo na oyo Yesu asalaki mpo na yo? Komona ete ozali mosumuki, ete ozali mopaya epai ya Nzambe, kasi ata bongo, Eloko moko ezali kobeta na ekuke ya motema na yo. [Ndeko Branham abeti na eteyelo—Mok.] Ntango mosusu ozali moko na bana-mpongo wana! Ozali moto na bolozi, mpe okotikala moto na bolozi, kino ómipesa na Yango. Mpo na nini te kokómisa mokolo oyo moko na mikolo ya bozóngisi matondi ya monene koleka nyonso oyo osilá kozala na yango, ntango oyambaki Yesu Klisto lokola Mobikisi na yo.

<sup>346</sup> Okolina koya kotelema awa na etumbelo? Nakobondela elongo na yo, soki okoya, mosumuki nyonso, mobali to mwasi, mwana mobali to mwana mwasi, mondimi ya lingomba to mondimi ya lingomba te. Sikawa, kozala mondimi ya lingomba ekómisaka yo Moklisto te. Etumbelo ezali polele. Okolina koya, mosumuki nyonso oyo alingi koya koyamba Nkolo Yesu Klisto. Oyo alingi mpenza kotika . . .

<sup>347</sup> Bamosusu kati na bino, bato ya denomination, baoyo balungi kotika kolia bilei ya bansósó, koloba: “Ozali moto ya etóngá boyé, mpe ezali malamu,” ozali mpenza na mposa ya koyeba soki libatisi ya solo ya Molimo Mosanto ezali nini? Yaka, koyeba.

<sup>348</sup> Etumbelo ezali polele. Tomilengeli. Yaka kaka awa, tika-tika kiti na yo. Yaka kofukama awa na etumbelo, ndeko oyo auti koya.

<sup>349</sup> “Bozóngisi matondi, e Nzambe, nazongisi matondi mingi epai na Yo. Mpo, na bomoi na ngai mobimba, nayebaki ete eloko moko ezalaki, Nkolo. Mposa na ngai ezalaki kokokisama ata moke te. Namekaki. Na—nazalaki komilobela: ‘Na mobu ekoya, nakosala yango. Na mpóso ekoya, nakosala yango, na mbala ya nsima oyo nakoyoka mbélá na etumbelo. Mokolo moko, nakosala yango.’ Nazalaki kozongisa yango nsima, kozongisa yango nsima. Kasi, Nkolo, nayebi ete eloko moko ezali kotambola malamu te ná ngai. Nandimaka ntango nyonso ete eloko moko ya ndenge mosusu ezali. Mpe sikawa, Nkolo, na mpokwa oyo, nazongisi matondi ndenge Mwana na Nzambe abongisaki makambo, ete masumu na ngai, mpenza, kozanga kondima na ngai, ekusukolama nyonso mosika na ngai. Nayei, na mpokwa oyo, mpe nafukami mpo na koyamba lipamboli monene ya bozóngisi matondi, ete Yesu Klisto asalaki mpo na ngai, ntango Akufelaki ngai na Kalvari.”

<sup>350</sup> Okolina koya? Sikawa ezali na bato oyo bafukami awa, zinga-zinga na etumbelo. Mpo na nini ókotelema te mpe óya? Ozalaka na mposa ya kosala yango. Omekaka kosala yango.

<sup>351</sup> Bókanisa naino Ndeko Lyle Palmer, ndeko na biso ya malamu mpe ya motuya. Afandaki na lopango na ye, ndenge nasosoli, kotaláká ndenge mwana na ye ya mwasi azalaki kobeta lisano ya croquet, kuna, to eloko moko bongo, akweyaki na kiti na ye mpe akufaki, liboso ákoka ata koningana. Oyebi te na

ntango nini okotika mokili oyo. Oyebi na yo te na ntango nini okokende. Ekoki mpe kosalema na butu ya lelo, boye, mpo na nini te koya kositisa likambo yango sikawa?

<sup>352</sup> Bóyá, bandeko. Bozali koyoka te Eloko oyo ezali kobenda bino? Na—nayebi ete mingi kati na bino basengelaki kozala awa na etumbelo, kaka bato motoba to nsambo bazali awa, kaka bango nde bazali na eyanganelo oyo te. Sikawa, soki ondimelaka ngai mpe omoni ndenge makambo ezosalema awa na etumbelo, ndimélá ngai sikawa. Mokolo moko mongongo na ngai ekofanda kimia. Bokoyoka yango lisusu te. Ntango mosusu okoyoka mawa ndenge oyaki te.

<sup>353</sup> Okoloba: “Kasi, Ndeko Branham, nazali mondimi ya lingomba.” Yango ekosala bokeseni moko te oyo yo ozalaki. Nikodeme mpe azaláká—azaláká mondimi ya lingomba. Pela moko na Yoane, Petelo, Yakobo, Polo, ná bamosusu na bango mpe bazaláká bandimi ya lingomba.

<sup>354</sup> Polo azalaki mondimi ya lingomba, kino ntango likambo moko esalemaki, na mpokwa moko, to mokolo moko, ezalaki nde, mpe ayaki. Na bongo azalaki mondimi ya lingomba oyo abongwanaki, akómaki mwana na Nzambe. Okolina te koya? Oh, ayekolaki mingi. Azalaki moto ya mayele. Ayebaki ete ayekolaki na moko na biteyelo ya motuya koleka, ya eleko wana, Gamaliele, moko na balakisi ya malamu koleka oyo bazalaki na ekolo. Kasi ayebaki ete asengelaki na eloko moko.

<sup>355</sup> Okolina te koya? Natuni bino mbala moko lisusu. Wapi... Awa to na ekólo mobimba, nakotuna bino, na bisika nyonso bozali, ózala moto ya losambo nini, na ngonga oyo ya bozóngisi matondi. Bómikanisela, bazali kotia maloba na ngai na bande, awa; bobele awa te, kasi na Likoló mpe.

<sup>356</sup> Boyebi, science etalisi polele ete koningana nyonso osalaka etiamaka na bande. Batalisi yango polele. Bómikanisela, television etalisi yango polele. Television esalaka—esalaka bilílíngi te. Yo ozali elilíngi. Elekisaka kaka oyo ozali kosala na nzela moko boye. Ozali wana, ata bongo. Bomoni? Soki oningisi mosapi, koningana yango ekendeke na mokili mobimba. Mbala nyonso olataka robe, lolenge na yo etambolaka na mokili mobimba. Etiamaka na bande. Likanisi moko na moko, oyo okanisaka, etiamaka na bande. Mpe mokolo moko, bakotia lisusu eloko moko te na bande yango, ekotiamna na album.

<sup>357</sup> Na nsima, na Esambiselo, bakobeta yango. Okozala wana, ná nsuki bakátá, komibengáká Moklisto. Okozala wana, mpe na molimo na yo, ozali na makanisi oyo etelemeli Liloba, na kati ya molimo na yo mpenza. Okoki kobóbama yango te. Bómikanisela, television, ata science eyebi ete ezali solo. Ozali awa sika-sikawa, oyebi ete osengelaki kozala awa, kobosana te, ete ezali kotiamna na bande, na Mokolo ya Kosambisama, ete likanisi moko oyo ozali na yango sikawa, ekozongela yo lisusu na makanisi. Ekosila

kotiamá na bande. Mokili mobimba bakomona ndenge ezali kobeta. Mpo na nini te, mokili... Bakotala yo, na Mokolo ya Kosambisama, mpe Banje nyonso bakozala wana.

<sup>358</sup> “Soki boyoki Ngai nsoni awa, wana bilílíngí na bino ezali kozuama sikawa, na Mokolo ya Kosambisama, Ngai nakoyoka bino nsoni. Mpamba te, Napakolaki Liloba na Ngai, Natindelaki bino Yango. Boboyaki kondima Yango. Bomibómbaki nsima na eloko moko.”

<sup>359</sup> “Oh,” okoloba, “nazali moto malamu. Nasálá *boye*. Nabíná na Molimo. Nalobá minoko na sika.” Bapakano mpe basalaka yango. “Nagángá.” Bapakano mpe basalaka yango. Na bongo, ndenge nini okoki kopesa Liloba mokongo?

... mpo na nini te,  
Mpo na nini te koyá epai na Ye sikawa?  
Mpo na nini te, mpo na nini te,  
Mpo na nini te koyá epai na Ye sikawa?  
  
Mpo na nini ozali kozela, ndeko molingami,  
Oh, mpo na nini ozali koumela boye?  
Yesu azali kozela mpo ábikisa yo  
Esika kati na Ndako na Ye oyo ebúlisami.

Kokómisa yo enama moko na Nzoto na Ye!

Mpo na nini... ?

Oh, mwana-mpongo, yaka sikawa.

Oh, mpo na nini te koyá... ?

<sup>360</sup> Nkolo, nazongisi matondi. Nazongisi matondi mingi. Nazongisi matondi epai na Yo, Nkolo; ezali mpo na bilia ya mokili oyo te, ata mpe mpo na yango. Kasi, Nkolo, tokómi awa na ntango ya nsuka. Nazongisi matondi mpo na Bilei ya molimo oyo, Nkolo, Bilei ya molimo, ya Bilembo Nsambo, oyo elakamaki ete ekofungwama.

Bokoloba: “Ekozala eloko moko ya ndenge mosusu.” Te, te.

<sup>361</sup> Okoki kobakisa liloba moko te. Mpe kolongola... Esili kozala na kati na Yango, kasi ebombami. Ékangámá na elembo. Bato boni basosoli yango? Bóloba: “Amen.” [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Bomoni?

Bokoloba: “Ee, ezali libombami oyo ekosakolama.” Oh, te.

<sup>362</sup> Esilá kokomama. Okoki kobakisa liloba moko likoló na Yango te, to kolongola moko na Yango te. Bomoni? Esili kozala na kati na Yango. Esgengeli kaka komonisama na ntango ya nsuka.

<sup>363</sup> Okolinga te koya? Yaka sikawa, moninga. Soki ozali kososola te, yaka. Fúkama, yebisa Ye Yango. Soki ngai nakoki kotalisa bino Yango polele te, Ye akosala yango, mpamba te Ye azali mo—Mosilisi ya ntemble nyonso.

... kati na babulami na Ye.

Oh, mpo na nini...  
 Okolinga koya te?  
 ...mpo na nini te,  
 Mpo na nini te koyá epai na Ye sikawa?

<sup>364</sup> Bóbosana te, likambo oyo ezali kotiamna na bande, kaka na bande oyo te, kasi na bande monene ya Nzambe. Moko na moko na bino, koningana nyonso, ntango ogumbi motó, ogumbi motema, likanisi oyo ezali koyela yo, kobosana te, ezali kotiamna na bande sika-sikawa, na Nkembo, mpe bande yango bakobeta yango na Mokolo ya Kosambisama. Wapi mokano na yo? Oh, okolina mpenza ete ézala bongo te, Mokolo wana.

<sup>365</sup> Nakozela naino, mpo bato bakómí mingi, mingi, zinga-zinga na etumbelo sikawa. Bomon? Ntango mosusu moko na bango, soki nazeli mwa moke, ntango mosusu moto mosusu akoki kozala kuna, ntango mosusu esika moko kuna na New York, ntango mosusu esika moko kuna na Philadelphie, na Californie, na Arizona. Esika moko boye, ntango mosusu moto mosusu azali koya. Mokengeli, ózala ata wapi, kokata naino mbélá na etumbelo te, sikawa.

<sup>366</sup> Ntango mosusu tokomona lisusu mokolo mosusu ya Bozóngisi matondi te. Oyo ekoki kozala ya nsuka, mpe ba-bande ekotiamna na bibombelo, na mpokwa oyo, mpo na mbala ya nsuka. Bande ekokómá na nsuka, moko na mikolo oyo. Bande ekokata mpe ekotiamna na album ya Nzambe. Na nsima, ekobetama, makanisi oyo ozali na yango sikawa. Koloba te ete oyebaki te. Oyebi. "Kasi moto moko te akoki koya epai na Ngai, soki Tata na Ngai abendi ye te. Mpe baoyo nyonso Tata apésá Ngai, bakoya."

...yáká epai na Ye...?

<sup>367</sup> Ndeko, nabanzi ete soki ngai moto nafandaki kuna, esika moko boye, mpe mwa likanisi eyelaki ngai, na ntembe te, nalingaki koya na lombangu awa. Iyo.

Oh, mpo na nini te,  
 Mpo na nini...?

<sup>368</sup> Esili mpenza, mpo na yo? Ondimisami ete ozali koyokisa Molimo na Ye mawa te sikawa? Boye, tótikala kaka ndenge togumbi mitó. Ondimisami ete oyokisi Molimo na Ye mawa te? Ondimisami ete osali mpenza ndenge Ayebisaki yo kosala? Ondimisami mpenza? Kobosana te, ntango mosusu o—okozua lisusu libaku mosusu ata moke te. Bande na yo ekoki kokómá na nsuka, na butu oyo. Ntango mosusu esili. Ntango mosusu oyo nde bande ya nsuka mpo na yo. Ondimisami ete oléngelami sikawa? Soki ezali bongo, natiki yango na maboko na yo, na Nkombo na Nkolo Yesu.

<sup>369</sup> Sikawa, wana korále ezali koyemba na mongongo ya nse, nakobondela mpo na baoyo bazali awa. Nazali Moklisto moko

ya ndenge mosusu mpenza. Nandimaka ete Nzambe nde asengeli kobikisa milimo. Nandimaka ete Nzambe nde asengeli kolóna Liloba. "Ngai Yawe," elobi Biblia, na Yisaya, "Ngai Yawe nde nalónaki Yango. Nakomwangisela Yango mai, butu moi, mpo moto moko te ábótola Yango na loboko na Ngai." Liboso násenga na moto moko ete áyá na etumbelo, ná bato oyo, nalingi kobondela mpo na bango, ngai moko.

Tógumba mitó sikawa.

<sup>370</sup> Molingami Yesu, nazongeli bobele koloba Liloba na Yo, oyo mosakoli na Yo alobaki, mpe nayebi ete maloba ya basakoli ezali solo. Mpe Olobaki: "Ngai Yawe nde nalónaki Yango." Ee, na ntembe te, Otiaki Yango na Buku ya Bomoi ya Mwana-mpate, liboso na kozalisama ya mokili. "Ngai Yawe nde Nalónaki Yango, mpe Nakomwangisela Yango mai, butu moi, mpo moto moko te ábótola Yango na loboko na Ngai." Bato oyo, Nkolo, ntango mosusu basilá koyóká mbélá na etumbelo mingi. Kasi Ozali kokóba komwangisela Yango mai, Nkolo.

<sup>371</sup> Bango oyo, na mpokwa oyo. Tika ete bákangolama, na mpokwa oyo, Tata, na makambo nyonso ya mokili, na masumu mpe mitungisi nyonso oyo ezali na mitema na bango, mpe na lisosoli malamu mpenza, na limemiá mpenza, na mitema na bango, tika ete bákangama na Liloba na Yo, sika-sikawa, mpe báloba: "Nkolo Yesu, na kati ya motema na ngai, nandimaka ntango nyonso ete eloko moko ezali mpo na ngai, oyo nazuá naino ata moke te. Ata namekaki, ndenge euti kolobama na mpokwa oyo, kolanda mama-nsósó, kasi eloko moko ezalaki komonana ndenge mosusu mpo na ngai. Ezalaki mpenza koyokana malamu te. Bongo, na mpokwa oyo, namiyoki lokola nakómi sikawa kopusana pene na maboko ya Liloba ya bomoi. Nazali koya awa na limemiá nyonso mpe na lisosoli malamu. Nafukami awa, na etumbelo oyo. Nazali na mposa mpenza makasi ya lobiko, Nkolo. Nazali mpenza na nzala makasi! Nazali na mposa na Yo, Nkolo, ete Ósimba ngai na maboko na Yo, na mpokwa oyo. Na nzela ya kotúntuka moko te, kasi na nzela ya Molimo ya bolingo, yambá ngai na maboko na Yo, Nzambe molingami."

<sup>372</sup> "Nazali mwana na Yo. Nazali komiyoka lokola ngai nde mwana-mpongo oyo bazalaki kolobela. Yambá ngai, Nkolo. Nazali kopumbwa. Natelemi mpe natiki kiti na ngai, mpe nafukami awa. Yambá ngai, Nkolo. Nazali kopumbwa. Memá ngai na mapapu na Yo, Nkolo, mosika na makambo ya mokili. Tika ete nápumbwa mosika na mbindo ya mokili oyo, na mimesano na ngai ya mabe, na mimesano na ngai nyonso ya bibongiseli. Tika ete náyá bobele epai na Yo, Nzambe molingami, mpo Molimo Mosanto na Yo ésopa kati na ngai, bolimbisi ya ntembe na ngai nyonso. Tika ete, na mpokwa ya lelo, nákóma mwana na Yo, oyo abotami mbala mibale, mpe ekelamu ya sika, na mpokwa oyo. Kamata ngai. Memá ngai mosika na makeléle ya bansósó. Memá ngai mosika, kino na zála ya Mpongo, esika

oyo bakoleisa ngai Liloba na Nzambe, kino nakozua makoki ya kopumbwa."

<sup>373</sup> Kokisa yango, Nzambe molingami. Zua bango. Bakómi ya Yo. Oyo nde libondeli na ngai, na bosembo nyonso, mpo na bato oyo bakómi pene na liwa. Kokisa yango, Tata. Nabondeli boye mpo na bango. Nasengi yango mpo na nkembo ya Nzambe.

Sikawa, wana togumbi mitó.

<sup>374</sup> Nazali komituna, mpo na baoyo bafukami awa, zinga-zinga na etumbelo sikawa. Mingi kati na bino bamibengaka Baklisto, kasi bozalaki ntango nyonso komona ete eloko moko, esika moko, ezalaki kozanga bino. Okokaki kosala makambo nyonso ya basambeli. Okokaki kogánga. Okokaki kosala makambo ndenge na ndenge. Okokaki kobina na Molimo. Okokaki koloba minoko na sika. mpe moto moko te akoki koboya yango. Ezali solo. Nyonso wana ezali malamu. Kasi, bomoni, oyo wana ezali makabo ya Molimo, kozanga Molimo. Soki Molimo ezalaki kuna, kokweisama wana, olingaki koyoka yango ndenge wana te.

<sup>375</sup> Bino baoyo bozali awa na etumbelo, bondimi mpenza, na bosembo nyonso, ete sika-sikawa, wana bozali awa, ete, kaka ndenge bomikangoli, na kotúntuka te, kasi na kondima ya solosolo, oyo ya peto, ete Nzambe akoyamba bino mpe akoleisa bino Liloba na Ye, kino bino moko bokokómá bampongo ná makoki ya kopumbwa? Soki ezali bongo, mpe bolingi ete Nzambe ásala yango, bótómbola maboko, bino baoyo bozali awa, liboso na etumbelo. Nzambe ápambola bino. Bango nyonso batomboli maboko.

<sup>376</sup> Sikawa, na kimia mpenza, nakosenga na mibali mpe basi oyo bamibúlisá, baoyo bayebi mpenza Nzambe.

<sup>377</sup> Mingi kati na bango, ezali likambo ya kokamwa mpenza, emonani lokola ezalaka bongo, ntango nabengaka bato na etumbelo, mbala mingi, bango nyonso bazalaka mibali. Boyebi, na momesano, ezalaka basi. Kasi awa, bango nyonso bazali mibali. Nakanisi mwasi kaka moko nde azali na etumbelo, na mpokwa oyo, ntango mosusu mibale. Na momesano, ezalaka basi. Kasi, na lolenge moko to mosusu, namoni lokola basi bakanisaka ete natelemelaka bango. Ezali bongo te, ndeko mwasi. Misato, nabanzi, moto moko alobi ete amoni misato. Awa, na likoló ya etumbelo, nazali komona te. Malamu.

<sup>378</sup> Baklisto mosusu kati na bino, baoyo bamibúlisá, boyá kotelema mwa moke awa, elongo ná ngai, mpo na libondeli. Ózala na etumbelo, ata wapi, na likoló awa, moto oyo ayebi mpenza Nzambe, oyo ayebi ndenge ya kotelema awa, mwa moke, mpo na libondeli, elongo na bango, na nsima, tokosilisa liyangani. Moto nyonso ázala mpenza na limemiá sikawa. Bókende te. Bóya kotelema zinga-zinga awa.

<sup>379</sup> Bamosusu kati na bino, baoyo bandimi mpenza ete Oyo ezali Solo, ete tozali kokota na eleko mosusu, tozali kokota na Eleko

ya Konetolama, boyebi ete lingomba ekoki kokende ndenge ezali te, mpe makambo ekobonga ata moke te. Esengeli kobebe se kobebe. Bato boni bayebi yango? Bóloba: "Amen." [Losambo balobi: "Amen."—Mok.] Esengeli kobebe se kobebe. Ekoki kokende boye te. Bomoni? Likambo moko esengeli kosalema, mpe Mosala ezali kosalema sikawa, moninga. Esili—esili—esili kobanda, mosala esili kobanda mpo na Mwasi na libala. Ezali Solo. Ezali YANGO ELOBI NKOLO.

<sup>380</sup> Bóyá liboso sikawa, Baklisto oyo bamibúlísá, oyo balingi ete bande na—na bino éloba ete, bato oyo bayei na bosembo nyonso, ete bolingi koya kobondela elongo na bango, mpo bazali bandeko na bino ya mibali mpe ya basi, bóyá zinga-zinga na etumbelo. Bótelema mwa moke zinga-zinga awa, mpo na kobondela. Moto mosusu akolinga koya? Bótelema zinga-zinga awa. Bófúkama kaka mpembeni na bango. Bino mibali, bópúsana zinga-zinga na mibali wana; bino basi. Na kimia mpe na komikitisa, bóbón dela mpo na bango.

Nzambe molingami, sungá...?...

<sup>381</sup> "Nasundoli nyonso. Nasundoli denomination na ngai. Nasundoli libala na ngai ya liboso. Nasundoli mobali na ngai ya liboso. Nasundoli makambo nyonso, Nkolo."

...nasundoli nyonso.

Nyonso epai na Yo, Mobikisi na ngai oyo  
apambolami,  
Nasundoli nyonso.

Nasundoli nyonso,  
Nasundoli...

<sup>382</sup> Osundoli makanisi na yo moko? Okoki kosundola makanisi na yo moko, mpo na Liloba na Nzambe?

Nyonso mpo na Yo, Mobikisi na ngai oyo  
apambolami,  
Nasundoli nyonso.

Nasundoli nyonso,  
Nasundoli nyonso,  
Nyonso mpo na Yo, Mobikisi na ngai oyo  
apambolami,  
Nasundoli...

<sup>383</sup> Baoyo nyonso bandimi sikawa, kati na eyanganelo, bótélema. Tójém̄ba yango elongo sikawa.

Nasundoli...

Baoyo nyonso bamipesi, bobelemi mpo na koyemba yango sikawa?

Na...

...mpo na Yo, Mobikisi na ngai oyo  
apambolami,

Nasundoli . . .

<sup>384</sup> Sikawa, bino baoyo bozali zinga-zinga na etumbelo, soki bosundoli mpenza, bótómbola maboko epai na Ye mpe býemba: “Nasundoli nyonso. Nasundoli denomination. Nasundoli denomination. Nasundoli lingomba. Namisundoli ngai moko. Nasundoli makanisi na ngai. Nyonso mpo na Yo, Mobikisi na ngai oyo apambolami, nasundoli nyonso.”

. . . mpo na Yo . . .

Nasundoli nyonso,  
 Nasundoli nyonso,  
 Nyonso mpo na Yo, Mobikisi na ngai oyo  
 apambolami,  
 Nasundoli nyonso.

Euti mpenza na motema?

Nasundoli nyonso,

<sup>385</sup> [Maloba mazangi na bande—Mok.] Bino baoyo bozali awa na etumbelo sikawa. Bino baoyo bozali awa zinga-zinga na etumbelo, oyo babondeli mpo na bango. Losambo esili kobondela mpo na bino. Bino moko mpe bobondelaki. Sikawa, nzela ezali kaka moko mpo na kobikisama, ezali ete: “Bobikisami na kondima, na nzela na ngolu.” Ngolu na Nzambe esololaki na bino, ememaki bino na etumbelo. Bozali koluka mapamboli ya Nzambe. Bozali koluka Liloba na Ye. Bozali koluka Molimo Mosanto. Bozali koluka ete Nzambe ásepela na bino. Soki ezali bongo, bokoki mpenza, na motema na bino mobimba, kosundola yango, sikawa, bóluka kotúntuka moko te, bóluka nde Solo, Solo oyo euti na motema na yo, na nzela ya kondima. “Nkolo, nabelemi mpo na kosala nyonso oyo Liloba na Yo elobi na ngai ete násála. Namisundoli ngai moko, ná nyonso oyo ezali kati na ngai.”

<sup>386</sup> Soki bondimi yango na motema mobimba, nalingi ete bótalema, bóbalka mpe bótala na ngámbo ya losambo, ya eyanganelo, bótómbola maboko, mpe tokoyemba yango elongo na bango: “Nasundoli nyonso oyo ezali kati na ngai, e Nzambe. Na boyebi na ngai nyonso, nyonso oyo nazali, nasundoli yango.”

<sup>387</sup> Bómata awa na etumbelo, bino baoyo bozali na etumbelo. Bómata awa na etumbelo, bandeko, na líkoló awa, bino nyonso, bandeko mibali ná bandeko basi.

Bótala awa, lingomba.

<sup>388</sup> [Ndeko mwasi moko alobi: “Ndeko Branham, nasambelaka na lingomba moko, kasi mikolo oyo, nazali—nazali lisusu ata kokende kuna te”—Mok.] Omisundoli? [“Nkolo ayebi ndenge nalingaka ete nákambama na Ye. Nalingaka . . . ? . . . na lingomba. Nalingaka Molimo Mosanto, kotondisama na Molimo. Mpe ekozala malamu ete nákufa, soki yango nde esengeli.”] Iyo.

Ya solo. Osundoli eteni moko na moko epai na Ye ná Liloba na Ye?

<sup>389</sup> Ndeko mwasi oyo, auti na denomination. Alobi: “Nasambelaka na denomination moko.” Tozali na ntina ya kotánga nkombo na yango te. Asalaka mosala moko kuna. Kasi alobi: “Ndeko Branham, nazali na mposa ya kokende epai Solo ezali. Nazali na mposa ya eloko moko ya bozindo koleka oyo wana.” Bomoní?

<sup>390</sup> Bótika ete nátanga Liloba na Ye. “Esengo na baoyo bazali na nzala mpe na mposa ya boyengebene, mpo bakotóndisama.”

<sup>391</sup> Sikawa, bino baoyo bozali awa na etumbelo, baoyo bouti kokóma, soki bomilengeli mpo na kosundola nyonso oyo bozali, makambo nyonso, mpo na kotósá Liloba na Nzambe... Na mpóso oyo, moto moko te ayebasaki bino eloko bosengeli kosala. Sikawa, soki bolengelami mpo na komisundola mpo na Ye sikawa, bótómbola bobele maboko, *boye*, liboso na eyanganelo. Sikawa, bino baoyo bozali awa na etumbelo, tóyémba yango elongo sikawa, *Nasundoli Nyonso*. Biso nyonso, elongo. Malamu.

Nasundoli nyonso,

Sikawa, éuti mpenza na motema!...?...ye mokolo moko, mpe nazali kozongisa matóndi mingi. Sálá ete ámisondola...?...

. . . Mobikisi,

<sup>392</sup> Euti mpenza na motema? Bóloba: “Amen.” [Losambo balobi: “Amen.”—Mok.] Bóloba “Amen,” mbala moko lisusu. [“Amen.”]

Bóloba: “Nkolo, luká kati na ngai, meká ngai, mpe pesa ngai libaku malamu. Yango nde nyonso oyo nakoki kosala, na mpokwa oyo, ezali ete námipesa epai na Yo. Oyebi nzala ya motema na ngai, Oyebi mposa na ngai. Elaka na Yo ezalaki ya kokokisa mposa yango, Sikawa nazali kozela yango, mpe namisundoli epai na Yo.”

Biso nyonso elongo:

Nasundoli nyonso,

Nasundoli nyonso,

Nyonso mpo na Yo, Mobikisi na ngai oyo  
apambolami,

Nasundoli nyonso. 

65-1125 Bosangani Ezangi Komonana  
Ya Mwasi Na Libala Ya Klisto  
Life Tabernacle  
Shreveport, Louisiane U.S.A.

LINGALA

©2024 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Liyebisi ya makoki ya mokolo-eloko

Makoki nyonso ekopesama na ndingisa. Búku oyo, ekoki kozala imprimé na masíni ya ndako mpo na yo moko to kokabama, ofelé, lokola esalelo mpo na kopalanganisa Nsango Malamu ya Yesu Klisto. Búku oyo ekoki kotekama te, koyíkanisama te, kotiamá na site internet te, kobombama mpo na kolukaluka te, kolimbolama na nkota mosusu te, to kosalela yango mpo na kosenga misolo te, kozanga ndingisa ekomami mpenza na Voice Of God Recordings®.

Soki olingi koyeba makambo mosusu to kozua bisalelo mosusu, komélá:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

[www.branham.org](http://www.branham.org)